

# SLUŽBENE NOVINE



# OPĆINE TRAVNIK

---

Broj:3

19.veljača/19.februar

Godina: XXVIII

2026. godine  
T R A V N I K

---

---



Broj: 01- 11-2-313-2 /26  
Datum: 16.02.2026.godine

Na osnovu člana 49. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19 ), člana 26. Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2026. godine ("Službene novine Općine Travnik", broj 26/25) , a na prijedlog J.U. Gradska biblioteka Travnik, Načelnik Općine Travnik, **d o n o s i**

## RJEŠENJE

Odobrava se, J.U. Gradska biblioteka Travnik raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Vlade Srednjobosanskog kantona - Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, iznad iznosa planiranog u budžetu, a do visine uplaćenih sredstava na Depozitni račun budžeta Općine Travnik kod Unicredit banke broj 3380002210001221, u iznosu od 4.000,00 KM, za realizaciju projekata kod J.U. Gradska biblioteka Travnik.

Također, odobrava se, J.U. Gradska biblioteka Travnik raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Fondacije za bibliotečku djelatnost Federacije BiH, iznad iznosa planiranog u budžetu, a do visine uplaćenih sredstava na Depozitni račun budžeta Općine Travnik kod Unicredit banke broj 3380002210001221, u iznosu od 3.700,00 KM, za realizaciju projekata kod J.U. Gradska biblioteka Travnik.

## Obrazloženje

J.U. Gradska biblioteka Travnik se zbog potrebe za raspolaganjem sredstavima uplaćenih od strane Vlade Srednjobosanskog kantona - Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK i sredstava uplaćenih od strane Fondacije za bibliotečku djelatnost Federacije BiH za realizaciju projekata kod J.U. Gradska biblioteka Travnik, obratila načelniku s prijedlogom da se odobri raspoređivanje sredstava kod budžetskog korisnika J.U. Gradska biblioteka Travnik, na sljedeći ekonomski kod:

- 821331 Bibliotetske i školske knjige u iznosu od 1.400,00 KM, rashodi na teret donacija i namjenskih sredstava
- 821331 Bibliotetske i školske knjige u iznosu od 3.000,00 KM, rashodi na teret donacija i namjenskih sredstava
- 821312 Kompjuterska oprema u iznosu od 2.300,00 KM, rashodi na teret donacija i namjenskih sredstava
- 821312 Kompjuterska oprema u iznosu od 1.000,00 KM, rashodi na teret donacija i namjenskih sredstava

Budžetski korisnik J.U. Gradska biblioteka Travnik, će u skladu sa Ugovorom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK i Fondaciji za bibliotečku djelatnost Federacije BiH dostaviti izvještaj o utrošku isplaćenih sredstava.

Općina Travnik će, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH („Sl.novine F BiH“, BR. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta Općine Travnik, a sastavni dio tih izvještaja će biti i izvještaj o namjenskom utrošku gore pomenutih sredstava.

Rješenje o raspoređivanju bit će objavljeno u Službenim novinama Općine Travnik.

#### POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba drugostepenom organu za rješavanje po pitanju žalbe na rješenja načelnika. Žalba se podnosi pisano ili usmeno na zapisnik putem ovog organa u roku od 15 dana od prijema Rješenja. Žalba podliježe obavezi plaćanja administrativne takse u visini od 10 KM (deset) shodno Zakonu o kantonalnim administrativnim taksama SBK/KSB (“Službene novine SBK/KSB, broj 11/03, 1/04, 5/12 i 11/15).

#### DOSTAVLJENO

- 1.Načelniku
- 2.J.U. Gradska biblioteka Travnik
- 3.U spis



**N A Č E L N I K**

*dr.scj.Kenan Dautović*



Broj: 01- 11-2-313-3 /26  
Datum: 16.02.2026.godine

Na osnovu člana 49. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19 ), člana 26. Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2026. godine ("Službene novine Općine Travnik", broj 26/25) , a na prijedlog J.U. Zavičajni muzej Travnik, Načelnik Općine Travnik, **d o n o s i**

## **R J E Š E N J E**

Odobrava se, J.U. Zavičajni muzej Travnik raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Vlade Srednjobosanskog kantona - Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, iznad iznosa planiranog u budžetu, a do visine uplaćenih sredstava na Depozitni račun budžeta Općine Travnik kod Unicredit banke broj 3380002210001221, u iznosu od 55.616,71 KM, za realizaciju projekata kod J.U. Zavičajni muzej Travnik.

Također, odobrava se, J.U. Zavičajni muzej Travnik raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, iznad iznosa planiranog u budžetu, a do visine uplaćenih sredstava na Depozitni račun budžeta Općine Travnik kod Unicredit banke broj 3380002210001221, u iznosu od 38.463,00 KM, za realizaciju projekata kod J.U. Zavičajni muzej Travnik.

## **O b r a z l o ž e n j e**

J.U. Zavičajni muzej Travnik se zbog potrebe za raspolaganjem sredstavima uplaćenih od strane Vlade Srednjobosanskog kantona - Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK i sredstava uplaćenih od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za realizaciju projekta kod J.U. Zavičajni muzej Travnik, obratila načelniku s prijedlogom da se odobri raspoređivanje sredstava kod budžetskog korisnika J.U. Zavičajni muzej Travnik, na sljedeći ekonomski kod:

- 821619 Ostala rekonstrukcija i poboljšanja u iznosu od 55.616,71 KM, izdaci na teret donacija i namjenskih sredstava
- 613720 Usluge popravka i održavanja u iznosu od 38.463,00 KM, rashodi na teret donacija i namjenskih sredstava

Budžetski korisnik J.U. Zavičajni muzej Travnik, će u skladu sa Ugovorom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

SBK i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostaviti izvještaj o utrošku isplaćenih sredstava.

Općina Travnik će, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH („Sl.novine F BiH“, BR. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta Općine Travnik, a sastavni dio tih izvještaja će biti i izvještaj o namjenskom utrošku gore pomenutih sredstava.

Rješenje o raspoređivanju bit će objavljeno u Službenim novinama Općine Travnik.

#### POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba drugostepenom organu za rješavanje po pitanju žalbe na rješenja načelnika. Žalba se podnosi pisano ili usmeno na zapisnik putem ovog organa u roku od 15 dana od prijema Rješenja. Žalba podliježe obavezi plaćanja administrativne takse u visini od 10 KM (deset) shodno Zakonu o kantonalnim administrativnim taksama SBK/KSB (“Službene novine SBK/KSB, broj 11/03, 1/04, 5/12 i 11/15).

#### DOSTAVLJENO

- 1.Načelniku
2. J.U. Zavičajni muzej Travnik
- 3.U spis



**NAČELNIK**

*dr.sci.Kenan Dautović*





Broj: 01- 11 - 2 - 313 - 4 /26  
Datum: 17.02.2026.godine

Na osnovu člana 49. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19 ), člana 26. Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2026. godine ("Službene novine Općine Travnik", broj 26/25) , a na prijedlog J.U. Hrvatski kulturni centar Nova Bila , Načelnik Općine Travnik, **d o n o s i**

## **R J E Š E N J E**

Odobrava se, J.U. Hrvatski kulturni centar Nova Bila raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Vlade Srednjobosanskog kantona - Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, iznad iznosa planiranog u budžetu, a do visine uplaćenih sredstava na Depozitni račun budžeta Općine Travnik kod Unicredit banke broj 3380002210001221, u iznosu od 4.000,00 KM, za realizaciju projekata kod J.U. Hrvatski kulturni centar Nova Bila .

## **O b r a z l o ž e n j e**

J.U. Hrvatski kulturni centar Nova Bila se zbog potrebe za raspolaganjem sredstavima uplaćenih od strane Vlade Srednjobosanskog kantona - Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK za realizaciju projekta kod J.U. Hrvatski kulturni centar Nova Bila, obratila načelniku s prijedlogom da se odobri raspoređivanje sredstava kod budžetskog korisnika J.U. Hrvatski kulturni centar Nova Bila, na sljedeći ekonomski kod:

- 613912 Usluge štampanja u iznosu od 4.000,00 KM, rashodi na teret donacija i namjenskih sredstava

Budžetski korisnik J.U. Hrvatski kulturni centar Nova Bila , će u skladu sa Ugovorom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK dostaviti izvještaj o utrošku isplaćenih sredstava.

Općina Travnik će, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH („Sl.novine F BiH“, BR. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta Općine Travnik, a sastavni dio tih izvještaja će biti i izvještaj o namjenskom utrošku gore pomenutih sredstava.

Rješenje o raspoređivanju bit će objavljeno u Službenim novinama Općine Travnik.

## POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba drugostepenom organu za rješavanje po pitanju žalbe na rješenja načelnika. Žalba se podnosi pisano ili usmeno na zapisnik putem ovog organa u roku od 15 dana od prijema Rješenja. Žalba podliježe obavezi plaćanja administrativne takse u visini od 10 KM (deset) shodno Zakonu o kantonalnim administrativnim taksama SBK/KSB ("Službene novine SBK/KSB, broj 11/03, 1/04, 5/12 i 11/15).

DOSTAVLJENO

- 1.Načelniku
2. J.U. Hrvatski kulturni centar Nova Bila
- 3.U spis



NAČELNIK

*dr.sci.Kenan Dautović*



Na osnovu člana 2. stav 1. tačka 20. i člana 4. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službene novine SBK/KSB", broj: 08/09; 6/13; 9/15; 7/20 10/21 i 14/23), člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 91. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst – "Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18.02. 2026. godine, **d o n o s i**

## **ODLUKU**

### **o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka dobivanja koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane**

#### **Član 1.**

Općinsko vijeće Travnik daje prethodnu saglasnost za pokretanje postupka dobivanja koncesije za solarnu (fotonaponsku) elektranu, snage 1200 kW, od nadležnog Kantonalnog ministarstva, za korištenje obnovljivih izvora energije po zahtjevu investitora "BIZ Invest" d.o.o. Sarajevo.

#### **Član 2.**

Saglasnost za pokretanje postupka dobivanja koncesije se daje za k.p. br. 2936; 2937; 2938; 2939 i 2940, KO Travnik, naselje Guvna, Općina Travnik.

#### **Član 3.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj:01-1-04-28-4-31/2026  
Datum: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

*Vlatka Lovrinović, s.r.*



Temeljem članka 2. stavak 1. točka 20. i članka 4. stavak 2. Zakona o koncesijama ("Službene novine SBK/KSB", broj: 08/09; 6/13; 9/15; 7/20 10/21 i 14/23), članka 13 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i članka 91. Statuta Općine Travnik (Pročišćeni tekst – "Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18. 2. 2026. godine, **d o n o s i**

## **ODLUKU**

### **o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka dobivanja koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane**

#### **Članak 1.**

Općinsko vijeće Travnik daje prethodnu suglasnost za pokretanje postupka dobivanja koncesije za solarnu (fotonaponsku) elektranu, snage 1200 kW, od nadležnog Kantonalnog ministarstva, za korištenje obnovljivih izvora energije po zahtjevu investitora "BIZ Invest" d.o.o. Sarajevo.

#### **Članak 2.**

Suglasnost za pokretanje postupka dobivanja koncesije se daje za k.p. br. 2936; 2937; 2938; 2939 i 2940, KO Travnik, naselje Guvna, Općina Travnik.

#### **Članak 3.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj: 01-1-04-28-4-31/2026  
Nadnevak: 18. 2. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDATELJICA  
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, v.r.***



Na osnovu člana 14. stav 4 i člana 16. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH, broj: 70/07; 36/10; 25/12; 8/15 O.U.S. i 34/16) i člana 91. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst – „Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05), postupajući po Zahtjevu Kantonalne direkcije za puteve SBK Busovača, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 18.02. 2026. godine, **d o n o s i**:

## **O D L U K U**

**o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije regionalnog puta R-440  
Stara Bila – Gluha Bukovica, dionica: ulaz u naselje Gluha Bukovica, L=  
570,00 m**

### **Član 1.**

UTVRĐUJE SE DA JE OD JAVNOG INTERESA rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila- Gluha Bukovica, dionica: ulaz u naselje Gluha Bukovica, L=570,00 m, na dijelu zemljišta poblizhe označenom u Elaboratu eksproprijacije R-440 Stara Bila - Gluha Bukovica broj 01-08-EK/25 izrađen na zahtjeva Kantonalne direkcije za Ceste SBK/KSB, od strane pravnog lica IGNI Design – projektovanje d.o.o. Bugojno, koji je sastavni dio ove Odluke, kako slijedi:

1. Dio k.p. 915 u površini od 253 m<sup>2</sup> upisana u PL 699 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2867 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
2. Dio k.p. 916/4 u površini od 85 m<sup>2</sup> upisana u PL 699 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
3. Dio k.p. 904/1 u površini od 2 m<sup>2</sup> upisana u PL 698 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
4. Dio k.p. 908/6 u površini od 43 m<sup>2</sup> upisana u PL 698 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
5. Dio k.p. 916/1 u površini od 87 m<sup>2</sup> upisana u PL 698 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
6. Dio k.p. 905 u površini od 149 m<sup>2</sup> upisana u PL 234 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
7. Dio k.p. 916/2 u površini od 148 m<sup>2</sup> upisana u PL 234 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
8. Dio k.p. 908/5 u površini od 37 m<sup>2</sup> upisana u PL 700 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
9. Dio k.p. 916/3 u površini od 136 m<sup>2</sup> upisana u PL 700 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
10. Dio k.p. 914 u površini od 95 m<sup>2</sup> upisana u PL 198 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2865/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
11. Dio k.p. 917 u površini od 384 m<sup>2</sup> upisana u PL 278 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2863 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
12. Dio k.p. 909 u površini od 56 m<sup>2</sup> upisana u PL 185 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2865/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
13. Dio k.p. 910 u površini od 71 m<sup>2</sup> upisana u PL 438 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2864 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
14. Dio k.p. 912 u površini od 29 m<sup>2</sup> upisana u PL 213 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2864 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
15. Dio k.p. 913 u površini od 91 m<sup>2</sup> upisana u PL 200 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2864 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,

16. Dio k.p. 918 u površini od 382 m<sup>2</sup> upisana u PL 713 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2857/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
17. Dio k.p. 919 u površini od 116 m<sup>2</sup> upisana u PL 713 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2857/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
18. Dio k.p. 748/1 u površini od 3 m<sup>2</sup> upisana u PL 594 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
19. Dio k.p. 920 u površini od 17 m<sup>2</sup> upisana u PL 594 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
20. Dio k.p. 921 u površini od 46 m<sup>2</sup> upisana u PL 271 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
21. Dio k.p. 737 u površini od 39 m<sup>2</sup> upisana u PL 576 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2840 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
22. Dio k.p. 749 u površini od 26 m<sup>2</sup> upisana u PL 576 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2840 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
23. Dio k.p. 924/4 u površini od 9 m<sup>2</sup> upisana u PL 576 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2841 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
24. Dio k.p. 748/2 u površini od 8 m<sup>2</sup> upisana u PL 576 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
25. Dio k.p. 746/1 u površini od 47 m<sup>2</sup> upisana u PL 694 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
26. Dio k.p. 740 u površini od 11 m<sup>2</sup> upisana u PL 184 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
27. Dio k.p. 745 u površini od 5 m<sup>2</sup> upisana u PL 184 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
28. Dio k.p. 743 u površini od 1 m<sup>2</sup> upisana u PL 172 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
29. Dio k.p. 742 u površini od 2 m<sup>2</sup> upisana u PL 165 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
30. Dio k.p. 741 u površini od 12 m<sup>2</sup> upisana u PL 187 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
31. Dio k.p. 739 u površini od 9 m<sup>2</sup> upisana u PL 162 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
32. Dio k.p. 738 u površini od 35 m<sup>2</sup> upisana u PL 180 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
33. Dio k.p. 924/1 u površini od 451 m<sup>2</sup> upisana u PL 62 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2834 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
34. k.p. 922 u površini od 29 m<sup>2</sup> upisana u PL 258 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2841 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,

Na osnovu ove Odluke nadležna Služba može pristupiti provođenju postupka eksproprijacije nekretnina koje obuhvata rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila - Gluha Bukovica, dionica Gluha Bukovica.

## **Član 2.**

Utvrđuje se da je Kantonalna direkcija za puteve SBK/ Kantonalno ravnateljstvo za ceste KSB Busovača korisnik eksproprijacije nekretnina za rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila - Gluha Bukovica, dionica: ulaz u naselje Gluha Bukovica, L=570,00 m, iz člana 1 ove Odluke.

## **Član 3.**

Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke u Službenim novinama Općine Travnik. Tužba se podnosi neposredno Sudu.

#### **Član 4.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Travnik.

Broj: 01-1-04-28-4-32/26  
Datum: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

*Vlatka Lovrinović, s.r.*



Temeljem članka 14. stavak 4. i članka 16. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH, broj 70/07; 36/10; 25/12; 8/15 O.U.S. i 34/16), članka 91. Statuta Općine Travnik (prečišćeni tekst – Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05), postupajući po Zahtjevu Kantonalnog ravnateljstva za ceste KSB Busovača, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 18. 2. 2026. godine, **d o n o s i**

## **O D L U K U**

### **o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije regionalnog puta R-440 Stara Bila – Gluha Bukovica, dionica: ulaz u naselje Gluha Bukovica, L= 570,00 m**

#### **Članak 1.**

UTVRĐUJE SE DA JE OD JAVNOG INTERESA rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila- Gluha Bukovica, dionica: ulaz u naselje Gluha Bukovica, L=570,00 m, na dijelu zemljišta poblizhe označenom u Elaboratu eksproprijacije R-440 Stara Bila - Gluha Bukovica broj 01-08-EK/25 izrađen na zahtjeva Kantonalne direkcije za Ceste SBK/KSB, od strane pravnog lica IGNI Design – projektovanje d.o.o. Bugojno, koji je sastavni dio ove Odluke, kako slijedi:

1. Dio k.p. 915 u površini od 253 m<sup>2</sup> upisana u PL 699 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2867 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
2. Dio k.p. 916/4 u površini od 85 m<sup>2</sup> upisana u PL 699 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
3. Dio k.p. 904/1 u površini od 2 m<sup>2</sup> upisana u PL 698 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
4. Dio k.p. 908/6 u površini od 43 m<sup>2</sup> upisana u PL 698 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
5. Dio k.p. 916/1 u površini od 87 m<sup>2</sup> upisana u PL 698 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
6. Dio k.p. 905 u površini od 149 m<sup>2</sup> upisana u PL 234 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
7. Dio k.p. 916/2 u površini od 148 m<sup>2</sup> upisana u PL 234 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
8. Dio k.p. 908/5 u površini od 37 m<sup>2</sup> upisana u PL 700 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
9. Dio k.p. 916/3 u površini od 136 m<sup>2</sup> upisana u PL 700 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2866/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
10. Dio k.p. 914 u površini od 95 m<sup>2</sup> upisana u PL 198 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2865/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
11. Dio k.p. 917 u površini od 384 m<sup>2</sup> upisana u PL 278 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2863 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
12. Dio k.p. 909 u površini od 56 m<sup>2</sup> upisana u PL 185 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2865/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
13. Dio k.p. 910 u površini od 71 m<sup>2</sup> upisana u PL 438 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2864 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
14. Dio k.p. 912 u površini od 29 m<sup>2</sup> upisana u PL 213 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2864 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
15. Dio k.p. 913 u površini od 91 m<sup>2</sup> upisana u PL 200 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2864 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,

16. Dio k.p. 918 u površini od 382 m<sup>2</sup> upisana u PL 713 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2857/1 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
17. Dio k.p. 919 u površini od 116 m<sup>2</sup> upisana u PL 713 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2857/2 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
18. Dio k.p. 748/1 u površini od 3 m<sup>2</sup> upisana u PL 594 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
19. Dio k.p. 920 u površini od 17 m<sup>2</sup> upisana u PL 594 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
20. Dio k.p. 921 u površini od 46 m<sup>2</sup> upisana u PL 271 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
21. Dio k.p. 737 u površini od 39 m<sup>2</sup> upisana u PL 576 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2840 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
22. Dio k.p. 749 u površini od 26 m<sup>2</sup> upisana u PL 576 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2840 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
23. Dio k.p. 924/4 u površini od 9 m<sup>2</sup> upisana u PL 576 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2841 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
24. Dio k.p. 748/2 u površini od 8 m<sup>2</sup> upisana u PL 576 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
25. Dio k.p. 746/1 u površini od 47 m<sup>2</sup> upisana u PL 694 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
26. Dio k.p. 740 u površini od 11 m<sup>2</sup> upisana u PL 184 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2835 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
27. Dio k.p. 745 u površini od 5 m<sup>2</sup> upisana u PL 184 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
28. Dio k.p. 743 u površini od 1 m<sup>2</sup> upisana u PL 172 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
29. Dio k.p. 742 u površini od 2 m<sup>2</sup> upisana u PL 165 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
30. Dio k.p. 741 u površini od 12 m<sup>2</sup> upisana u PL 187 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
31. Dio k.p. 739 u površini od 9 m<sup>2</sup> upisana u PL 162 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
32. Dio k.p. 738 u površini od 35 m<sup>2</sup> upisana u PL 180 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2856 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
33. Dio k.p. 924/1 u površini od 451 m<sup>2</sup> upisana u PL 62 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2834 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,
34. k.p. 922 u površini od 29 m<sup>2</sup> upisana u PL 258 KO Gluha Bukovica, kojoj odgovara dio k.č. 2841 KO SP\_Orahovo-Zagrađe,

Na temelju ove Odluke nadležna Služba može pristupiti provođenju postupka eksproprijacije nekretnina koje obuhvata rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila - Gluha Bukovica, dionica Gluha Bukovica.

### **Članak 2.**

Utvrđuje se da je Kantonalno ravnateljstvo za ceste KSB Busovača korisnik eksproprijacije nekretnina za rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila - Gluha Bukovica, dionica: ulaz u naselje Gluha Bukovica, L=570,00 m, iz člana 1 ove Odluke.

### **Članak 3.**

Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke u Službenim novinama Općine Travnik. Tužba se podnosi neposredno Sudu.

#### **Članak 4.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Travnik.

Broj: 01-1-04-28-4-32/26  
Datum: 18. 2. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDATELJICA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, v.r.***



Na osnovu člana 29. i člana 174. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), te u vezi sa članom 16. stav 1. tačka d) Zakona o zaštiti od požara SBK/KSB ("Službene novine SBK/KSB" broj: 15/12) i člana 91. Statuta Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05 - Prečišćeni tekst), na prijedlog načelnika Općine, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj dana 18.02. 2026. godine, **donosi**

## **ODLUKU**

### **o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026. - 2030. godine**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom usvaja se Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026. - 2030. godine.

#### **Član 2.**

Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da primjerak Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026.- 2030. godine dostavi svim službama za upravu Općine Travnik, kao i pravnim osobama iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), radi obavljanja, svako iz svoje nadležnosti, zadataka i usklađivanja svih pitanja vezanih za organizovanje, funkcionisanje i razvoj sistema zaštite i spašavanja na području općine Travnik kroz svoje redovne aktivnosti.

#### **Član 3.**

U skladu sa članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i na osnovu odluka Općinskog štaba civilne zaštite i raspoloživim budžetskim sredstvima, finansijska sredstva za provođenje Programa razvoja zaštite i spašavanja mogu se isključivo koristiti za namjene utvrđenim ovim Programom razvoja.

#### **Član 4.**

Sastavni dio ove odluke je Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik period 2026. - 2030. godine.

#### **Član 5.**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj:01-1.04-28-4-33/26  
Datum: 18.02. 2026. godine

**Travnik**

**PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, s.r.***



Temeljem članka 29. i članka 174. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), te u vezi sa člankom 16. stavak 1. točka d) Zakona o zaštiti od požara SBK/KSB ("Službene novine SBK/KSB" broj: 15/12) i članka 91. Statuta Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05 - Pročišćeni tekst), na prijedlog načelnika Općine, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj dana 18. 2. 2026. godine, **d o n o s i**

## **ODLUKU**

### **o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026. - 2030. godine**

#### **Članak 1.**

Ovom Odlukom usvaja se Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026. - 2030. godine.

#### **Članak 2.**

Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da primjerak Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026.-2030. godine dostavi svim službama za upravu Općine Travnik, kao i pravnim osobama iz članka 32. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10), radi obavljanja, svatko iz svoje nadležnosti, zadataka i usklađivanja svih pitanja vezanih za organiziranje, funkcioniranje i razvoj susava zaštite i spašavanja na području općine Travnik kroz svoje redovite aktivnosti.

#### **Članak 3.**

Sukladno članku 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i na osnovu odluka Općinskog štaba civilne zaštite i raspoloživim proračunskim sredstvima, financijska sredstva za provođenje Programa razvoja zaštite i spašavanja mogu se isključivo koristiti za namjene utvrđenim ovim Programom razvoja.

#### **Članak 4.**

Sastavni dio ove odluke je Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik period 2026. - 2030. godine.

#### **Članak 5.**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj:01-1.04-28-4-33/26  
Nadnevak: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDATELJICA  
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK**

**Vlatka Lovrinović, v.r.**

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
OPĆINA TRAVNIK**

*Općinsko vijeće*

Broj: 08-40-1-36-199/25

Datum: 16.12.2025. godine

# **P R O G R A M   R A Z V O J A**

**ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA  
OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA OPĆINE TRAVNIK  
ZA PERIOD 2026-2030. GODINE**

Travnik, decembar 2025. godine

# SADRŽAJ

UVODNI DIO .....	4
I POGLAVLJE.....	6
POLITIKA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE .....	7
1.1. VIZIJA RAZVOJA.....	8
1.2. CILJEVI RAZVOJA .....	8
1.3. MISIJA .....	10
1.4. OSNOVNA NAČELA I OPREDJELJENJA .....	10
1.5. PODRUČJA RAZVOJA SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.....	12
1.5.1. Nosioци provedbe Politike razvoja zaštite i spašavanja.....	13
1.5.2. Finansiranje Programa razvoja zaštite i spašavanja.....	13
II POGLAVLJE.....	15
2.1. UVODNI DIO .....	16
2.2. STRATEŠKIH CILJEVI RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I REALIZACIJA ..	16
2.2.1. Prvi strateški cilj razvoja – jačanje i izgradnja jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na području općine Travnik .....	16
2.2.2. Drugi strateški cilj razvoja – opremanje struktura CZ i drugih pravnih lica .....	20
2.2.2.1. Analiza postojećeg stanja .....	20
2.2.3. Treći strateški cilj - Preventivne mjere zaštite i spašavanja .....	22
2.2.4. Program zaštite od potresa .....	23
2.2.4.1. Presjek trenutnog stanja .....	23
2.2.4.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja .....	23
2.2.5. Program uređenja izvorišta i vodotoka i zaštita od poplava .....	25
2.2.5.1. Presjek trenutnog stanja .....	25
2.2.5.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja .....	26
2.2.6. Program sistemskog rješavanja pojave i djelovanja klizišta i drugih sličnih pojava .....	28
2.2.6.1. Presjek trenutnog stanja .....	28
2.2.6.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja .....	29
2.2.7. Program zaštite od požara .....	31
2.2.8. Program sistemskog upravljanja otpadom .....	34
2.2.8.1. Presjek trenutnog stanja .....	34
2.2.8.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja .....	34
2.2.9. Program zaštite od mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava .....	36
2.2.9.1. Presjek trenutnog stanja .....	36
2.2.9.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja .....	37
2.3. OPĆI ZAKLJUČCI.....	38
III POGLAVLJE.....	40
POSEBNI DOKUMENTI PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA .....	41
3.1. ZAKLJUČCI IZ PROCJENE UGROŽENOSTI OPĆINE TRAVNIK .....	41
3.2. STANJE ORGANIZOVANOSTI CIVILNE ZAŠTITE I DOSTIGNUTI NIVO RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA..	43
3.3. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KOJE ĆE SE PRIMJENJIVATI .....	46

3.4.	FAZA ODGOVORA NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I OPORAVKA NAKON PRESTANKA ISTIH .....	51
3.4.1.	Odgovor .....	51
3.4.2.	Oporavak .....	52
3.5.	OSNOVI ZA IZRADU PROGRAMA OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE .....	53
3.5.1.	Analiza postojećeg stanja .....	54
3.5.2.	Osnove aktivnosti obučavanja i osposobljavanja .....	54
3.5.3.	Programiranje i planiranje .....	55
3.5.4.	Organizovanje i izvođenje, evaluacija i finansiranje struktura civilne zaštite .....	56
3.6.	SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DJELATNOST OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE .....	58
3.6.1.	Osnove donošenja smjernica i obaveza nosioca planiranja .....	58
3.6.2.	Metodologija .....	59
3.6.3.	Projekti istraživačke i razvojne djelatnosti .....	59
3.7.	PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA SA IZVORIMA FINANSIRANJA .....	60
3.7.1.	Izvori finansiranja .....	61
3.7.	Program zaštite od mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava .....	64
	Odluka Općinskog vijeća broj: _____ . 2026. godine. ....	64

Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 2, a u vezi sa članovima 174. i 174 a. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10 ) i člana 16. stav 1. tačka d) Zakona o zaštiti od požara SBK/KSB ("Službene novine SBK/KSB" broj: 15/12) i člana 34. stav 2. tačka 3. Statuta Općine Travnik, Prečišćeni tekst, ("Službene novine Općine Travnik, broj: 11/05) na prijedlog Načelnika Općine Travnik, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_. 2026. godine,  **d o n o s i**

## **P R O G R A M R A Z V O J A**

### **zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Općine Travnik za period 2026–2030. godine**

#### **UVODNI DIO**

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Općine Travnik (u daljem tekstu: Program razvoja Općine), predstavlja okvirni i osnovni planski dokument kojim će se u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja i razvoja zaštite od požara i vatrogastva odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva:

- kroz provođenje konkretnih programa u zadatim rokovima,
- uskladiti i funkcionalno objediniti rješenja i nadležnosti subjekata nosilca sistema zaštite i spašavanja iz drugih sistemskih zakona, koja se odnose na provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja i zaštite od požara i mjera postizanja pripravnosti/spremnosti u odgovoru na prirodne i druge nesreće i požare otvorenih prostora velikog obima i intenziteta.

Programom razvoja i drugim planskim dokumentima, osigurat će se neprekidan planski proces razvoja cjelovitog sistema zaštite i spašavanja na području općine, čime će se:

- utjecati na sprečavanje ili ublažavanje rizika (opasnosti) od prirodnih ili drugih nesreća,
- doprinjeti smanjenju ranjivosti i izloženosti ljudi i materijalnih dobara prirodnim i drugim nesrećama,
- doprinjeti razvijanju kapaciteta pripravnosti/spremnosti u odgovoru na prirodnu ili drugu nesreću,
- unaprijediti provođenje Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara,
- stvoriti uslovi za dugoročno planiranje i razvoj struktura civilne zaštite, njihovo opremanje, obučavanje i kondicioniranje za provođenje preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja,

- unapređenje međusobnih odnosa između susjednih i drugih općina u cilju pružanje pomoći pogođenim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća,
- općinski programi i planovi moraju biti usuglašeni sa kantonalnim programima i planovima tako da ovaj dokument usklađen sa Programom razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Srednjobosanskom kantonu za period 2024. do 2029. godine ("Službene novine SBK/KSB", broj: 4/24) i
- težnja na jačanju otpornosti općine kroz sudjelovanje općinske administracije, javnih preduzeća i ustanove i drugih pravnih lica bitnih za zaštitu i spašavanje, pružanju pomoći, oporavaku zajednice usljed djelovanja prirodnih i drugih nesreća.

### **Program razvoja Općine koncipiran je u tri osnovna dijela Programa:**

- 1. Politika razvoja zaštite i spašavanja:** kao osnovni dokument koji određuje opredjeljenja, pravce za izradu osnovnih dokumenata Programa razvoja općine za petogodišnji period.

Politika razvoja obuhvata: viziju razvoja i ciljeve razvoja osnovna područja razvoja sistema zaštite i spašavanja.

- 2. Strateški pravci razvoja zaštite i spašavanja:** koji se zasnivaju na viziji i ciljevima utvrđenim u politici razvoja zaštite i spašavanja, a razrađuju se kroz određeni broj programa koji se odnose na sve oblasti koje čine sistem zaštite i spašavanja.

- 3. Posebni dokumenti o stanju sistema zaštite i spašavanja:** u sklopu čega su posebno obrađena slijedeća pitanja:

- a) zaključci iz Procjene ugroženosti Općine od prirodnih i drugih nesreća,
- b) podaci o stanju organizovanosti civilne zaštite i dostignutom stepenu zaštite i spašavanja od pojedinih nesreća,
- c) preventivne mjere zaštite i spašavanja koje će se provoditi,
- d) osnove za izradu programa obučavanja i osposobljavanja u zaštiti i spašavanju,
- e) smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje te druge smjernice kojima se unapređuje sistem zaštite i spašavanja na području općine,
- f) plan obezbjeđenja i korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje za petogodišnji period, sa smjericama za izradu godišnjih planova.

Na 28. redovnoj sjednici održane 16.12.2025. godine Općinski štab civilne zaštite je predloženi Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Travnik broj 08-40-1-36-199/25 od 16.12.2025. godine razmatrao i na isti dao pozitivno mišljenje.

# I POGLAVLJE

## POLITIKA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE

Procjenom ugroženosti Općine Travnik analizirane su i procjenjene mogućnosti nastanka i djelovanja prirodnih i drugih nesreća sa posljedicama koje bi mogle nastati po ljude i materijalna dobra, te su iskazane potrebe za reorganizacijom i razvojem snaga i obezbjeđivanjem sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Na temelju usvojenih strateških fokusa za period 2022-2027. godina, definisana je i Vizija razvoja strategije općine Travnik koja predstavlja njenu težnju, poželjno stanje, dugoročnu namjeru i pravac djelovanja u budućnosti. Razvojna vizija općine Travnik glasi: "Travnik, grad progresivnog poduzetništva, cjelogodišnjeg turizma, uvezanih potencijala i tehnoloških mogućnosti, orijentisan prema mladima i zaštiti okoliša uz imperativno osiguranje kontinuiranog učešća odgovornih i informisanih građana!

Realizovanje definisanje vizije zasniva se na ostvarenju sljedećih strateških ciljeva:

Strateški cilj 1: Razvijena i održiva privreda

Strateški cilj 2: Izgrađena obrazovana i inkluzivna zajednica sa razvijenom društvenom infrastrukturom, kvalitetnim javnim uslugama, bogatim sportskim i kulturnim životom u kojoj mladi imaju priliku pokazati svoja znanja i vještine

Strateški cilj 3: Unaprijeđen integrisani sistem zaštite okoliša i javne infrastrukture.

Ostvarenjem naprijed navedene vizije, kroz realizaciju strateških ciljeva, Općina će postati:

- povoljno poslovno okruženje za održiv rast, nove investicije i zapošljavanje;
- čist, zelen, ekološki osviješten grad sa razvijenim turizmom;
- prepoznatljivo poljoprivredno područje sa proizvodima poznatim u regiji; privlačna za posjetioce koji dolaze iz poslovnih i ličnih razloga;
- konkurentna općina koja će privlačiti strane investitore, a posebno dijasporu;
- prepoznatljiv univerzitetski grad;
- sredina sa raznovrsnim kulturno-sportskim sadržajima;
- mjesto modernizovane mreže javne infrastrukture;
- općina sa prepoznatljivim sportskim i kulturnim identitetom, osnaženih i razvijenih institucionalnih kapaciteta;
- općina sa izgrađenim proaktivnim pristupom građana u upravljanju promjenama.

Program razvoja predstavlja okvirni i osnovni dokument kojim se omogućava provođenje zakonskog okvira, donošenje odluka i akata na lokalnom nivou, odlučuje o osnovnim principima, opredjeljenjima, područjima razvoja, akcionim planovima i prioritetima na području općine Travnik.

## **1.1. VIZIJA RAZVOJA**

Jedinstven sistem zaštite i spašavanja području općine Travnik podrazumijeva sistem spreman za provođenje preventivnih i operativno-stručnih mjera iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Razvoj sistema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i provođenje mjera zaštite i spašavanja su od općeg interesa za općinu Travnik. U slučaju pojave prirodne i druge nesreće svako je dužan pomagati u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima.

Razvoj sistema za zaštitu i spašavanje života i zdravlja ljudi i njihovo spašavanje, brinjanje i liječenje utvrđuje se kao prioritet i obaveza svih nosilaca zaštite i spašavanja u odnosu na sve druge zaštitne i spasilačke aktivnosti koje se planiraju i provode.

Općina Travnik pristupila je 2022. godine svjetskoj mreži gradova u sistemu "Učinimo gradove otporne na katastrofe" (Make cities resilient") i početkom 2025. godine Akcionom planu za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena - SECAP.

Sudjelujući u MCR2030, Općina se obavezuje primijeniti deset osnovnih pravila za učiniti grada otpornim, razviti i primijeniti participativnu i multi-sektorsku strategiju smanjenja rizika od katastrofa i otpornosti i poduzeti korake kako bi grad bio otporan. Ujedno u sklopu ove inicijative u mjesecu septembru 2023. godine potpisan je Memorandum o sporazumijevanju između Regije Potenza (Italija) i SBK/KSB u cilju razmjene pozitivne prakse i iskustva na polju smanjenja rizika od katastrofa, jačanja otpornosti na prirodne i druge nesreće i klimatske promjene koje izrazito utječu na pojavu nsvakidašnjih pojava. Općina Travnik je uzela učešće u projektu razmjena između gradova urbane i teritorijalne otpornost - Poboljšanje teritorijalne otpornosti i otpornosti zajednice kroz provedbu Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030. godine u 2023. godini.

Prilikom realizacije SECAP projekta utjecati će se na poboljšanja postojećeg stanja i uvesti nove aspekte procjenjivanja rizika i opasnosti, te mjerenja poboljšanja u cilju prilagođavanja klimatskim promjenama. Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika - Evrope, Intenziviranje mjera za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu koja podrazumijeva viziju da do 2050. godine živimo u dekarboniziranim i otpornim gradovima s pristupom svima dostupnoj, sigurnoj i održivoj energiji, s glavnim ciljem da s predloženim mjerama SECAP-a želi postići smanjenje CO<sub>2</sub> od 55% do 2030. godine.

Naprijed navedena vizija teži ka smanjenju rizika i održivom razvoju zajednice, te integriranju u evropske standarde razvoja, očuvanja, jačanja zajednice, te prilagođavanja klimatskim promjenama.

## **1.2. CILJEVI RAZVOJA**

Cilj Programa razvoja je da se utvrđeni rizici, odnosno opasnosti od prirodnih i drugih nesreća definisani kroz Procjenu ugroženosti, programski projektuju u skladu sa

finansijskim mogućnostima, a da se planski kroz planove zaštite i spašavanja detaljno razrade kako bi se spriječile opasnosti ili njihove posljedice svele na najmanju moguću mjeru u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara. To prvenstveno podrazumijeva mjere i radnje na razvoju, izgradnji, završetku i rekonstrukciji "bolje nego što je bilo", koje doprinose jačanju otpornosti zajednice, smanjenju smrtnosti ljudi, broju lica zahvaćenim katastrofama, smanju šteta na infrastrukturi i ekonomskim posljedicama, kao i razvoju i dostupnosti sistema ranog upozoravanja, ekonomskoj i političkoj stabilnosti. Cilj razvoja predstavlja integralno planiranje, te stvaranje jedinstvene vizije ka ostvarenju jedinstvenog cilja povezujući sadašnjost i budućnost kroz zacrtane ciljeve za petogodišnji period. Održiv razvoj baziran na podacima o klimatskim promjenama i riziku od katastrofa postignut ćemo ako zajedničkim snagama, pravovremeno upravljamo rizicima od katastrofa, odnosno težimo ka njegovom smanjenju, a ne samo da odgovaramo na katastrofe jer djelovanjem ovih nesreća zabilježeni su veliki gubici po ljude i materijalna dobra. Donošenje odluka na osnovu razmotrenih rizika doprinose održivom razvoju, smanjenju rizika, jačanju otpornosti zajednice na klimatske promjene.

### **Prvi strateški cilj**

Izgradnja i jačanje jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na području općine Travnik, koji uključuje uvezan sistem zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva uvezanim pravni i drugim licima na području općine bitnih za provođene mjera zaštite i spašavanja, da postojeće raspoložive kapacitete ojača, odnosno da izgradi nove kapacitete, koji će biti raspoloživi, ujedno obučeni i spremni na efikasno djelovanje u slučaju prirodne i druge nesreće, odnosno donositi odluke i kontinuirano poduzimati radnje na smanjenju rizika i jačanju otpornosti lokalne zajednice.

Ovaj strateški cilj predstavlja 1. strateški cilj Programa razvoja ZiS Federacije BiH "Izgradnju i jačanje sistema zaštite i spašavanja u skladu sa preporukama i direktivama Evropske unije", odnosno kroz strateški cilj 1. kantonalnog Programa razvoja SBK/KSB: Izgraditi i osnažiti sistem civilne zaštite i zaštite od požara i vatrogastva, uz poštovanje evropske prakse kroz Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu.

### **Drugi strateški cilj**

Opremanje struktura civilne zaštite nedostajućim materijalno tehničkim sredstvima i drugom opremom i opremanje pravnih lica sredstvima koja nisu u mogućnosti nabaviti, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Općine i provođenje obuka i uvježbavanje struktura civilne zaštite koje će biti spremne da blagovremeno odgovore na prijetnju od prirodnih i drugih nesreća, kao i da u fazi sprečavanja djelovanja nesreće, otklanjanju ili ublažavaju posljedice djelovanja prirodnih i drugih nesreća.

Ovaj strateški cilj predstavlja 2. strateški cilj Programa ravoja ZiS Federacije BiH "Razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima od katastrofa", odnosno kroz strateški cilj 2. kantonalnog Programa razvoja SBK/KSB: modernizovati i ojačati ljudske i materijalne kapacitete sistema zaštite i spašavanja.

### **Treći strateški cilj**

Polazeći od Procjene ugroženosti da Općina Travnik može biti ugrožena djelovanjem svih vrsta prirodnih i drugih nesreća u različitim vremenskim intervalima, treći strateški cilj usmjerit ćemo na poduzimanje preventivnih mjera na sprječavanju ili ublažavanju od posljedica učestalih prirodnih i drugih nesreća u protekloj periodu, nesreća reprezentativnih rizika i to od poplave, klizišta, požara, visokih sniježnih nanosa, olujnih vjetrova, mraza, potresa.

Naprijed navedeni treći strateški cilj usklađen je sa strateškim ciljom 3. kantonalnog Programa razvoja SBK/KSB: povećati otpornost Kantona na rizike od prirodnih i drugih nesreća i katastrofa kroz provođenje preventivnih mjera.

Analizirajući naprijed navedene ciljeve svrha sistema ZiS, prvenstveno sprečavanje ili smanjenje negativnog utjecaja prirodne ili druge nesreće, da snage i sredstva za zaštitu i spašavanje organizuje, opremi, kondicionira na način da se blagovremeno i efikasno može pružiti pomoć ugroženom stanovništvu i pristupiti zaštiti i spašavanju materijalnih dobara na teritoriji Općine Travnik, a po potrebi i na teritoriji drugih općina pogođenim djelovanjem prirodnim i drugim nesrećama i uspostavi što učinkovitiji mehanizam na oporavku od istih.

### **1.3. MISIJA**

Služba za civilnu zaštitu u saradnji sa nadležnim službama i drugim pravnim licima provodi aktivnosti zaštite i spašavanja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kako bi se građani i njihova imovina, kao i cjelokupna zajednica osjećali sigurnim i zaštićenim.

Misija Službe za civilnu zaštitu je organizovanje upravnih i operativno stručnih kapaciteta - struktura CZ koji uključuju i kapacitete za zaštitu od požara i vatrogastvo kako bi se adekvatno, pravovremeno i uspješno odgovorilo na prirodne i druge nesreće uz koordinaciju sa nadležnim službama za upravu, pravnim i drugim licima čija je djelatnost vezana za zaštitu i spašavanje.

### **1.4. OSNOVNA NAČELA I OPREDJELJENJA**

Ostvarivanje prava i dužnosti u oblasti zaštite i spašavanja Općina vrši u skladu sa članom 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju oblast zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Sve vrste i oblici zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara provodit će se u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i međunarodnim pravom o zaštiti ljudi i životinja, zaštiti okoliša, zaštiti kulturnih, historijskih i drugih dobara od utjecaja prirodnih i drugih nesreća, te u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama BiH (Ženevska konvencija o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba iz 1949. godine, Dopunski

protokol o Ženevskim konvencijama iz 1977. godine, Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba iz 1954. godine, Drugi protokol o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba iz 1999. godine, Konvencija o zabrani upotrebe sredstava za promjenu okoline u vojne i druge neprijateljske svrhe iz 1976 godine, Dopunskim protokolom Ženevskih konvencija i preporuka u Svijetu prihvaćene Rezolucije 46/182 iz 1991. godine o jačanju i koordinaciji humanitarne pomoći UN, koja uključuje glavna načela provođenja humanitarne pomoći UN i zemalja članica, te preporuke o provođenju specifičnih mjera preventive i pripravnosti na brz i koordiniran odgovor u prirodnim i drugim nesrećama).

Polazeći od obaveza općina u pogledu ostvarivanja prava i dužnosti u oblasti zaštite i spašavanja i potrebe izvršavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, iz dijela nadležnosti općinske uprave, osnovna načela i opredjeljenja u ovoj oblasti su:

- sve vrste i oblici zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara su humanitarne i nepolitičke naravi, tako da svaki građanin ima pravo na zaštitu i spašavanje ako je prirodnom i drugom nesrećom ugrožen njegov život, zdravlje i imovina,
- u slučaju kada zaprijeti izbijanje ili izbije prirodna i druga nesreća zaštita i spašavanje života i zdravlja ljudi ima prednost pred svim drugim zaštitnim i spasilačkim aktivnostima,
- sva pravna i fizička lica imaju pravo i obavezu da samostalno ili skupa sa drugima provode zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća,
- u slučaju kada zaprijeti izbijanje ili izbije prirodna i druga nesreća svako je dužan pomagati u okviru svojih mogućnosti i sposobnosti,
- planiranje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara kontinuirana su obaveza i prioritet svih struktura zaštite i spašavanja,
- pomoć u slučaju prirodne i druge nesreće pravilu je besplatna,
- država i svi njeni nivoi vlasti brinu se za pomoć, odnosno socijalnu i drugu zaštitu licima koji je sami sebi ne mogu osigurati, da se napodručju općine efikasno pruži pomoć ugroženim kategorijama kroz osiguranje privremenog smještaja (subvencioniranje najamnine ili jednokratna novčana pomoć),
- službe za zaštitu i spašavanje i povjerenike civilne zaštite angažovati za obavljanje zadataka zaštite i spašavanja u slučajevima kada u okviru redovne djelatnosti organa uprave nisu dovoljni kapaciteti za sveobuhvatno provođenje mjera zaštite i spašavanja,
- pripadnici struktura za zaštitu i spašavanje i drugi koji učestvuju u provođenju mjera zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom imaju pravo na zaštitu na radu, o čemu brigu vode njihovi osnivači, poslodavci ili naredbodavci, a u slučaju povrede prilikom izvršavanja mjera zaštite i spašavanja imaju i pravo na liječenje ili obeštećenje,
- u slučaju izbijanja prirodne i druge nesreće svako pravno i fizičko lice je nadležno i odgovorno za provođenje mjera zaštite i spašavanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastva, podzakonskim aktima,

- programskim i planskim dokumentima zaštite i spašavanja Općine i drugim aktima u poslovima iz dijela svoje nadležnosti,
- u skladu sa mogućnostima općinskog organa uprave planirati pomoć susjednim i drugim općinama ugroženim djelovanjem prirodnim i drugim nesrećama.

## **1.5. PODRUČJA RAZVOJA SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Za uspješnu organizaciju sistema zaštite i spašavanja veoma je bitno da se sve pojave prate, analiziraju i upoređuju sa ranijim iskustvima, te da se kod prikupljanja i analize podataka o opasnostima koriste savremene tehnologije radi lakšeg vrednovanja i distribucije podataka i poduzimanja mjera na otpornosti. U takvim uslovima planiranje razvoja sistema zaštite i spašavanja je lakše, racionalnije i efikasnije te predstavlja realan način da se osigura učinkovito suočavanje sa opasnostima i što manjim posljedicama djelovanja prirodnih i drugih nesreća po ljude i materijalna dobra.

Pravovremenim i učinkovitim djelovanjem snaga i sredstava radi preventivne i operativne zaštite ljudi i materijalnih dobara, kvalitetnim rukovođenjem i upravljanjem u vrijeme izbijanja i djelovanja prirodnih i drugih nesreća, te sistemskim mjerama oporavka nastoje se spasiti život, zdravlje ljudi i životinja, razvoj i ekonomija zajednice, okoliš i sprječavanje ili pak ublažavanje nastanka socijalnih, ekonomskih, sigurnosnih, političkih i drugih poremećaja.

Razvoj sistema zaštite i spašavanja treba omogućiti efikasnu saradnju nosioca planiranja, vertikalnu povezanost s višim strukturama i horizontalnu povezanost između službi za upravu, uključenje različitih stručnih profesionalnih i dobrovoljnih jedinica i nevladinog sektora i veću podršku stanovništva u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja. Istovremeno će ukazati na elemente zakonskog i funkcionalnog djelovanja u planiranju i upotrebi novih odgovora cjelokupne društvene zajednice na prirodne i druge nesreće.

Program razvoja će omogućiti izradu operativnih planova svako iz svoje nadležnosti, da se efikasno koriste snage CZ, i ukazati na uslove za integrisanje postojećih snaga u jedinstven sistem zaštite i spašavanja i njihovo sinhrono djelovanje, kao i prikazati nedostajućekapaciteta zaštite i spašavanja.

Program razvoja zaštite i spašavanja omogućiti će izradu i realizaciju akcionih planova, konkretnih programa i projekata direktno ili indirektno značajnih za zaštitu i spašavanje, planova zaštite i spašavanja temeljenih na Procjeni ugroženosti Općinete redovno ažuriranje tih planova. Programom razvoja će se povećati odgovornost svih učesnika u provođenju mjera zaštite i spašavanja, definisat će se nadzor nad provođenjem mjera i postupaka i omogućit će se jače ispoljavanje inicijative u pravcu poboljšanja ranije prihvaćenih rješenja.

Uspješna realizacija Programa razvoja zaštite i spašavanja postignut će se donošenjem i provođenjem propisa i planova, te je zaštita i spašavanje Općine Travnik od prirodnih i drugih nesreća planirana za dvije faze:

1. fazu smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća, koja obuhvata slijedeća područja razvoja:
  - preventiva zaštita i preventivni postupci na sprečavanje negativnog djelovanja prirodnih i drugih nesreća,
  - ublažavanje posljedica od prirodnih i drugih nesreća, kao dio područja preventive,
  - pripravnost/spremnost za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća.
2. fazu odgovora i oporavka u toku izbijanja i djelovanja prirodne i druge nesreće, koja obuhvata:
  - mjera odgovora (interventna mjera),
  - mjera oporavka (konsolidacija i stabilizacija stanja).

### **1.5.1. Nosioci provedbe Politike razvoja zaštite i spašavanja**

Programom razvoja zaštite i spašavanja Općine utvrđena je Politika i Strategija razvoja zaštite i spašavanja Općine, te su određeni strateški ciljevi razvoja zaštite i spašavanja koji zajednički realizuju: Općinsko vijeće, Načelnik i općinske službe uprave, mjesne zajednice i druga pravna i fizička lica na području općine.

Raspodjela poslova i obaveza, način i rokovi njihovog izvršavanja, te druga pitanja važna za uspješnost realizacije Politike i Strategije razvoja zaštite i spašavanja detaljnije će biti razrađeni Planom zaštite i spašavanja, akcionim i operativnim planovima integrisanim i kroz planove i programe rada naprijed pomenutih nosilaca.

Posebnu ulogu u realizaciji zaštite i spašavanja Općine imaju općinske službe za upravu, koje redovnim koordiniranim aktivnostima trebaju osigurati provođenje zacrtanih ciljeva prvenstveno na preventivnom djelovanju i poduzimanju preventivnih radnji na smanjenju rizika i jačanju otpornosti općine iz svoje nadležnosti.

Općina, u smislu provođenja preventivnih mjera a i kasnije i operativnih mjera zaštite i spašavanja, predstavlja ključni faktor u realizaciji konkretnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara uz koordinaciju pravnih subjekata bitnih za proizvodnju preventivnih mjera na području općine.

### **1.5.2. Finansiranje Programa razvoja zaštite i spašavanja**

Zakonom o zaštiti i spašavanju u članu 179. je određen način finansiranja civilne zaštite iz šest izvora finansiranja, a u članom 184. ovog Zakona određene su obaveze koje finansira Općina.

Detaljnijom analizom zakonskih mogućnosti i obaveza Općine u pogledu finansiranja obaveza u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, utvrđeno je

da Općina Travnik za finansiranje razvoja Programa zaštite i spašavanja, planova, projekata i akcija može koristiti:

1. sredstva budžeta BiH, Federacije BiH i Srednjobosanskog kantona,
2. sredstva budžeta Općine Travnik,
3. sredstva ostvarena na nivou Općine po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara,
4. sredstva ostvarena na nivou Federacije BiH po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara,
5. budžetska sredstva svakog nositelja planiranja mjera zaštite i spašavanja, kako za fazu preventivne zaštite tako i za fazu operativne zaštite,
6. sredstva namijenjena za realizaciju specijalnih projekata (gazdovanje šumama, uređenje rijeka i dr.) koja obezbjeđuje međunarodna zajednica,
7. sredstva ostvarena po osnovu oslobađanja od obaveze izgradnje skloništa,
8. sredstva donacija, dobrovoljnih priloga i druga zakonita sredstva.

Način obezbjeđivanja i utroška sredstava za realizaciju Programa razvoja zaštite i spašavanja Općine razraditi će se kroz planiranje akcionih planova, trogodišnjih i godišnji, prikazanih kroz budžet. Ovaj način planiranja omogućuje lakši monitoring i izvještavanje o zacrtanim ciljevima.

Mjere kojima se planira obezbjeđenje sredstava za realizaciju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća moraju biti planirane na realnim pokazateljima i uz potpuno uvažavanje propisa koji uređuju ove oblasti, kao i mogućnost finansiranja odnosno sufinansiranja prioriternih preventivnih projekata pravnih subjekata u cilju jačanja otpornosti Općine.

## **II POGHLAVLJE**

# **STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA**

## **2.1. UVODNI DIO**

Strateški ciljevi razvoja zaštite i spašavanja zasnivaju se na viziji ovog programa, a njihova realizacija se obezbijeduje konkretnim programima koji se odnose na sve oblasti koje čine sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Utvrđivanjem strateških ciljeva razvoja zaštite i spašavanja i definisanjem konkretnih programa zaštite i spašavanja nastoji se izgraditi ili ojačati svijest o potrebi razvoja sistema zaštite i spašavanja Općine i pretvoriti je u dugoročno održiv koncept izgradnje i razvoja sistema zaštite i spašavanja koherentim sa strateškim razvojem Općine.

Program razvoja zaštite i spašavanja Općine objedinjava i usmjerava nastojanja šire društvene zajednice da se područja razvoja zaštite i spašavanja ostvare u skladu sa njihovom prirodom, ciljevima i načinom funkcionisanja, s tim da ih u okvir funkcionalnog sistema zaštite i spašavanja povezuje zajedničko djelovanje radi zaštite i spašavanja života i zdravlja ljudi, spašavanje materijalnih dobara i okoliša.

## **2.2. STRATEŠKIH CILJEVI RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I REALIZACIJA**

### **2.2.1. Prvi strateški cilj razvoja – jačanje i izgradnja jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na području općine Travnik**

Jačanje i izgradnja jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na području općine Travnik predstavlja prvi strateški cilj razvoja koji uključuje uvezan sistem zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva sa uvezanim pravni i drugim licima na području općine bitnih za provedene mjera zaštite i spašavanja, da postojeće raspoložive kapacitete ojača, odnosno da izgradi nove kapacitete, koji će biti raspoloživi, ujedno obučeni i spremni na efikasno djelovanje u slučaju prirodne i druge nesreće, odnosno donositi odluke i kontinuirano poduzimati radnje na smanjenu rizika i jačanju otpornosti lokalne zajednice.

U okviru ovog strateškog cilja, jeste i obučavanje, a koji podrazumijeva aktivnost kojom se pripadnici civilne zaštite, građani i druga lica obučavaju i stiču potrebna stručna znanja i vještine iz oblasti zaštite i spašavanja neophodnih za prvenstveno smanjenje rizika, uspješno izvršavanje zadataka iz oblasti zaštite i spašavanja. Ujedno ova strateški

cilj kroz budžetska sredstva treba da ima i realizaciju jačanje pravnih lica za bolji odgovor na prirodne i druge nesreće.

Obučavanje i osposobljavanje se vrši po nastavnim planovima i programima koje donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite. Nastavni planovi i programi sadrže konkretne teme obuke, način njihove provedbe, lica koja prisustvuju, mjesto i vrijeme provedbe, materijalno-tehnička sredstva potrebna za izvođenje obuke, kao i druga pitanja potrebna za organizaciju i izvođenje obuke i osposobljavanja u oblasti zaštite i spašavanja.

Kantonalnim Programom razvoja u dijelu strateško cilja 2. prioritet 2.2.1. Rekonstrukcija i opremanje Edukacijskog centra za obuku struktura civilne zaštite, ujedno doprinosi realizaciji realizacije općinskog strateškog cilja koji se odnosi na obučavanje struktura CZ.

Programiranje obuke i osposobljavanja vrši se u skladu sa članom 169. tačka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Služba za civilnu zaštitu u mjesecu oktobru 2024. godine organizovala je obuku za strukture civilne zaštite na sticanju znanja i vještina za pružanju prve pomoći i rukovanje PP aparatom.

Pristupanjem Mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu omogućava se strukturama civilne zaštite učešće u različitim projektima od kojih mogu biti ostvareni benefiti u vidu opremanja, obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja. Trenutno ovaj vid pristupa nije spušten sa viših nivoa na lokalne zajednice, niti je poznat način pristupa istim.

Program osposobljavanja za zaštitu i spašavanje obuhvata slijedeće strukture:

1. članove općinskog štaba i štabove osnovane u pravnim licima,
2. lica za rad u Općinskom operativnom centru,
3. Profesionalna vatrogasna jedinica
4. specijalni program obuke za pripadnike službi ZiS
5. osobe zaposlene u Općini Travnik,
6. rukovodioce organa, preduzeća i njihove uposlene,
7. pripadnike službi zaštite i spašavanja,
8. povjerenike civilne zaštite,
9. Jedinicu opće namjene,
10. stanovništvo (građane).

Obučavanjem po standardu Evropske unije, pripadnici struktura CZ povećali bi i svoju interoperabilnost i odgovorili na zahtjeve za pomoć putem Mehanizma civilne zaštite Evropskeunije. Interoperabilnost podrazumijeva kad određena zemlja članice Mehanizma zatraži pomoć, naznači koji vid pomoći joj je potrebno, odnosno da li su potrebni timovi, oprema dr. Svaki tim mora biti sposoban da funkcioniše i u drugom timu, a oprema mora

bitis tandardizovana tako da timovi trebaju biti sposobni da rade sa njom u bilo kojoj zemlji članici Mehanizma.

Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik u skladu sa federalnim, kantonalnim planovima i programima donosit će operativne planove izvođenja obuke i osposobljavanja po mjerama zaštite i spašavanja, uvažavajući elemente navedene u Programu razvoja, i zaključcima iz Procjene ugroženosti.

Služba za CZ planirat će i kroz javnu nabavku specijalističko obučavanje naprijed navedenih sudionika u civilnoj zaštiti.

Općina osigurava finansijska sredstva za obučavanje i vježbe svojih struktura zaštite i spašavanja, iz budžeta i u skladu s članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Privredna društva i drugi subjekti planiraju i osiguravaju finansijska sredstva za obučavanje i vježbe svojih struktura zaštite i spašavanja (jedinica i službi) čiji su osnivači, iz čega proizilazi da troškove izvođenja obuke i osposobljavanja za jedinice i službe koje su dužne formirati po Zakonu o zaštiti i spašavanju snose osnivači.

U skladu sa pozitivnim propisima zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća u Federaciji BiH koji je uređen Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), pa se radi toga zaštita od požara i vatrogastvo organiziraju i funkcioniraju u okviru tog sistema.

Donošenjem odluka od strane Općinskog vijeća Travnik u pogledu pripajanja UO "TVJ" Travnik Službi za CZ početkom 2024. godine, kao i donošenja Odluke o organizovnju sistema zaštite od požara i vatrogastva, osnivanjem Profesionalne vatrogasne jedinice, počinje se s prvim korakom ispunjenja prvog strateškog cilja ovog Programa.

Zaštita ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom jedna je od mjera zaštite i spašavanja koja se provodi u okviru civilne zaštite, a koja se organizira u privrednim društvima, objektima pravnih lica, stambenim, javnim i drugim objektima. Pripreme koje se provode u okviru ovog cilja obuhvataju: pravne, organizacijske, tehničke, obrazovne i propagandne mjere. Jedna od osnovnih pretpostavki za uspješnu protivpožarnu akciju zaštite i spašavanja je ostvarivanje koordinacije među nosiocima zaštite od požara i vatrogastva na cjelokupnom prostoru općine Travnik i šire.

Područje općina Travnik spada u kontinentalnu klimu, a koja je karakteristična po ostrim i hladnim zimama, bar toliko hladnim da zadrže na duži period sniježni pokrivač, i relativno suhim ljetima s malo padavina, što je opravdano formiranje dimnjačarske službe i u odnosu na navike, standarde, raspoloživost i kapacitete toplifikacije građevinskih i drugih objekata.

Shodno naprijed navedenom zakonom je regulisano da općinsko vijeće svojom odlukom uređuje organizaciju i rad dimnjačarske djelatnosti, rokove čišćenja dimnjaka, uslove za vršenje dimnjačarske službe, te druga pitanja od značaja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, te obavljanje nadzora nad radom dimnjačarske službe.

Ovaj1. strateški cilj treba osigurati kroz sljedeće programe:

- Donošenje i ažuriranje odgovarajućih procjena i planova i njihova provjera kroz vježbe simulacije kako bi se smanjilo vrijeme odaziva na intervencije zaštite i spašavanja u hitnim situacijama u pogledu spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara.
- Razvijanjem postojećih kapaciteta i izgradnja novih kapaciteta za postizanje pripravnosti/spremnosti u odgovoru na prirodnu ili drugu nesreću (reorganizacija službi za ZiS, uspostavljanje novih službi/jedinica i sl.)
- Jačanje dobrovoljnih vatrogasnih društava i mjesnih zajednica
- Integrisanje postojećih komunikacijskih resursa i infrastrukture sa operativnim centrom civilne zaštite (uvezati sve subjekte ZiS sa OOC (javne ustanove, javna i privatna pravna lica bitnih za ZiS, NVO, uvezati upravitelje zgrada u OOC sa bazom podataka o raspoloživim MTS i ljudstvo koje se može koristiti u slučaju prijetećeg djelovanja odnosno nastanka prirodnih ili dr. nesreća). Uspostaviti sistem za dojavljivanje mogućih opasnosti te isti održavati u stanju koje obezbijedi brzo, tačno i efikasno prenošenje informacija o opasnostima, kao i instrukcija i naredbi.
- Osnivanje dimnjačarske službe.
- Obučavanje (uvježbavanje i obučavanje svih struktura CZ, vatrogasnih jedinica, edukacija stanovništva, sa potpunim i opremljenim strukturama civilne zaštite organizovati i provesti uvježbavanje za djelovanje u slučaju opasnosti koje mogu zaprijetiti određenom području ili općini u cjelini, u uslovima prirodnih i drugih nesreća definisati način, uslove i prioritete za uspješno postizanje pripravnosti i spremnosti za djelovanje radi zaštite i spašavanja)
- Stručno osposobljavanje pojedinih struktura (uključujući i komisiju za procjenu šteta), priključenje mehanizmu EU.

Suština jedinstvenog sistema je postojanje kapaciteta za sinhrono preventivno i operativno djelovanje, te dostizanje nivoa efikasnih snaga za zaštitu i spašavanje, u uslovima kada se za to ukaže potreba, odnosno adekvatan i pravovremen odgovor na prijeteću opasnost, s težnjom na što manje posljedice po ljude i materijalna dobra.

Naprijed navedeni programi realizovat će se kroz donošenje akcionih planova nadležnih službi.

Efikasnost snaga i sredstava namijenjenih za zaštitu i spašavanje u fazi oporavaka direktno ovisi od planskog provođenja preventivnih mjera, što doprinosi smanjenju rizika i minimalizira negativan utjecaj prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra.

**Nosioci ovog programa su:**

- Načelnik općine i Općinsko vijeće,
- službe za upravu.

Rizik provedbe ovih programa: promjena zakonske regulative, strateško ne planiranje procesa, nedonošenja odgovarajućih odluka, planova, nedostatak stručnog kadra, nezainteresovanost sudionika, nedostatak finansijski sredstava.

**2.2.2. Drugi strateški cilj razvoja – opremanje struktura CZ i drugih pravnih lica**

Prema Procjeni ugroženosti strukture civilne zaštite i druga pravna lica nisu dovoljno opremljeni te je potrebno izvršiti znavljanje postojeće opreme i drugih MTS-a. Pod opremanjem se podrazumijeva materijalno-tehničko opremanje struktura civilne zaštite po mogućnošću pravnih lica koji sa adekvatnim sredstvom u što kraćem roku mogu smanjiti ili otkloniti prijeteću opasnost.

Nedovoljna opremljenost struktura CZ izrazito došla je do izražaja djelovanjem prirodne nesreće poplave, klizišta i odrona iz prethodnih godina kao i djelovanjem prirodne nesreće vjetra iz jula 2023. godine.

**2.2.2.1. Analiza postojećeg stanja**

Osnovna snaga struktura civilne zaštite pri izradi ovog Programa jeste da su formirani službe ZiS, imenovani povjerenici i uspostavljena je Jedinica opće namjene.

Na području općine Travnik u sastavu struktura CZ djeluje četiri službe ZiS, 7 povjerenika civilne zaštite i Jedinica opće namjene sa 32 pripadnika, koji trebaju proći intezivnu, sistemsku obuku u skladu sa Federalnim planom i programom u cilju adekvatnog reagovanja u slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće.

Slabost navedenih struktura jeste da nisu opremljeni materijalno-tehničkim sredstavima, što predstavlja veliku slabost ukoliko bi se desila prirodna ili druga nesreća većih razmjera, kao i rukovanje istim.

Jedna od slabosti jeste i neformirane strukture u pravnim licima i nedovoljno dostupne informacije o stanju istih, a prijetnja po ove strukture predstavlja pad interesa za sudjelovanje u civilnoj zaštiti kao i nedovoljan poticaj i motivacija za uključivanje i angažovanje mlađe populacije u strukture zaštite i spašavanja.

Osnovni cilj u programnom periodu je dostizanje takvog nivoa opremljenosti, obučenosti i osposobljenosti svih struktura civilne zaštite koji će omogućiti blagovremeno djelovanje sa što manje posljedica po ljude i materijalna dobra.

Ovaj 2. strateški cilj u periodu 2026-2030. godine treba osigurati kroz niže pobrojane programe sa okvirnim minimalno potrebnim kapacitetima sredstava i to kroz akcione planove:

#### **Općinski operativni centar**

- završetak projekta uspostave OOC
- opremanje MTS

#### **Općinski štab CZ**

- putnički automobil
- vozilo kombi 8-10 osoba
- teretno vozilo do 2 T
- oprema za ličnu formaciju OŠCZ
- MTS-a koje će se koristiti za ublažavanje rizika i posljedica od prirodnih i dr. nesreća

#### **Službe ZiS**

- nedostajuća MTS
- oprema za ličnu formaciju

#### **Povjerenici CZ**

- oprema za ličnu formaciju

#### **Jedinica opće namjene**

- oprema za ličnu formaciju

#### **Profesionalna vatrogasna jedinica**

- izgradnja novog vatrogasnog doma
- zanaavljanje voznog parka nabavka minimalno tehničke opreme i sredstava za potrebe PVJ
- nabavka vatrogasnog vozila za spašavanje sa visina, automatske ljestve dužine do 30 m ili hidraulična zglobna platforma do 30 m
- izdaci za ličnu i zajedničku odjeću i obuću i opremu za vatrogasce u PVJ
- nabavka specijalnih MTS-a

#### **Mjesne zajednice**

- priručna i MTS za prvi odgovor, podizanje spremnosti i svijesti na negativno djelovanje prirodnih i drugih nesreća
- nastavka projekta na uvezivanju sa OOC ina rano upozorenje od prirodnih i drugih nesreća

#### **Pravna lica**

- sufinansiranje projekta ZiS
- nabavka sredstva bitnih za ZiS u skladu sa finansijskim mogućnostima
- nastavak projekta na uvezivanju sa OOC.

Rizici koji nosi ovaj strateški cilj predstavlja nedovoljno procjenje potrebe i financijska sredstva, složene tenderske dokumentacije, duži procesi javnih nabavki, nekompatibilnost izbora dobavljača s postojećom opremom, žalbeni postupci, promjene ličnih struktura i ličnih formacijama, napredne tehnologije, odustanak od učestvovanja u ZiS.

### 2.2.3. Treći strateški cilj - Preventivne mjere zaštite i spašavanja

Preventivno djelovanje ima za cilj da utječe na prirodne i druge nesreće u smislu: da se spriječi nastanak prirodne i druge nesreće, smanji njeno djelovanje, da se utječe aktivnostima na samnjenje rizika, odnosno ublaže posljedice po ljude i materijalna dobra, te da se što je moguće prije otkloni izvor prijetnje odnosno ugrožavanja.

Preventivne mjere zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Procjenom ugroženosti, Programom razvoja i Planovima zaštite i spašavanja općine, će planirati i provoditi: općinski organ uprave, mjesne zajednice, sva pravna i fizička lica, ustanove i druga pravnih lica na području Općine Travnik.

Aktivnosti kod planiranja preventivnih mjera zaštite i spašavanja treba usmjeriti na jačanje otpornosti zajednice od prirodnih i drugih nesreća:

- izgradnja, rekonstrukcija infrastrukture treba da bude bolja od postojećih rješenja,
- otklanjanje i blagovremeno uočavanje svih izvora opasnosti koji mogu izazvati ili pospješiti negativne efekte prirodnih i drugih nesreća, narušiti postojeću stabilnost infrastrukture,
- organizaciju kontinuiranog i efikasnog praćenja stanja vodotoka, infrastrukture, poslovnih zona koje provode službe i ustanove, (mapiranje i digitalizacija),
- uspostavljanje funkcionalne, efikasne i ekonomične strukture snaga za zaštitu i spašavanje i isplativog/održivog načina finansiranja preventivnih mjera zaštite i spašavanja,
- organizaciju i uvježbavanje sistema praćenja pojava, odnosno obavještanje i uzbuñivanje stanovništva u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Planiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, ostvarit će se kroz provedbu akcijskih planova:

- izrade prostorno, urbanističko-građevinskim i drugim planovima planiranja Općine, Srednjobosanskog kantona, Federacije BiH,
- regulacije i uređenja korita rijeka, planove uređenja šuma i poljoprivrednih površina,
- monitoringa prirodnih pojava instalacijom uređaja za mjerenje/detekciju,
- monitoringa i analiza iz oblasti javnog zdravstva
- zabrane poduzimanja mjera i radnji koje mogu izazvati nastanak nesreće, ili pojačati njeno negativno dejstvo,
- mjera kontrole, inspekcijskog i drugog nadzora u svim oblastima planiranja i izvršavanja zakonskih i podzakonskih propisa.

Planiranjem i provođenjem mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća obuhvatit će sve oblasti preventivne zaštite, s tim da primarno trebaju biti usmjerene na mjere zaštite okoliša, zraka, mjere zaštite od opasnosti na područja gdje je procjenjeno da na određenom mjestu prijeti opasnost od: klizanja i odronjavanja tla, poplave, zemljotresa, požara, epizootije, zoonoze, epidemija i drugih

nesreća. Na lokacijama sa utvrđenim rizikom poduzeti mjere na smanjenu/otklanjanju rizikakroz planove i projekte i realizovat ih, jer se tim sprečavaju negativne posljedice po ljude i materijalna dobra i budžet, jača lokalna zajednica i osigurava stabilnost iste i doprinosi jačanju otpornosti općine.

## **2.2.4. Program zaštite od potresa**

### **2.2.4.1. Presjek trenutnog stanja**

Teritorija Travnika spada u seizmički relativno aktivnu zonu. Ovo područje je tektonski vezano za veliki rasjed Zemljine kore koji od sjeverne Indije (Himalaji) preko teritorije Irana, Turske i Grčke (istočni Mediteran) te prelazi južnim dijelom teritorije gdje skreće ka sjeverozapadu. Pored ovog globalnog rasjeda, postoji nekoliko značajnih regionalnih rasjeda (Bugojanski, Višegradski, Neretvanski i Banjalučki) duž svih ovih rasjeda mogu se generirati zemljotresi razorne jačine.

Na teritoriji Općine Travnik gotovo svakodnevno se javljaju zemljotresi intenziteta manjeg od III stepena Merkalijeve skale, koje registruju samo instrumenti. Snažniji zemljotresi su relativno rijetki. Dubina hipocentra se kreće od 5 do 25 km. Od tog broja svake godine bude dva do tri zemljotresa koji mogu izazvati osjetljivo podrhtavanje tla ili nanijeti manju materijalnu štetu na građevinskim objektima. Od 1990. godine, to jest od kada se na ovom području zemljotresi instrumentalno registruju, zabilježeno je 85 zemljotresa čija magnituda je bila preko 3,0 Rihtera ili intenzitet veći od V stepeni Merkalijeve skale, odnosno to su zemljotresi koji su izazvali materijalne štete.

### **2.2.4.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja**

#### **a) Prevencija**

Poduzimanje mjera prevencije usko su vezane za poštivanje i primjenu zakonskih propisa iz oblasti prostornog uređena i građenja, obučenosti stanovništva na pravila i postupke reagovanja uslijed nastanka zemljotresa.

#### **b) Pripravnost i spremnost**

Mjere pripravnosti i spremnosti za djelovanje u uslovima pojave opasnosti od potresa direktno ovise o provođenju kratkoročnih i dugoročnih mjera prevencije, a naročito onih iz oblasti prostornog planiranja, gradnje i održavanja objekata, zatim od organizovanosti i obučenosti stanovništva koje je ugroženo djelovanjem potresa.

Pripravnost i spremnost za djelovanje u slučaju potresa obezbijediti kroz:

- provođenje planskih mjera iz oblasti prostornog uređenja, građenja i sl.
- građenje građevinskih i drugih objekata u skladu sa zakonskim okvirima i standardima,

- mjere prevencije i spriječavanja djelovanja popratnih pojava oblika nesreća u uslovima kada zaprijeti ili nastane opasnost od potresa (rušenje objekata, strujni udari i dr.),
- zabrana gradnje na nestabilnom tlu,
- rano upozorenje stanovništva,
- formiranje, obučavanje i osposobljavanje snaga za djelovanje u uslovima potresa, njihovo opremanje i mobilno držanje,
- planiranje sklanjanja ljudi i materijalnih dobara iz područja pogođenih potresom,
- obezbjeđenje mjera sigurnost za građane i imovinu.

### **c) Odgovor – oporavak**

Mjerama odgovora na opasnost od pojave potresa potrebno je spriječiti, ili ublažiti pojavu i sekundarnih oblika nesreća (srušeni objekti, strujni udari, požari i dr.) te stvoriti neophodne uslove za normalizaciju života i rada u ugroženom području, s tim da te mjere treba planirati i usmjeriti na:

- koordinaciju rada sa službama hitne pomoći i zdravstvenim i dr. ustanovama
- angažovanje snaga CZ, stanovništava, nevladinih i drugih organizacija i raspoložive mehanizacije,
- rasklanjanje ruševina i pročišćavanje komunikacija i drugih objekata neophodnih za normalizaciju stanja,
- pronalazak i spašavanje stradalih ljudi i izmještanje neoštećenih materijalnih dobara,
- zbrinjavanje stradalih ljudi (smještaj, ishrana, liječenje i dr),
- procjenjivanje objekata i pojava koji mogu ugroziti ljude i materijalna dobra i njihovo saniranje ili uklanjanje,
- asanaciju terena i druge mjere koje za cilj imaju normalizaciju stanja na području pogođenom potresom.

### **d) Provedba**

Za potrebe razvoja ovog strateškog pravca razvoja zaštite i spašavanja neophodno je ostvariti saradnju sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, preduzećima i upravama, s ciljem da se obezbijedi provedba akcijskih planova kroz:

- primjenu zakonskih i podzakonskih propisa i standarda iz oblasti prostornog planiranja, gradnje i održavanja objekata,
- uspostaviti/provesti sistem upravljanja i održavanja objekata u zajedničkom ili državnom vlasništvu,
- koordinacija sa zdravstvenim i privatno-zdravstvenim ustanovama, ZZJZ SBK, Domom zdravlja Travnik, građevinskim firmama na području općine i drugim potrebnim subjektima,
- obezbjeđenje finansijskih sredstva za sanaciju ili uklanjanje objekata koja predstavljaju opasnost po ljude i materijalna dobra.

## e) Akcijski plan

### Nosioci ovog akcionog plana su:

- Općinsko vijeće i Načelnik općine,
- Službe za upravu, javne i privatne zdravstvene ustanove, preduzeća iz ove oblasti.

## 2.2.5. Program uređenja izvorišta i vodotoka i zaštita od poplava

### 2.2.5.1. Presjek trenutnog stanja

Općina Travnik je veoma bogata izvorištima i vodama za piće od kojih su, u smislu vodosnabdijevanja, najznačajnija izvorišta: Ugar, Ugrić, Šantić, Goleš, Bašbunar, Plava voda, Trebišnjica i Gorčevica.

Vodosnabdijevanje na užem gradskom području općine i mjesnim zajednicama Kalibunar, Slimena, Vakuf, Dolac i Ilovača, Vitovlje, Mudrike te području Turbeta, vrši JKP Bašbunar i to sa izvorišta Plavavoda, Bašbunar i Goleš. Za područje Nove Bile i Pokrajčića vodosnabdijevanje vrši JKP Trebišnjica sa izvorišta Trebišnjica. Sa izvorišta Ugar vodom se snabdijevaju naselja Vitovlje, Mudrike, Šišava sa turističkim naseljem Babanovac, a snabdijevanje vrši SRC Vlašić.<sup>1</sup>

Uređenje i zaštita izvorišta, izgradnja, održavanje i upravljanje objektima za vodosnabdijevanje, kontrola i održavanje kvalitete vode još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri uređeni sistemskim mjerama nadležnih organa, a ti nedostaci naročito se ogledaju u slijedećem:

- nepostojanju jedinstvenog registra izvorišta i objekata za vodosnabdijevanje, sa podacima o upravljanju i održavanju,
- neuređena oblast o zaštiti izvorišta i vodotoka od negativnih pojava, kao i objekata za vodosnabdijevanje, njihovo održavanje i korištenje,
- neprovođenju pozitivnih zakonskih propisa u vezi sa ispuštanjem štetnih materija i tečnosti u vodotoke, te u vezi sa drugim pojavama koje štete izvorištima i vodotocima,
- korita potoka i rijeka su neuređena, vrlo često zatrpna raznim vrstama otpada i izložena nelegalnoj i nestručnoj eksploataciji riječnih bogatstava,
- neočišćeni ili ne izgrađeni obodni kanali, uzurpacija korita, ne razdvajanje otpadnih voda i fekalnih.

<sup>1</sup>Podaci preuzet iz Strategije razvoja općine Travnik 2022-2027. godina str. 49.

## **2.2.5.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja**

### **a) Prevencija i ublažavanje**

Područje prevencije i ublažavanja posljedica u oblasti uređenja izvorišta i vodotoka i zaštite od poplave, u smislu normativno – pravnog uređenja, djelimično je uređena kroz Zakon o vodama Federacije BiH („Sužbene novine Federacije BiH“ broj 70/06), Zakonom o zaštiti okoliša („Sužbene novine Federacije BiH“ broj 15/21) i podzakoskim aktima, Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Službeni list SFRJ“ broj 33/87 – preuzeti propis), Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Sužbene novine Federacije BiH“ broj 26/09).

Mjere prevencije potrebno je usmjeriti kroz akcione planove:

- donošenje odluka o zaštiti izvorišta i vodotoka od negativnih pojava, te odluka i planova za održavanje i korištenje objekata za vodosnabdijevanje,
- na uspostavljanju jedinstvenog registra izvorišta i objekata za vodosnabdijevanje, sa podacima o upravljanju i održavanju istih,
- osposobljavanja i opremanja službi za kontrolu i održavanje izvorišta i objekata za vodosnabdijevanje,
- donošenje planova uređenja korita rijeka i pritoka
- planova odbrane od poplave u definisanim plavnim područjima
- u sklopu građevinsko – tehničkih mjera planirati rekonstrukciju, izmještanje i izgradnju objekata za vodosnabdijevanje (izmještanje iz trusnih područja i područja ugroženih drugim štetnim pojavama)

### **b) Pripravnost i spremnost**

Pripravnost i spremnost za djelovanje u ovoj oblasti podrazumijeva predhodno detaljno poznavanje stanja na terenu, organizovane i uvježbane snage za djelovanje u slučaju ugroženosti, obezbjeđene pravne, finansijske i druge pretpostavke za provođenje preventivnih i operativnih mjera.

Spremnost u ovoj oblasti osigurava se kroz:

- racionalno, ekonomično i ekološki prihvatljivo korištenje vodenih resursa i namjene zemljišta
- osiguranje i zaštita vodnog dobra
- poduzimanje mjera na uklanjanju postojećih nepravilnosti i uzurpacija na javnom vodnom dobru
- zaštitu izvorišta i vodotoka od svih štetnih pojava koje može izazvati čovjek svojim djelovanjem i onih koje prouzrokuju prirodne i druge nesreće,
- kontinuirano djelovanje stručnih službi zaduženih za kontrolu kvaliteta vode,
- informisanje građana o mjerama zaštite i kontrole npr. vode koje se poduzimaju i razlozima njihovog poduzimanja, te efektima koji se očekuju od tih mjera.

### **c) Odgovor – oporavak**

Planske mjere odgovora i oporavka, u slučajevima kada dođe do ugrožavanja izvorišta i vodotoka djelovanjem prirodnih i drugih nesreća ili se desi poplava, u smislu odgovora neophodno je usmjeriti na:

- poduzimanje mjera koje će spriječiti pojavu sekundarnih pojava oblika nesreća (klizanje tla, plavljenje, širenje štetnih materija i sl.), poduzimanje mjera na klizaju tla uz priobalne tokove rijeka i pritoka i osiguranje obala,
- uređenje korita rijeka i potoka radi usmjeravanja vode u ista na mjestima gdje je promjenjen njihov tok.
- čišćenje i uklanjanje naplavljenog materijala uz vodotoke i mjere optimalnog uređenja ugroženih izvorišta radi umanjenja posljedica nesreće,
- zabrane upotrebe onečišćene vode i obezbjeđivanje alternativnih izvora snadbijevanja vodom,
- bakteriološke i druge analize i prečišćavanje/hlorisanje vode za piće nakon prestanka ugrožavanja.

Mjere oporavka od posljedica nastalih ugrožavanjem izvorišta i vodotoka ili djelovanjem poplave potrebno je provoditi uz učešće stručnih lica iz oblasti u kojima će se planirati kratkoročne i dugoročne mjere oporavka (poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, zaštita okoliša i dr.), a način djelovanja, snaga i sredstva planirati posebnim planovima.

### **d) Provedba**

Za potrebe razvoja ovog strateškog pravca razvoja zaštite i spašavanja neophodno je ostvariti punu koordinaciju i saradnju sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima, preduzećima i upravama, s ciljem da se obezbijedi:

- objektivno sagledavanje stanja, planiranje i provođenje mjera koje će obezbijediti realizaciju ovog strateškog pravca razvoja zaštite i spašavanja uz efikasnu zaštitu izvorišta i vodotoka od djelovanja prirodnih i drugih nesreća,
- raspodjelu obaveza i poslova u vezi sa razvojem zaštite i spašavanja izvorišta i vodotoka od djelovanja prirodnih i drugih nesreća,
- uređenjem korita potoka i rijeka.

### **e) Akcijski plan**

Akcione planove provesti kroz:

1. planove upravljanja rizikom i
2. planove aktivne odbrane od poplava i leda, dok
3. dok zaštitu izvorišta u skladu sa raspoređenim nadležnostima između javnog zdravstva i preduzeća koja gazduju istim.

Za provođenje mjera zaštite od poplava i leda u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih voda, za vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava donose se planovi aktivne odbrane od poplava - operativni planovi odbrane od poplava za područje Federacije površinske vode I kategorije i za područje kantona za površinske vode II kategorije.

Organizacija koja je osnovni nosilac i organizator provođenja mjera aktivne odbrane od poplava i leda iz kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava, kao i glavni rukovodilac odbrane od poplava i rukovodioci odbrane od poplava na nivou kantona, određuju se propisom kantona. Glavni rukovodioci odbrane od poplava i leda, rukovodioci odbrane od poplava, podaci o pravnim i fizičkim licima zaduženim za provođenje aktivne odbrane od poplava i leda po pojedinim poplavnim područjima iz kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava sadržani su u tehničkim prilogima plana.

Početak i prestanak redovne i vanredne odbrane od poplava na pojedinim poplavnim područjima uz površinske vode II kategorije, glavni rukovodilac odbrane od poplava kantona i rukovodioci odbrane od poplava na pojedinim poplavnim područjima uz površinske vode II kategorije kao i njihove obaveze i nadležnosti se utvrđuju kantonalnim operativnim planom odbrane od poplava.

S nosiocem planiranja, koordinirati planiranje i blagovremeno izvršavanje planskih obaveza iz dijela nadležnosti Općine Travnik, te insistirati na realizaciji planskih i drugih obaveza iz dijela nadležnosti viših nivoa. provoditi redovne monitoringe stanju, upravljanju i korištenju vode i vodoprivrednih objekata o o istim izvještavati svako is svoje nadležnosti.

**Nosioci ovog akcionog plana su:**

- Služba za razvoj, privredu i vanprivredu, Služba za urbanizam, građenje i katastar, Služba za zajedničke i komunalne djelatnosti, Služba za inspekcijski nadzor uz koordinaciju Službe za civilnu zaštitu te u saradnji sa drugim službama i preduzećima iz komunalne oblasti, Načelnik Općine i Općinsko vijeće,
- mjesne zajednice i vlasnici zemljišta u zoni izvorišta i vodotoka (pravna i fizička lica).

## **2.2.6. Program sistemskog rješavanja pojave i djelovanja klizišta i drugih sličnih pojava**

### **2.2.6.1. Presjek trenutnog stanja**

Postoji više različitih faktora koji negativno utječu na pojavu i aktiviranje klizišta, pojavu odrona i drugih sličnih pojava koje ugrožavaju ljude i materijalna dobra.

Na širem području Općine Travnik zabilježen je veći broj prirodnih i vještačkih klizišta, slučajeva odronjavanja tla i drugih štetnih pojava, koje najčešće nastaju u blizini naseljenih mjesta, vodotoka, putnih komunikacija, šumskih prokresa i goleti, a koja svojim djelovanjem nanose ili su već nanijela štetu po materijalna dobra.

Poseban problem predstavlja klizište "crvena zemlja" koje se pojavilo i još uvijek se širi u području sela Brajkovići, gdje su nepoznati uzroci pojavljivanja klizišta, površina koju zahvata i potencijalne opasnosti koje prijete ljudima i materijalnim dobrima.

Nadalje, nestručno zasjecanje zemljišta koje se provodi prilikom gradnje objekata i putnih komunikacija uzrokuje pojavu većeg broja odrona gotovo uz sve putne pravce koji prolaze kroz područje Općine Travnik, kao i nestrukturalno i neplanski postavljanje otpadnih i drugih voda.

## **2.2.6.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja**

### **a) Prevencija i ublažavanje**

U cilju sprječavanja aktiviranja klizišta ili ublažavanja posljedica njihovog djelovanja poduzeto je slijedeće:

- poštivanje planskih i urbanističkih planova
- u suradnji sa Federalnim zavodom za geologiju pokrenuti postupak uspostavljanja katastra klizišta, sa stepenom rizika i hazarda na ljudske živote i materijalna dobra u kojoj je procjenje visok do srednji rizik od klizišta i odrona,
- izraditi jedinstvenu bazu podataka klizista,
- stalni ili povremeni monitoring izgradnje, održavanja i eventualnog prekopavanja saobraćajnica, vodovoda i druge infrastrukture od strane nadležnih organa i opreduzeća i ustanova kojima su povjerena određena ovlaštenja iz ove oblasti i unošenje u bazu podataka svih izvještaja monitoringa
- realizacija planova u vezi sa uzgojem, zaštitom i iskorištavanjem šuma i zabranom sječe koja uzrokuje pojavi klizišta i odrona
- obezbjeđenje alternativnih, putnih pravaca smještaja i sl.

U sklopu dugoročnih mjera prevencije vezanih za aktiviranje i djelovanje klizišta potrebno je poduzeti slijedeće:

- unošenje u bazu podataka izvještaja, elaborata, projekata koji se odnose na inženjersko-geološka istraživanja i sanaciju klizišta,
- prostorno-planskom dokumentacijom definisati zone privremene ili stalne zabrane gradnje objekata u zonama aktivnih ili potencijalno aktivnih klizišta,
- uspostaviti stalni monitoring od strane stručnih lica i timova,
- zaposliti inženjere geološke struke,
- definisati način uređenja trusnih područja i način uređenja na području Općine,
- definisati mjere zabrane sječe stabala ili preoravanja površina u zonama detektovanih aktivnih klizišta i zonama u kojima bi potencijalno moglo doći do aktiviranja klizišta,
- zasaditi stabla bagremova u mjestima/zonama klizišta, koja to omogućavaju kao preventivna zaštita,

- sankcionisati sve pojave koje doprinose aktiviranju klizišta ili koje pojačavaju njihovo štetno dejstvo a izazvani su nemarnom ljudskom djelatnošću,
- ispitati uzroke klizanja tla u zoni zvanoj „crvena zemlja“, te na bazi tih rezultata planirati mjere ublažavanja ili spriječavanja posljedica klizanja tla.

#### **b) Pripravnost i spremnost**

Pripravnost i spremnost za djelovanje u uslovima aktiviranja klizišta, a naročito u uslovima kada njihovim aktiviranjem dođe do ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara direktno ovisi o provođenju kratkoročnih i dugoročnih mjera prevencije i ublažavanja.

Kada zaprijeti opasnost od aktiviranja klizišta, ili dođe do njegovog aktiviranja, mjere pripravnosti i spremnosti se moraju planirati i usmjeriti na:

- blagovremeno izmještanje ljudi i materijalnih dobara iz područja ugroženih klizanjem ili većim odronjavanjem tla, osiguranje smještajnih kapaciteta i pomoći,
- otklanjanje uzroka koji su doveli do klizanja ili odronjavanja i preduzimanje mjera koje imaju za cilj da ublaže prijetuću opasnost,
- spriječavanje štetnog djelovanja popratnih pojava oblika nesreće, te na preduzimanje i drugih adekvatnih mjera.

#### **c) Odgovor – oporavak**

Mjerama odgovora na opasnost od klizanja i odronjavanja tla potrebno je stvoriti neophodne uslove za normalizaciju života i rada u ugroženom području, s tim da te mjere treba planirati i usmjeriti na:

- čišćenje i osposobljavanje putnih komunikacija i druge infrastrukture zatrpane, oštećene ili uništene djelovanjem klizišta ili odrona,
- izmještanje i osposobljavanje nadzemnih i podzemnih vodova ugroženih djelovanjem klizišta i većih odrona (vodovodi, kanalizacije, PTT i dr.),
- uređenje oštećenog građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta ugroženog djelovanjem klizišta i odrona u mjeri koja zadovoljava osnovne potrebe stanovništva.

Mjerama oporavka od klizanja i odronjavanja tla potrebno je stvoriti dugoročne uslove za život i rad u ugroženom području, te spriječiti ili ublažiti svaku eventualnu pojavu opasnosti od klizanja ili odronjavanja tla.

Razvoj područja oporavka postići kroz programe uređenja građevinskog, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, odnosno programe i projekte njihovog korištenja u ekonomske svrhe.

#### **d) Provedba**

Za potrebe razvoja ovog strateškog pravca razvoja zaštite i spašavanja neophodno je ostvariti punu koordinaciju i saradnju sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima, preduzećima i upravama, s ciljem da se obezbijedi:

- izrada jedinstvenog registra aktivnih klizišta i izrada procjene o mogućnostima i opasnostima od aktiviranja novih klizišta i većih odrona,
- usaglašavanje zakonskih i podzakonskih propisa, strategija i planova kojima će se dugoročno definisati način sanacije aktivnih klizišta i preduzimanje preventivnih mjera radi sprječavanja njihove pojave i djelovanja,
- kontinuirano finansiranje preventivnih mjera sanacije klizišta, pošumljavanja i donošenje odluka o zabrani gradnje u zonama koje imaju predispoziciju klizanja tla i tuznim područjima
- stalni monitoring aktivnih klizišta.

#### e) Akcijski plan

Izradu akcijskog plana uraditi u suradnji sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima, preduzećima i upravama, vodeći računa da se realno planiraju i blagovremeno izvršavaju planske obaveze iz dijela nadležnosti Općine Travnik, te realizacija planskih i drugih obaveza iz dijela nadležnosti kantonalnih i federalnih ministarstava, preduzeća i uprava.

#### Nosioci ovog akcionog plana su:

- Općinsko vijeće i Načelnik općine sa službama imjесnim zajednicama i vlasnicima/korisnicima zemljišta (pravna i fizička lica)
- javna i privatna preduzeća vodovoda, kanalizacije, infrastrukture.

#### 2.2.7. Program zaštite od požara

Općina Travnik ugrožena je pojavom veoma velikog broja manjih požara u naseljenim mjestima i industrijskim objektima, te požarima koji nastaju na poljoprivrednim i šumskim površinama i u šumama.

Kada su u pitanju mjere prevencije, u smislu normativno-pravnog uređenja poslova zaštite od požara, ova oblast je uređena:

- Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 65/09),
- Zakonom o zaštiti od požara Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, br.15/12)
- Odluka o osnivanju Profesionalne vatrogasne jedinice broj: 01-1.01-3-7-252/23 od 25.10.2023. godine (“Službene novine Općine Travnik”, br. 24/23)
- Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu broj: 01-1-01-3-7-251/22 od 25.10.2023. godine (“Službene novine Općine Travnik”, br. 24/23)
- Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara („Službene novine Federacije BiH“. br. 81/11)
- Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službene novine Federacije BiH“, br. 87/11)

- Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/10)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/11)
- Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („Službene novine Federacije BiH“, br.79/11)
- Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu u potrebu („Službene novine Federacije BiH“, br. 86/11)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte za sve prostore koji se smatraju građevinama („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/12).

#### **a) Pripravnost i spremnost**

Mjere pripravnosti i spremnosti za djelovanje u uslovima pojave opasnosti od požara direktno ovise o provođenju kratkoročnih i dugoročnih mjera prevencije, a naročito onih iz oblasti prostornog planiranja, gradnje i održavanja objekata, zatim od poštivanja i provođenja saobraćajnih propisa, organizovanosti i obučenosti stanovništva koje je ugroženo djelovanjem požara i drugih faktora.

Pripravnost i spremnost za djelovanje u slučaju požara obezbijediti kroz:

- provođenje zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju oblast zaštite od požara,
- predhodno blagovremeno i adekvatno provođenje mjera prevencije, naročito kod izgradnje i održavanja objekata, uređenja i održavanja poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta i dr, izgradnja i mapiranje hidrantske mreža, osiguranje objekta od rizika od požara i ugradnja sistema i opreme od zaštite od požara,
- utvrditi stepene rizika šumskog dobra, izraditi pregledne karte rizika
- uspostavljanje poduzetnih jedinica u pravnim licima
- integraciju postojećih komunikacijskih resursa i infrastrukture sa općinskim operativnim centrom i ŠPD "Šume SBK/KSB"- ispostava Travnik
- modernizacijom opreme i sredstava namijenjenih za preventivnu i operativnu zaštitu od požara i držanjem iste u ispravnom i funkcionalnom stanju,
- sufinansiranje projekta DVD-a,
- opremanje vatrogasnih jedinica i objekata i održavanje,
- uvježbavanje i obučavanje vatrogasnih jedinica,
- unapređenje sistema preventivne zaštite od požara,
- održavanje postojećih i izgradnja novih šumskih požarnih puteva,
- planiranje izgradnje rezervi vode za slučajeve požara u udaljenim naseljima općine Travnik
- planiranje izgradnje kapitaža u koritima vodotoka za hitno napajanje vatrogasnih vozila vodom i bazena za helikopter

- obučavanje i osposobljavanje stanovništva za samozaštitu i uzajamnu zaštitu od požara.

#### **b) Odgovor – oporavak**

Mjerama odgovora na opasnost od pojave požara potrebno je spriječiti njegovo daljnje širenje (stavljanje požara pod kontrolu), spriječiti ili ublažiti pojavu sekundarnih uzoraka kao pojavnih oblika nesreće (strujni udari, eksplozije, opasnosti od rušenja i dr.), te stvoriti neophodne uslove za normalizaciju stanja u ugroženom području.

Mjere oporavka su dugoročne mjere koje se treba provoditi uz učešće stručnih lica i službi iz oblasti koja je bitna za uspješno provođenje programa oporavka požarom pogođenih površina.

#### **c) Provedba**

Za potrebe razvoja ovog strateškog pravca razvoja zaštite i spašavanja neophodno je ostvariti punu koordinaciju i saradnju sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, preduzećima i upravama, s ciljem da se obezbijedi provedba kroz:

- primjena zakonskih i podzakonskih propisa i standarda iz oblasti prostornog planiranja, građenja i održavanja objekata, uzgoja i zaštite šuma i zaštite od požara,
- kontinuirano provođenje preventivnih mjera zaštite od požara,
- plansko pošumljavanje, planska sječa dotrajalih i oboljelih stabala,
- efikasna saradnja i kordinacija svih organa vezanih za poslove prostornog planiranja, građenja i održavanja objekata, uzgoja i zaštite šuma i zaštite od požara,
- osposobljavanje i obnavljanje postojeće hidrantske mreže.

#### **d) Akcijski plan**

Akcijskim planovima posebno je potrebno obraditi slijedeće:

- izraditi/ažurirati planove zaštite od požara šuma i planove pošumljavanja,
- izgradnja i jačanje infrastrukture za zaštitu od požara.

#### **Nosioci ovog akcionog plana su:**

- Općinsko vijeće i Načelnik općine,
- Služba za civilnu zaštitu, Profesionalna vatrogasna jedinica i dobrovoljna vatrogasna društva,
- Služba za razvoj, privredu i vanprivredu, ŠPD "Šume SBK/KSB- ispostava Travnik i pravna lica čija djelatnost je usko vezana sa rizikom od požara.

## **2.2.8. Program sistemskog upravljanja otpadom**

### **2.2.8.1. Presjek trenutnog stanja**

Upravljanje otpadom (komunalnim, farmaceutskim, građevinskim, industrijskim, auto-otpadom, valionički...) na području Općine Travnik, odnosno njegovom zbrinjavanju vode ista preduzeća koja upravljaju vodovodnim i kanalizacionim sistemom.

Upravljanje otpadom predstavlja problematiku s kojom se suočava cijeli Svijet, na način „neškodljiv po čovjeka i okolinu“. Organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada još uvijek nije uspostavljano na cijelom području općine, a i tamo gdje jeste određeni broj pravnih i fizičkih lica još uvijek nije uključen u taj proces.

Trenutno, prikupljeni komunalni otpad odvozi se i deponuje na Regionalnu deponiju "Mošćanica", a prosječna količina komunalnog otpada po korisniku je 609,34 kg/godišnje, odnosno 50,7 kg/ mjesечно ili 1,69 kg/dnevno.<sup>2</sup>

Deponije bez odgovarajućih projektnih rješenja, bez tehničke opremljenosti, bez tehničko-fizičke zaštite, bez tehnologije otplinjavanja, bez pokrivanja inertnim materijalima, bez procjednih voda i infrastrukturnog sadržaja predstavljaju veliku opasnost po okoliš.

Problemi u vezi sa upravljanjem industrijskim i farmaceutskim otpadom još uvijek nisu u cijelosti sagledani i analizirani, s tim da se pouzdano može konstatovati da upravljanje tim vrstama otpada nije u cijelosti pod kontrolom nadležnih organa i službi.

Strategija razvoja kroz definisane strateške ciljeve, odnosno mjere, ima za cilj uklanjanje svih divljih deponija, te definisane lokacije za zbrinjavanje krutog i industrijskog otpada te urađene idejne projekte za istu.

### **2.2.8.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja**

#### **a) Prevencija i ublažavanje**

Pitanje problematike okoliša i stvaranja preduslova za izbalansirano korištenje prirodnih resursa i uspostavljanja održivog razvoja, suštinsko je pitanje načina upravljanja okolišem i strategijom planiranja i u Federaciji. Problem opasnog otpada (industrijski, medicinski i dr.) je prioritetni problem zaštite okoliša, kao i nedostatak svjesnosti i odstupanja od zakonskih okvira kojima se na lokalnom nivou nepravilno i nekontrolisano odlaže otpad.

Kada su u pitanju mjere prevencije u smislu normativno–pravnog uređenja poslova upravljanja otpadom ova oblast je uređena:

- Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21)

<sup>2</sup>Podaci preuzeti iz Strategije razvoja općine Travnik 2022-2027. godina, strana 50.

- Zakon o zaštiti okoliša ("Službene novine SBK/KB", broj: 4/05).
- Zakonom o komunalnoj djelatnosti ("Službene novine SBK/KSB" 13/13)
- Odlukom o komunalnom redu ("Službene novine Općine Travnik, br. 13/18)
- Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00)

#### **b) Odgovor – oporavak**

Mjerama odgovora na opasnost od nekontrolisanog upravljanja otpadom potrebno je spriječiti, ili ublažiti pojavu popratnih pojava oblika nesreća (širenje i raznošenje otpada, pojava zaraznih bolesti, zagađenja vode i dr.) te stvoriti neophodne uslove za normalizaciju života i rada u ugroženom području, s tim da te mjere težišno treba planirati i usmjeriti na:

- plansko prikupljanje, transport i adekvatno privremeno ili trajno deponovanje nekontrolisano odloženog otpada,
- adekvatno tretiranje (obrada, dekontaminacija ili čišćenje) zemljišta, objekata ili vodotoka kontaminiranih nekontrolisanim odlaganjem otpada
- normativno-pravno regulisanje obavljanje poslova utilizacije i spaljivanje životinjskih leševa i proizvoda životinjskog porijekla porijeklom od životinja oboljelih od zaraznih bolesti i valioničkog otpada prema odredbama Zakona o veterinarstvu.

Mjere oporavka su dugoročne operativno–stručne mjere koje treba provoditi uz učešće stručnih lica i službi iz oblasti koja je bitna za uspješno provođenje programa oporavka zagađene vode, vazduha, zemljišta i drugih površina.

#### **c) Provedba**

Za potrebe razvoja ovog strateškog pravca razvoja zaštite i spašavanja neophodno je ostvariti punu koordinaciju i saradnju sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, preduzećima i upravama, s ciljem da se obezbijedi:

- primjena zakonskih i podzakonskih propisa i standarda iz oblasti upravljanja otpadom i zaštitom okoliša,
- planirati lokacije i objekte za potrebe upravljanja otpadom, te obezbijediti njihovu gradnju ili uređenje,
- izradu jedinstvenog registra lokacija na kojima je nekontrolisano deponovan otpad i operativnog plana sanacije postojećih deponija,
- saniranje nelegalnih odlagališta, saniranje-zatvaranje odlagališta životinjskog porijekla,
- uspostavljanje sistema odvojenog prikupljanja otpada i reciklaže
- uspostavljanje sistema i monitorniga medicinskog i industrijskog otpada
- uspostavljanje i monitoring spalionica i monitoring postojećih,
- sufinansiranje projekata zaštite okoliša,
- sufinansiranje projektata na izgradnji/uspostavljanju reciklažnih dvorišta, korištenje otpada kao energenata.

#### **d) Akcijski plan**

Izradu akcijskih planova pristupiti u suradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, preduzećima i upravama, nevladinim organizacijama uključujući i EU organizacije i standarde.

Akcijske planove obavezno uraditi za potrebe:

- izrade prostorno-planske dokumentacije kojom se određuju lokacije za deponije otpada, ili za lociranje objekata u kojima će se tretirati otpad, koji uključuje regulisanje industrijskog i medicinskog otpada,
- planiranja izgradnje, uređenja i održavanja lokacija i objekata u kojima se tretira otpad,
- svođenjenastankaotpadaištetnogdjelovanjaotpadanana najmanjumogućumjeru, planovi reciklaže,
- sanacije „divljih deponija otpada“ svih vrsta,
- sanacije stanja nastalog nekontrolisanim odlaganjem otpada na poljoprivrednom, šumskom i drugom zemljištu, u vodotocima i uz vodotoke
- izraditi registar odlagališta i uspostaviti kontinuirani nadzor nad opasnim otpadom.

**Nosioci ovog akcionog plana su:**

- Općinsko vijeće i Načelnik općine,
- Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove,
- Služba za razvoj, privredu i vanprivredu, Služba za zajedničke i komunalne poslove, javna i druga preduzeća registrovana za ovu vrstu djelatnosti, viši nivou vlasti iz ove oblasti.

## **2.2.9. Program zaštite od mina i neeksploziviranih ubojnih sredstava**

### **2.2.9.1. Presjek trenutnog stanja**

Veliki broj i rasprostranjenost na širokom području Općine, često i na nepoznatim lokacijama, različitih vrsta minskih polja i grupe mina koje su postavljene u toku rata, a koja nisu u potpunosti označena, predstavljaju opasnost po živote i zdravlje ljudi, materijalnih dobara i životinja.

Prema podacima Regionalnog ureda BH MAC u Travniku za 2024. godinu procjenjuje se da je 13,81 km<sup>2</sup> površine općine Travnik kontaminirano minama, što pored opasnosti po živote ljudi, stvara i ekonomske gubitke zbog nemogućnosti adekvatnog iskorištenja potencijala općine koji leže u kontaminiranim zonama kao MSP Meokrnje, MSP Srneća brda, MSP Galica, MSP Šešići, MSP Paklarevo, MSP Goleš, MSP Komar.

Do pisanja ovog programa razvoja na području općine Travnik ukupna rizična površina iznosi 5,89 km<sup>2</sup> sa projektovanim deminiranim površinama i dodjeljenim ID brojevima, dok je ukupna minsko-sumnjiva površina 13,8 km<sup>2</sup>.

Pojava mina može se očekivati i na površinama koje nisu bile u zoni borbenih dejstava, prvenstveno kao rezultat izvršenja krivičnih djela protuzakonito postavljanje), ili

zbog nemara i nesavjesnosti lica koja bacaju mine i NUS na javne površine i druga mjesta, što ima elemente krivičnog djela.

Pojava velikog broja neeksploziviranih ubojnih sredstava zabilježena je i može se još uvijek očekivati na cjelokupnom teritoriju Općine. Neeksplozivirana ubojna sredstva se često nalaze ispod površine zemlje (neeksplozivirane granate većih kalibara, trombloni i sl.) i kao takva predstavljaju nepoznatu i stalnu opasnost po građane, ali i njihovu imovinu.

### **2.2.9.2. Područja razvoja zaštite i spašavanja**

#### **a) Prevencija i ublažavanje**

Kada su u pitanju mjere prevencije, u smislu normativno–pravnog uređenja poslova zaštite od mina i neeksploziviranih ubojnih sredstava, ova oblast je uređena:

- Zakonom o deminiranju Bosne i Hercegovine („Službeni Glasnik BiH“, broj 5/02),
- Standardima i operativnim procedurama za deminiranje i uklanjanje neeksploziviranih ubojnih sredstava BH MAC,
- Strategijom deminiranja BiH,
- Zakonom o zaštiti i spašavanju i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju oblast upravljanja imovinom, gradnju, planiranje proizvodnje, mjere zaštite na radu i dr.

#### **b) Pripravnost i spremnost**

Mjere pripravnosti i spremnosti za djelovanje u uslovima kada već postoji realna opasnost po ljude i materijalna dobra od mina i neeksploziviranih ubojnih sredstava treba ojačati:

- detaljnim označavanjem minskih polja, „čuvanjem“ i održavanjem znakova upozorenja na opasnost od mina,
- obukom stanovništva i njihovim privikavanjem da žive i rade uz područja kontaminirana minama,
- mjerama zabrane kretanja i obavljanja privredne i druge djelatnosti u zonama visokog rizika,
- obukom i uvježbavanjem snaga za pružanje pomoći licima ugroženim minama i neeksploziviranim ubojnim sredstvima.

#### **c) Odgovor – oporavak**

Mjere odgovora na postojeću opasnost od minskih polja i neeksploziviranih ubojnih sredstava već su uslijedile kroz Strategiju deminiranja Bosne i Hercegovine, planove i projekte deminiranja Općine Travnik, ali ih je neophodno ubrzati:

- otkrivanjem, obilježavanjem, uklanjanjem i uništavanjem mina i neeksploziviranih ubojnih sredstava,

- obezbjeđivanjem značajnijih sredstava za deminiranje i većim angažovanjem državnih deminerskih timova na području Općine (timovi za deminiranje civilne zaštite i vojni timovi),
- izviđanjem radi smanjenja ukupne rizične površine na području Općine.

Mjere oporavka u područjima ugroženim minama i neeksplozivnim ubojnim sredstvima (nakon uklanjanja istih) planirati u sklopu posebnih stručnih mjera oporavka šumskog i poljoprivrednog zemljišta i vodotoka, te njihovog privođenja funkciji i namjeni.

#### **d) Akcijski plan**

Akcijskim planovima potrebno je obraditi slijedeće:

- ažuriranja podataka o minskim poljima i neeksplozivnim ubojnim sredstvima,
- izradu projekata i liste prioriteta za deminiranje područja Općine,
- izradu planova deminiranja i uklanjanja neeksplozivnih ubojnih sredstava,
- uređenje i oporavak područja ranije kontaminiranih minama.

**Nosioci ovog akcionog plana su:**

- Općinsko vijeće i Načelnik općine sa službama
- Mjesne zajednice potencijano ugroženih područja
- Regionalni ured BH MAC u Travniku, Služba za civilnu zaštitu.

### **2.3. OPĆI ZAKLJUČCI**

1. Program razvoja realizovat će se kroz ugradnju planiranih projekata u godišnje planove nadležnih službi uz planiranje finansijskih sredstava;
2. Općinski načelnik, Općinsko vijeće i druga zainteresirana pravna i fizička lica zajednički će raditi na promociji i izgradnji jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja;
3. Nosioci razvoja dužni su u redovnim godišnjim planovima rada planirati priliv iz budžeta i osiguranje sredstava iz posebne naknada radi realizacije strateških ciljeva kroz akcione planove, projekte inicijative i sl.
4. Službe za upravu, preduzeća, zavodi i ustanove da u sklopu svojih redovnih poslova planiraju i provode preventivne mjere ZiS, usmjeriti na realizaciju projekata koji preventivno smanjuju rizike od djelovanja prirodnih i dr. nesreća, kao i da se rekonstrukcija i gradnja izvodi na nači "bolje nego prije".
5. Opremati i jačati strukture, građane pravna lica, udruženja građana iz oblasti ZiS i ZZPiV
6. Obučiti i uvježbati i stručno osposobiti strukture, građane, izabrane predstavnike mjesnih zajednica za izvršavanje poslova i zadataka u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i zakona o zaštiti od požara i vatrogastva za fazu preventivne zaštite i fazu spašavanja

7. Uspostaviti saradnju sa ekološkim nevladinim organizacijama u cilju saradnje na zaštiti i razvoju okoliša
8. Razvijati sistem u skladu sa višim instancama kroz razvojne smjernice EU zakonodavstva i direktivama.

### **III POGLAVLJE**

## **POSEBNI DOKUMENTI PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

U ovom poglavlju daju se strateška opredjeljenja i obrađuju sva pitanja bitna za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja na području općine, polazeći od trenutnog stanja organizovanosti zaštite i spašavanja.

Stanje organizovanosti i opredjeljenja u smislu unaprijeđenja tog stanja prikazano je u sljedećim posebnim dokumentima:

1. Zaključci iz Procjene ugroženosti Općine Travnik,
2. Stanje organizovanosti civilne zaštite i dostignuti nivo razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
3. Preventivne mjere zaštite i spašavanja koje će se primjenjivati,
4. Ciljevi, zadaci i način ostvarivanja zaštite i spašavanja sa smjernicama za organizovanje snaga i sredstava civilne zaštite - snaga zaštite i spašavanja,
5. Osnovi za izradu programa obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje,
6. Smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje,
7. Pregled očekivanih troškova sa izvorima finansiranja.

### **3.1. ZAKLJUČCI IZ PROCJENE UGROŽENOSTI OPĆINE TRAVNIK**

Na bazi razmatranja prirodno-geografskih i drugih karakteristika općine Travnik, analize rizika i kapaciteta, te indentifikovanih prisutnih slabosti i nedostataka, kao i utvrđivanja potrebnih mjera i aktivnosti radi uspješnog sprovođenja preventivnih mjera zaštite, operativnih mjera zaštite i spašavanja – mjera spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica može se zaključiti:

1. Prirodne i druge nesreće na području općine Travnik predstavljaju stalnu opasnost po stanovništvo, materijalna i druga dobra i okoliš.
2. Općina Travnik može biti ugrožena djelovanjem nesreća: potresa/zemljotresa, poplava, veklikih požara, sniježnih nanosa i lavina, suše, mraza i niskih temperatura, klizanja i odronjavanja tla, velikih nesreća u drumskom i zračnom prometu i transportu, nesreća od mina i NUS-a, rudarskih nesreća i kalamiteta biljnih bolesti i štetočina kao i ostalih nereća: oluje i olujnih vjetrova, epidemija, epizootija i pandemija, RHB nesreća i zagađenja vazduha, zemljišta, vode i namirnica biljnog i životinjskog porijekla, ekspanzija i eksplozija opasnih materija.
3. Posebna pažnja se mora posvetiti održavanju i znavljanju infrastrukture.
4. Posebna pažnja se mora posvetiti ugroženosti od mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava.
5. Poboljšati međusobnu saradnju komunalnih preduzeća za iznalaženje adekvatnog, neškodljivog deponovanja komunalnog, klaoničkog, farmaceutske, građevinskog i drugog otpada.
6. Organizovati određene službe ili jedinice zaštite i spašavanja za provođenje mjera zaštite i spašavanja, na određenim nivoima organizovanja.

7. Poboljšanje opremljenost obrazovnih ustanova za zaštitu i spašavanje, nepostojanje planova za djelovanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, nisu utvrđene rezervne lokacije za škole u slučaju da budu izložene nekim prirodnim i drugim nesrećama.
8. Putem medija kontinuirano informisanje građane o opasnostima od prirodnih i drugih nesreća i njihovo postupanje neposredno i tokom trajanja opasnosti shodno datoj sezoni
9. Unaprijediti saradnju službi koje se bave zaštitom i spašavanjem u Općini (civilna zaštita, vatrogasne jedinice, služba hitne pomoći, policijske stanice, crveni križ) sa medicinskim ustanovama i mjesnim zajednicama na području općine, formirati dimljačarsku službu.
10. Plansko uređenje korita rijeka i pritoka koje potencijalno mogu ugroziti naseljena mjesta i u saradnji sa nadležnom službom.
11. Poduzeti mjere na uređenju korita i obala rijeka koje izazivaju poplave sa posebnim aspektom na dijelove koji ugrožavaju školske objekte gdje borave djeca i druge ranjive kategorije stanovništva.
12. Izvršiti deratizaciju, dezinfekciju i dezinfekciju javnih dobara i površina u saradnji sa nadležnim organom.
13. Evidentirati manje vodotoke koji izazivaju poplave.
14. Sačiniti plan nadzora i uređenja gradske i lokalne vodovodne mreže iz koje se vrši snabdijevanje stanovništva vodom. Evidentirati u bazu GIS.
15. Zakonski urediti sva pitanja kojima se uređuje oblast korištenja, upravljanja, čuvanja i kontrole vodnih resursa općine.
16. Potrebno je zaštititi sve vodne resurse, izbjegavati projekte, mjere i bilo kakve utjecaje (unošenje štetnih tvari) koji mogu rezultirati smanjenjem kvaliteta podzemnih voda; od temeljne je važnosti da se značajno smanji sve više rastući jaz između obuhvata vodosnabdjevanja i obuhvata kanalizacijskih mreža i uređaja za prečišćavanje, s obzirom da taj jaz ozbiljno ugrožava kvalitetu podzemnih voda.
17. Nužno su potrebne integrirane strategije za gospodarenje vodnim resursima koje bi trebale imati podršku u prostornom uređenju (zaštiti rijeka i slivnih područja, nadzor nad poljoprivrednim djelatnostima u pogledu gnojenja zemlje i navodnjavanja, pročišćavanje onečišćenih voda itd.).
18. Izvršiti legalizaciju vodovoda, što podrazumjeva: izradu projektne dokumentacije od strane ovlaštenog projektanta za vodoprivredne objekte, izdavanje prethodne vodne saglasnosti, urbanističke saglasnosti, vodne saglasnosti, građevinske dozvole, vodne dozvole i upotrebne dozvole,
19. Postaviti odgovarajuće znakove zabrane zagađivanja vodotoka, izvorišta i zaštitnih zona oko izvorišta, te da se po mogućnosti organizuje stalna služba kontrole i nadzora s posebnom pažnjom na kontrolu vodotoka u blizini privrednih subjekata koji po karakteru posla kojim se bave mogu biti zagađivači, izgradnja zona sanitarne zaštite.
20. Na bazi analize kapaciteta utvrđeno je da najznačajnije promjene i prilagođavanje je neophodno izvršiti: usljed djelovanja potres/zemljotres većih razmjera potrebno je donjeti plan preventivnih i operativnih mjera, ojačati kapacitete za odgovor i postupke i kapacitete nakon incidenta; Uostalom prirodnim nesrećama ažurirati postojeće stanje planskih i drugih dokumenata u cilju pravodobnog djelovanja i smanjenja posljedica po ljude i materijalna dobra. Osposobiti i opremiti raspoložive sklonišne prostore.
21. Prilikom donošenja urbanističkih i prostornih strateških razvojnih planova i dokumenata na području općine Travnik neophodno je adekvatno tretirati pitanja zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih i drugih dobara, odnosno kapacitirati urbanistički i prostorni razvoj koji u potpunosti uvažava potrebe, norme i standarde iz domena zaštite stanovništva, materijalnih i drugih dobara i životne sredine.

22. Finansiranje mjera zaštite i spašavanja mora biti prioritet Općine i u obimu znatno većem nego do sada, i to obezbjeđivanjem posebnih sredstava iz budžeta, prikupljanjem sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje, sredstvima iz budžeta Kantona i Federacije, sredstvima donacija i na drugi način.
23. Pripremiti program aktivnosti i pristupiti izradi planova zaštite i spašavanja za sve nosioce planiranja.
24. Popunjenost, opremljenost, obučenost i uvježbanost štabova, jedinica i službi cz za provođenje mjera zaštite i spašavanja unaprijediti kroz plan i program razvoja.

Realizacijom navedenih mjera znatno bi se smanjio rizik od prirodnih i drugih nesreća. S obzirom da ove mjere zahtjevaju znatna finansijska ulaganja, kontinuiranu realizaciju i vrijemeza realizaciju, prioritet će biti prikazan kratkoročnim mjerama čijoj se realizaciji može odmah pristupiti i koje ne zahtjevaju veća finansijska ulaganja, dok će se za ostale projekte pripremiti planski i razvojno kroz razvojni period i kroz ostale općinske strateške dokumente, svaka služba iz svoje nedležnosti.

### **3.2. STANJE ORGANIZOVANOSTI CIVILNE ZAŠTITE I DOSTIGNUTI NIVO RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA**

Na osnovu procjene rizika i opasnosti kao i dosadašnjih iskustava, u skladu sa Procjenom ugroženosti teritorije Općine Travnik od prirodnih i drugih nesreća planirano je organizovane su sljedeće snage:

- Općinski štab civilne zaštite,
- Operativni centar civilne zaštite,
- Službe zaštite i spašavanja,
- Povjerenici civilne zaštite
- Jedinica opće namjene.

Sadašnja organizovanost i međusobna komunikacija i koordinacija subjekata u sistemu ZiS, nije prepoznala niti osigurala mehanizme za praćenje rizika i pravljenje mapa rizika. Određene nadležnosti date su u nadležnosti ministarstvima uslijed čega izostaje koordinacija u realizaciji mehanizma za praćenje rizika i pravljenje mapa rizika.

Struktura snaga za zaštitu i spašavanje i njihova trenutna popunjenost (lična formacija) iskazana je uniže naznačenim obrascima. Naprijed navedene strukture u ličnoj formaciji su potpune.

#### **3.2.1. Pregled popune štaba civilne zaštite (obrazac CZ 1)**

<b>R/BR.</b>	<b>Prezimeime</b>	<b>Funkcija</b>
1.	Kenan Dautović	Komandant
2.	AdilovićNura	Načelnica
3.	Pranjić Dario	Član

4.	ŠatrovićArnela	Član
5.	Zec Gordan	Član
6.	Jozak Mato	Član
7.	Danijel Čakarić	Član - Crvenikriž
8.	Danijel Torlić	Član
9.	Ivica Sivonjić	Član
10.	AzemEjubović	Član
11.	Mirjana Lovrinović	Član
12.	KarajkoSuada	Član
13.	Pinjo Samir	sekretar

### 3.2.2. Pregled popune Općinskog operativnog centra CZ

R. BR	IME I PREZIME	RADNO MJESTO	ADRESA	BROJ MOBITELA	E-MAIL
1.	Rusmir Halilović	Stručni saradnik u OOC	Kalibunar b.b. Grozdovi	061/991691	Operativni.centar@opcinat ravnik.com.ba Rusmir.halilovic@opcinatr avnik.com.ba
2.	Faruk Hajić	Stručni saradnik za katastar	Ul. 770 bbr. BB Donji Vakuf	062/329-180	faruk.hajic@opcinatravnik. com.ba
3.	Adna Islambašić	Viši stručni saradnik za projekte	Ul. Fatmić Lamela 2. Travnik	061/871-401	adna.islambasic@opcinatr avnik.com.ba
4.	Haris Kahvedžić	Viši referent - matičar	Polje Slavka Gavrančića 92. Travnik	062/432-598	haris0711985@gmail.com
5.	Kadro Baltić	Komunalni redar	Ul. Bosanska 49. Travnik	061/285-812	kadro.baltic@opcinatravni k.com.ba
6.	Aldin Ribo	Komunalni redar	Kljaci bb Travnik	061/176-139	aldin.ribo@opcinatravnik.c om.ba

### 3.2.3. Pregled popune povjerenika civilne zaštite po naseljenim mjestima i drugim pravnim licima (obrazac CZ 1a)

R. BR.	PREZIME I IME	Godinarođ enja	Adresa	Područjekojepokriva
1.	Delić Bilal	1992	Tabić Mahala 23	Ovčarevo, Kalibunar, Centar, Stari Grad, Polje, Slimena, Dolac
2.	Bajo Ivica	1963	Gladnik	Nova bila, Gladnik, Pokrajčići, DonjePutičevo, Guča Gora, Radojčići
3.	Amel Zolota	2003	Karaulska cesta 27	Paklarevo, Runiči, Potkrja, Varošluk, Turbe, GornjaiDonjaTrebeuša, Goleš, Bijelobučje, Pulac
4.	Mehmedović Almedin	1992	Čosići bb.	Karaula, Đelilovac, Sečevo
5.	Melić Hatidža	1979	Vitovlje 18	Vitovlje, Mudrike, Šišava
6.	Arnautović Adisa	1983	Han Bila bb	Han Bila, Rudnik, Čukle, Maline, Mehurić
7.	Selman Mersudin	1978	Suhi Dol bb	Mehurić, Višnjjevo, Dub, Zagrađe, GluhaBukovica, Skomorje

### 3.2.4. Jedinica opće namjene civilne zaštite

R.BR.	PREZIME I IME	Godina rođenja	Adresa
1.	Denis Ljutić	1984	Novo naselje bb Turbe
2.	Muamer Halep	1991	Travnik
3.	Bekir Lubić	1990	Travnik
4.	RasemaSejdić	1983	Mehurići
5.	AjdinPoparić	1993	Mehurići
6.	Sabina Zukić	1989	Slimena
7.	Edin Melić	1988	Turbe
8.	Emina Isak	1984	Travnik
9.	AlmedinBeganović	1972	Travnik
10.	Jasmin Šiljak	1972	Turbe
11.	Aida Karahasanović-Abazović	1986	Travnik
12.	Faris Begić	2000	Kalibunar
13.	HalidOmerović	1994	Bandol
14.	SuadMusić	1991	Travnik
15.	MensurHodžić	1992	Bandol

16.	AmelaKahvedžić	1980	Travnik
17.	JasminaFajkić	1987	Travnik
18.	AjdinMehić	1989	Turbe
19.	Tomislav Spajić	1990	Nova Bila
20.	Danijel Gabrić	1991	Kalibunar
21.	Oliver Grganović	1990	Kalibunar
22.	AdisAbazović	1987	Kalibunar
23.	Edina Ljubunčić	2001	MehmedaSpahe
24.	EldarTerzić	1999	Kalibunar
25.	Marko Ćurak	1988	Nova Bila
26.	Boris Barić	1988	DonjePutičevo
27.	MladenMeljančić	1982	GornjePutičevo
28.	Nikola Biljaka	1982	Podolac
29.	Samir Ribo	1972	Dolac
30.	Goran Pejaković	1988	Pirota
31.	Mirza Ažderović	1980	Kalibunar
32.	AmelIslamović	1974	Turbe - Vlahovići

### **3.3. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KOJE ĆE SE PRIMJENJIVATI**

Preventivno djelovanje kao razvojno područje zaštite i spašavanja utvrđuje se kao najvažnija, težišna aktivnost nosilaca planiranja mjera zaštite i spašavanja, odnosno kao težišno mjesto svih aktivnosti državnih organa, pravnih i fizičkih lica nad svim drugim oblicima odgovora na izazove i opasnosti od prirodnih i drugih nesreća.

U tom pravcu definišu se mjere prevencije koje je neophodno provoditi, a koje imaju izuzetnu važnost za unapređenje stanja u svim oblastima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, u slijedećim oblastima:

- oblast normativno-pravnog uređenja sistema zaštite i spašavanja, u pogledu organizovanja snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje, podjelu nadležnosti i odgovornosti za izvršavanje određenih poslova i zadataka,
- u oblasti prostornog planiranja strateškog razvoja Općine Travnik, u smislu planiranja i uređenja novih građevinskih, poslovnih i stambenih zona i planiranja važnih komunikacionih i drugih puteva,
- u oblasti istraživanja određenih područja predviđenih za planiranje gradnje naselja, industrijskih kapaciteta ili za obavljanje privredne djelatnosti, s ciljem da se prepoznaju potencijali ali i opasnosti koje mogu ugroziti te planove i projekte,
- u oblasti uređenja teritorije općine Travnik, u smislu sanacije šteta i stvaranje uslova za oporavak područja ranije pogođenih prirodnim i drugim nesrećama,

- u oblasti racionalnog ekonomičnog i po čovjeka i okolinu neškodljivog korištenja prirodnih i drugih potencijala Općine Travnik u privredne svrhe,
- u oblasti planiranja, u smislu sanacije stanja nastalog destruktivnim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća (rat, poplava, požar i dr.), djelovanjem negativnih pojava pojedinaca i grupa (bespravna gradnja) i nekontrolisanim odlaganjem, skladištenjem ili deponovanjem otpada ili drugih štetnih tvari i materija,
- u oblasti sanacije trenutnog stanja i planiranja zaštite i održavanja kulturno-historijskih spomenika i drugih znamenitosti Bosne i Hercegovine i Općine Travnik,
- u oblasti izgradnje i održavanja kapaciteta za sklanjanje i evakuaciju ljudi i materijalnih dobara ugroženih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća,
- u oblasti uspostavljanja i održavanja funkcionalnog sistema praćenja pojave prirodnih i drugih nesreća i sistema osposobljenog da blagovremeno primi, obradi ili prosljedi informaciju, obavještenje, naređenje i druge podatke o prirodnim i drugim nesrećama,
- u oblasti informisanja i obavještanja stanovništva o prirodnim i drugim nesrećama, opasnostima koje prijete od tih nesreća, posljedicama koje mogu nastati i načina provođenja mjera samozaštite i uzajamne zaštite,
- u oblasti međusobne saradnje sa pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, BH MAC-a, deminerskih timova, policijskih agencija i drugih državnih organa, službi i ustanova osloniti se na procedure koje će sa navedenima uspostaviti Kantonalna i Federalna uprava civilne zaštite ili njima nadređeni organi i parlamenti,
- oblast suradnje sa međunarodnim organizacijama razviti na principima koje uspostave nadležni kantonalni, federalni i državni organi, u dijelu nadležnosti Općine Travnik,
- oblast razmjene informacija i podataka o prirodnim i drugim nesrećama, međusobno pružanje pomoći i druge poslove od zajedničkog interesa sa graničnim Općinama iz Republike Srpske definisati na principima koje uspostave nadležni kantonalni, federalni i državni organi.

Razvoj sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u području prevencije detaljnije je obrađen u poglavlju 2. ovog Programa za svaku od mjera, te se ovdje detaljno ne razrađuju, nego se obrađuje samo dio koji, u smislu prevencije, ima jednak značaj za sve oblasti zaštite i spašavanja.

### **Preventivne mjere iz oblasti ZIS**

<b>R. BR.</b>	<b>PREVENTIVNE MJERE</b>	<b>IZVRŠIOCI</b>	<b>ROK REALIZACIJE</b>
1.	Čišćenje i održavanje vodotokarijeka i pritoka	Služba za zajedničke I komunalne poslove, Služba za privredu i van.privredu , Služba	2026-2030. godina

		za CZ, Služba za urb., građ.katast. i imov.pravne poslove, komunalna preduzeća	
2.	Izrada geološke karte općine ikatastra klizišta	Služba za urb., građ.katast. i imov.pravne poslov	2026. godina
3.	Prenventivna sanacija djelovanja klizanja tla	Služba za CZ	2026-2030. godina
4.	Izgradnja, uređenje i opremanje sklonišnih prostorija i zaklona	Služba za urb., građ.katast. i imov.pravne poslove Služba za CZ	2026-2030. godina
5.	Pojačan nadzor kod izgradnje objekata	Služba za inspekcijski nadzor	2026-2030. godina
6.	Ukalnjanje divljih deponija i njihovo suzbijanje i monitoring	Služba za inspekcijski nadzor Služba za zajedničke i komunalne poslove i komunalna preduzeća	2026-2030. godina
7.	Izgradnja deponije krutog otpada	Služba za zajedničke i komunalne poslove i komunalna preduzeća	2028. godina
8.	Neškodljivo deponovanje industrijskog, farmaceuskog i medicinskog otpaad	Služba za zajedničke i komunalne poslove i komunalna preduzeća	2026-2030. godina
9.	Obilježavanje i deminiranje rizičnih površina od mina	BH MAC, Deminerski timovi, Služba za CZ, OSBiH i dr.	2026-2028. godina
10.	Deminiranje teritorije općine	BH MAC, Deminerski timovi, Služba za CZ, OSBiH i dr.	2026-2030. godina
11.	Edukacija stanovništva iz oblasti zaštite i spašavanja	Služba za CZ	2026-2030. godina
12.	Edukacija stanovništva iz oblasti požara i vatrogastva	Služba za CZ - PVJ	2026-2030. godina
13.	Opremanje PVJ, DVD i pravnih lica opremom i sredstvima za gašenje početnog požara	Služba za CZ i pravna lica	2026-2030. godina
14.	Opremanje struktura CZ Povjerenici, službe CZ, OOC, OŠCZ	Služba za CZ	2026-2030. godina
15.	Opremanje pravnih lica i drugih subjekata	Služba za CZ	2026-2030. godina

## Preventivne mjere iz oblasti ZPIV

R. BR.	PREVENTIVNE MJERE	IZVRŠIOCI	ROK REALIZACIJE
1.	Izgradnja hidrantske mreže na procjenjenim lokacijama i obnova postojeće	JKP, KP i saradnja sa PVJ	2026-2030. godina
2.	Servisiranje PPA za javne ustanove, preduzeća i druga pravna i fizička lica	Služba za CZ	2026-2030.. godina
3.	Izrada Elaborata zaštite od požara, Procjene ugroženosti zaštite od požara, Plana zaštite od požara i Plana evakuacije za zgradu Općine Travnik	Služba za zajedničke i komunalne poslove	2026-2027. godina
4.	Postavljanje „Uputstava u slučaju požara“ i znakova evakuacijskih puteva i izlaza na vidljivim mjestima u zgradi Općine Travnik, prizemlje zgrade „Đerdan“, mjesni uredi, javne ustanove	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Služba za zajedničke i komunalne poslove</li> <li>- javne ustanove</li> </ul>	2026. godina
5.	Nabavka PP-aparata u radnim prostorijama gdje nedostaju (prizemlje zgrade Đerdan, mjesni uredi, PVJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Služba za zajedničke i komunalne poslove</li> <li>- Služba za civilnu zaštitu</li> </ul>	2026.-2028. godina
6.	Redovni periodični pregledi PP aparata i periodični pregledi vatrodojavnog sistema u zgradi Općine, PVJ, prizemlje zgrade „Đerdan“, mjesni uredi	Služba za zajedničke i komunalne poslove	kontinuirano 2026-2030. godina
7.	Opremanje PVJ, DVD i pravnih lica opremom i sredstvima za gašenje početnog požara	Služba za CZ i pravna lica	2026-2030. godina
8.	Postavljanje ventilatora u servisu PP aparata u PVJ, zbog prozračnosti prostora, jer se u prostoriji nalaze boce plina	Služba za zajedničke i komunalne poslove	2026. godina
9.	Obuka pripadnika PVJ za rukovanje zapaljivim tečnostima i plinovima	Ovlaštena organizacija u prisustvu kantonalnog inspektora zaštite od požara	kontinuirano 2026-2027. godina
10.	Obuka zaposlenih za gašenje početnih požara u zgradi Općine	Ovlaštena organizacija	kontinuirano 2026-2027.

	Travnik		godina
11.	Osnivanje dimljačarske službe	Služba za zajedničke i komunalne djelatnosti	2026. godina

Preventivnu zaštitu od nesreća koje već duži period prijete životima i zdravlju ljudi i životinja (mine, neeksplozivna ubojna sredstva, epizootije i sl.) i koje u skorijoj budućnosti nismo u stanju eliminirati, potrebno je provoditi na način koji će omogućiti odvijanje svakodnevnih, ali prije svega bezbježnih aktivnosti stanovništva. Za uspješnost mjera preventive kod ovih, već postojećih, izvora prijetnji izuzetan značaj imaju mjere pravilnog i pravovremenog upozorenja i informisanja potencijalno ugroženih, njihova kontinuirana i pravovremena obuka za poduzimne preventivne i operativne mjere ZiS, stvaranje navike i svijesti o odlukama i naredbama ovlaštenih organa (npr. poštivanje i pridržavanje zabrane kretanja u ugroženim područjima u skladu sa stepenom postojeće ugroženosti izdate od strane ovlaštenog organa i sl.).

Planiranjem i provođenjem mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća obuhvatit će sve oblasti preventivne i operativne zaštite, s tim da težište treba usmjeriti na mjere zaštite od opasnosti na područja gdje je procijenjeno da na određenom mjestu prijete opasnosti od: klizanja i odronjavanja tla, poplave, zemljotresa, rušenja objekata, požara, epizootije, zoonoze, zagađivanja zemlje, vode i vazduha, većih saobraćajnih i avio nesreća, epidemija i drugih nesreća.

#### **Projekti prevencije definisani Procjenom ugroženosti općine Travnik:**

1. Podizanje svijesti stanovništva o prirodnim i drugim nesrećama
2. Obuka i vježbe sa nastavnim osobljem i djecom iz oblasti zaštite i spašavanja
3. Nabava sredstva i opreme za zaštitu od požara u predškolskim i školskim ustanovama
4. Uređenje korita rijeka
5. Obuka pripadnika struktura civilne zaštite po pitanju planiranja i procjenjivanja
6. Izvođenje zajedničkih vježbi sa susjednim i drugim općinama iz oblasti zaštite i spašavanja
7. Studijska posjeta zaposlenih u Službi civilne zaštite općine jednoj općini evropske zemlje radi razmjene iskustava

### **3.4. FAZA ODGOVORA NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I OPORAVKA NAKON PRESTANKA ISTIH**

#### **3.4.1. Odgovor**

Sve pripreme cjelokupne društvene zajednice za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća imaju za cilj da se postigne spremnost na hitar i adekvatan odgovor na izazove i opasnosti koje nastaju djelovanjem prirodnih i drugih nesreća i predstavlja srednje razvojno područje zaštite i spašavanja.

Mjere odgovora (interventne mjere) su mjere koje se preduzimaju neposredno prije nastanka prirodne i druge nesreće, tj. odmah nakon uzbunjivanja sistema zaštite i spašavanja na prirodnu ili drugu nesreću, ili neposredno nakon udara prirodne i druge nesreće.

Ove mjere težišno se usmjeravaju na zaštitu i spašavanje ljudi i životinja i zaštitu i spašavanje materijalnih dobara od štetnog djelovanja prirodnih i drugih nesreća (izmještanjem i evakuacijom, formiranjem brana i nasipa za odbranu od poplave i sl.).

Dosadašnja iskustva su pokazala da se mjere odgovora izvode u krajnje teškim i složenim uslovima, da je njihova realizacija otežana, često privremeno ili trajno onemogućena, te s toga zahtijevaju dobru obučenost, uvježbanost i požrtvovanost ljudstva koje ih izvršava.

Efikasnim odgovorom na prirodne i druge nesreće postiže se psihološki utjecaj za djelovanje kod lica pogođenih prirodnom i drugom nesrećom, smanjuje se broj staradalih, olakšavaju se teškoće i patnja stanovništva pogođenog djelovanjem nesreća, umanjuju se materijalni gubici, odnosno brže i efikasnije se stvaraju osnovni uslovi za život i rad zajednice.

#### **Faktori koji utječu na efikasnost odgovora**

Efikasan odgovor na prirodne i druge nesreće ovisi o nizu faktora, ali je posebno potrebno naglasiti slijedeće:

- funkcionisanje sistema ranog upozoravanja i uvezanosti sa Operativnim centrom civilne zaštite Općine Travnik i susjednim općinama, te od efikasnosti uočavanja i prijenosa informacija o opasnostima od prirodnih i drugih nesreća,
- sposobnosti sistema zaštite i spašavanja da brzo, efikasno i realno procjeni mogućnost nastanka i djelovanja prirodne i druge nesreće i moguće opasnosti koje prijete ljudima i materijalnim dobrima,
- brzo i efikasno aktiviranje planova zaštite i spašavanja, uz racionalnu upotrebu snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje,
- obučenosti, sposobnosti i iskustvu lica koja upravljaju mjerama odgovora na prirodne i druge nesreće, te o njihovom pravovremenom upućivanju u ugrožena područja,

- efikasnog prikupljanja, obrade i saopštavanja informacija o prirodnim i drugim nesrećama, posljedicama koje mogu nanijeti ili su već nanijele, bez širenja straha i panike,
- pripremljenosti i osposobljenosti stanovništva, posebno onog dijela pogođenog nesrećom, da djeluje radi samozaštite i uzajamne zaštite od prirodnih i drugih nesreća,
- mogućnostima korištenja komunikacija, posebno putnih i mogućnostima brzog iznaska alternativnih rješenja za korištenje istih,
- organizovane planske evakuacije ili izmještanja ugroženog stanovništva i materijalnih dobara,
- kvalitetne koordinacije svih učesnika u akcijama zaštite i spašavanja, te blagovremenog obezbjeđivanja zamjene za nenajavljeno odsutne, bolesne i premorene učesnike akcija zaštite i spašavanja,
- blagovremene pomoći sistema zaštite i spašavanja Srednjobosanskog kantona, Federacije BiH, države BiH i drugih državnih organa, pogotovo onih koji raspoložu odgovarajućom opremom i sredstvima za zaštitu i spašavanje (helikopteri, transportna vozila, zalihe i sl.).

### **3.4.2. Oporavak**

Oporavak područja i društvene zajednice pogođene djelovanjem prirodne i druge nesreće je sistemsko–planski proces kojim državna zajednica pomaže postizanje odgovarajućeg nivoa funkcionisanja društvene zajednice (život, rad i razvoj) na području pogođenom djelovanjem nesreća.

Oporavak u pravilu treba planirati kao jedinstven i koordiniran proces državnih i drugih organa koji učestvuju ili mogu uzeti učešće u realizaciji određenih planova oporavka, stim da se planiraju kratkoročne (hitne) mjere oporavka kojima se u prvoj godini nakon nesreće stvaraju uslovi za život i rad stanovništva pogođenog nesrećom, koji se kasnije poboljšavaju dugoročnim planovima oporavka (period 5-10 godina).

Razvojno područje procesa oporavka ima za cilj da omogući postizanje stabilnosti na području pogođenom nesrećama, a koja je u odnosu na ostale direktne operativne funkcije sistema zaštite i spašavanja života i zdravlja ljudi, te sigurnost materijalnih dobara najvažnija. Neke od razvojnih faza oporavka (rehabilitacija, rekonstrukcija, uređenje zemljišta i sl.) treba izvršavati planski u sklopu obavljanja redovnih poslova i djelatnosti.

Efikasnost procesa oporavka, u pravilu, ovisi od uspješnosti provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja i od uspješnosti pravovremenog odgovora na prirodne i druge nesreće (bolje pripreme i efikasniji odgovor – manje štete i potrebe za saniranjem istih), jačanje otpornosti zajednice u vrijeme normalnog života i izgradnje iste je ključni faktor.

Proces oporavka pogođenog područja i društvene zajednice je sam po sebi izuzetno složen i zahtjevan proces, te je stoga u procesu planiranja i realizacije mjera oporavka posebnu pažnju potrebno posvetiti slijedećem:

- da se za potrebe planiranja oporavka detaljno sagleda stanje i potrebe na ugroženom području, te da se prikupe, obrade i analiziraju svi potrebni podaci,
- da se na bazi tako urađenih analiza, korištenjem dostignutih naučnih metoda i angažovanjem odgovarajućeg stručnog kadra, sačine planovi i projekti oporavka sa konkretizovanim nosiocima, rokovima, načinom i fazama obezbjeđenja potrebnih sredstava,
- da se stvore potrebni uslovi da specijalizovana i druga preduzeća mogu realizovati vlastite planove i programe koji utiču na oporavak (sanacija mostova i puteva radi omogućavanja popravke dalekovoda, PTT vodova, vodovoda i sl.),
- da se obezbijedi liječenje i rehabilitacija osoba pogođenih nesrećom, radi njihovog što bržeg integrisanja u zajednicu, radi čega je potrebno pravovremeno osposobiti ili ojačati strukturu organizacije zdravstvene zaštite, komunalne operative, službe higijensko-epidemiološke zaštite, građevinske operative, veterinarske djelatnosti i sl.),
- da se planiraju i provedu mjere koje će spriječiti ili ublažiti posljedice ponovljenog udara prirodne i druge nesreće na ranije pogođenom području, jer ponovljeni udari, po pravilu, nanose više štete pogođenom području, te psihološki destabilizuju pogođeno stanovništvo,
- da se obezbijedi odgovarajući privremeni smještaj izmještenog i evakuisanog stanovništava i stvore uslovi da sa izmještenog mjesta mogu izvršavati svoje redovne obaveze (odlazak na posao, u školu i sl.),
- da se izvrši analiza i kontrola procijenjenih šteta,
- da se mjere oporavka planiraju i provode prema prioritetima i uz punu koordinaciju svih nadležnih državnih organa i učesnika u procesu oporavka.

Zaštita ispašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća direktno ovisi od kvalitetnog provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja, jer se time: stvaraju preduslovi za praćenje i analiziranje pojava koje mogu nagovijestiti nastanak prirodne i druge nesreće, preduzimanje mjera radi ublažavanje posljedica nastanka nesreća, spriječavanje pojave popratnih pojava oblika tih nesreća i blagovremeno sklanjanje ljudi i materijalnih dobara ispred istih.

### **3.5. OSNOVI ZA IZRADU PROGRAMA OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**

Obučavanje u strukturama civilne zaštite je aktivnost kojom se pripadnici civilne zaštite, građani i druga lica obučavaju i stječu potrebna stručna znanja i vještine iz oblasti zaštite i spašavanja neophodna za uspješno i učinkovito izvršavanje zadataka u oblasti zaštite i spašavanja.

Obavezu obučavanja imaju:

1. građani (od 15 do 60 godina muškarci, žene od 15 do 55 godina, izuzev onih građana koji nisu sposobni pohađati obuku i osposobljavanje),
2. pripadnici struktura civilne zaštite (pripadnici štabova, jedinica i povjerenici CZ-e i službe zaštite i spašavanja), kao i
3. pripadnici pojedinih struktura CZ za podučavanje i osposobljavanje na specijalističkim kursevima (osobe koje se podučavaju za upravljanje i zapovjedanje u CZ i osposobljavanje za korištenje određenih specijalnih materijalno-tehničkih sredstava).

Obučavanje i osposobljavanje se vrši po nastavnim planovima i programima koje donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite. Nastavni planovi i programi sadrže konkretne teme obuke, način njihove provedbe, lica koja prisustvuju, mjesto i vrijeme provedbe, materijalno-tehnička sredstva potrebna za izvođenje obuke, kao i druga pitanja potrebna za organizaciju i izvođenje obuke i osposobljavanja u oblasti zaštite i spašavanja.

### **3.5.1. Analiza postojećeg stanja**

U općini Travnik na prostoru od 529 km<sup>2</sup> živi 57.543 stanovnika<sup>3</sup> u 90 naseljenih mjesta organizovanih u 34 mjesne zajednice, u 16.641 domaćinstava i 23.139 stanova. Gustina naseljenosti općine Travnik, u odnosu na preliminarnе rezultate popisa stanovnika, je 102,9 st/km<sup>2</sup> i znatno je veća od prosjeka Srednjobosanskog kantona ili Federacije BiH.<sup>4</sup>

Obučavanje iz oblasti zaštite i spašavanja kroz predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje nije predviđeno u nastavnim planovima i programima što se održava da populacija nema dovoljno saznanja o postupcima i mjerama u slučaju djelovanja katastrofa.

### **3.5.2. Osnove aktivnosti obučavanja i osposobljavanja**

Ovim dokumentom uređuju se: ciljevi i namjena, planiranje, organizovanje, izvođenje i provjeravanje stepena obučenosti i osposobljenosti za zaštitu i spašavanje, kao i materijalno-tehničko i finansijsko osiguravanje procesa izvođenja obuke i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja.

Osnovni cilj u programnom periodu je dostizanje takvog nivoa obučenosti i osposobljenosti svih struktura civilne zaštite u skladu sa utvrđenim stepenima ugroženosti

<sup>3</sup>Ibid, str. 15., preuzeto sa Federalnog zavoda za statistiku, fusnota 2 i 3.

od prirodnih i drugih nesreća naznačenih u Procjeni, koji će omogućiti pravovremeno i efikasno djelovanje.

Da bi sistem civilne zaštite na području Općine Travnik bio efikasan i svrsishodan potrebno je štab, službe CZ, povjerenike civilne zaštite opremiti i obučiti shodno procijenjenom riziku opasnosti od prirodnih i drugih nesreća.

### **3.5.3. Programiranje i planiranje**

Programiranje obuke i osposobljavanja vrši se u skladu sa članom 169. tačka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Na području općine Travnik u sastavu struktura CZdjeluje, OŠCZ, 4 službe ZiS, 7 pripadnika povjerenika civilne zaštite i Jedinica opće namjene sa 32 pripadnika, koji po donošenju ovog Programa kao i plana zaštite i spašavanja trebaju prolaziti kontinuirane obuke u skladu sa Federalnim planom i programom u cilju adekvatnog reagovanja u slučaju nastanka prirodne ili druge nesreće.

Program osposobljavanja za zaštitu i spašavanje u Općini Travnik obuhvata slijedeće strukture:

1. članove općinskog štaba i
2. lica za rad u Općinskom operativnom centru,
3. osobe zaposlene u Općini Travnik,
4. rukovodioce organa, preduzeća i njihove uposlene,
5. pripadnike službi zaštite i spašavanja,
6. povjerenike civilne zaštite,
7. stanovništvo (građane).

Provjera uspješnosti provedene obuke vrši se metodom istraživanja, metodom testiranja, metodom ocjenjivanja individualno provedenih zadataka.

Koji metod od naprijed navedenih će se primjenjivati zavisi od vrste obuke, njene svrhe kao i od raspoloživih finansijskih sredstava, a sve u cilju jasnog sagledavanja stanja koji se postigao obukom, odnosno da li se postigao cilj obuke i u kojoj mjeri.

Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik u skladu sa federalnim, kantonalnim planovima i programima donosit će operativne planove izvođenja obuke i osposobljavanja po mjerama zaštite i spašavanja, uvažavajući elemente navedene u Programu razvoja, Strateškim pravcima sa akcijskim planovima i zaključcima iz Procjene ugroženosti.

Osim naprijed navedenog, Služba za civilnu zaštitu po donošenju programa od strane Federalne uprave civilne zaštite za uvodno, osnovno i dopunsko osposobljavanje svih pripadnika u zaštiti i spašavanju, iste će implementirati i provoditi u skladu sa instrukcijama od strane FUCZ i KUCZ.

Prilikom planiranja godišnjih budžeta, kao i plana utroška sredstava za posebne namjene, Služba za CZ u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: Odluka) („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12) planirat će osnovna sredstva neophodna za izvođenje obuke, koja će biti u vlasništvu Službe i koja će se moći koristiti i u druge namjene.

#### **3.5.4. Organizovanje i izvođenje, evaluacija i finansiranje struktura civilne zaštite**

Organizovanje i obučavanje struktura civilne (mjesne zajednice, privredna društva i druge subjekte zaštite i spašavanja) organizuje Općina Travnik putem Službe za civilnu zaštitu.

Služba za CZ prema vlastitim operativnim planovima i programima provodit će uvodno i osnovno obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje, koji će biti u skladu sa zajedničkim osnovama koje utvrđuje Federalna uprava civilne zaštite.

Dopunsko i specijalističko obučavanje i osposobljavanje, posebno kadrova koji upravljaju akcijama zaštite i spašavanja vršit će se u Federalnom centru, odnosno u kantonalnom centru SBK/KSB koji se planira uspostaviti u predmetnom period razvoja. Ujedno omogućiti obučavanje i uvježbavanje struktura u skladu sa Mehanizmom ZiS EU ukoliko se otvori ta vrsta mogućnosti, kao i razmjena iskustava sa susjednim općinama i državama.

Programi obuke i osposobljavanja se izvode u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i drugim propisima koji su doneseni od strane nadležnih organa na nivou federacije, kantona, općine.

Centralna institucija za planiranje, organizaciju i izvođenje obuke i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje u Federaciji BiH je Federalni centar.

Na nivou općine obuka se može vršiti u salama Općine, škola, sportskim terenima i drugim pogodnim prostorima i objektima. Opremljenost materijalnim sredstvima za izvođenje obuke je na minimalnom nivou, a nastojat će se provedbom Programa razvoja osigurati potrebna sredstva za praktičnu obuku i druga idejna rješenja.

Oblici osposobljavanja za zaštitu i spašavanje će biti:

1. uvodno osposobljavanje,
2. osnovno osposobljavanje,
3. dopunsko (specijalističko za pojedine kadrove) osposobljavanje i
4. vježbe (samostalne, komandno-štabne pokazne i zajedničke i sl.).

Općine osiguravaju finansijska sredstva za obučavanje i vježbe svojih struktura zaštite i spašavanja, iz budžeta i u skladu s članom 184. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Privredna društva i drugi subjekti planiraju i osiguravaju finansijska sredstva za obučavanje i vježbe svojih struktura zaštite i spašavanja (jedinica i službi) čiji su osnivači, iz čega proizilazi da troškove izvođenja obuke i osposobljavanja za jedinice i službe koje su dužne formirati po Zakonu o zaštiti i spašavanju snose osnivači.

Općina Travnik namjenska sredstava iz člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara koja se prikupе u toku godišnjeg priliva, a u skladu sa Odlukom, može koristiti do 10% za obuku i vježbe.

### **3.5.5. Zaključci o obuci i osposobljavanju**

Iz prethodnog izlaganja možemo zaključiti sljedeće:

- sa donošenjem nastavnih planova i programa obučavanja i osposobljavanja snaga civilne zaštite i drugih struktura zaštite i spašavanja od strane Federalne uprave za civilnu zaštitu, kao i Kantonalne uprave za civilnu zaštitu SBK, potrebno je donijeti operativne planove i programe obuke struktura civilne zaštite za period realizacije Programa razvoja;
- operativne planove i programe prilagoditi postojećoj strukturi civilne zaštite;
- u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća planirati sredstva na godišnjem nivou za stvaranje materijalno-tehničkih uslova za provedbu obuke;
- osnovni cilj obučavanja je dostizanje takvog nivoa obučenosti i osposobljenosti svih struktura civilne zaštite u skladu sa utvrđenim stepenima ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća naznačenih u Procjeni
- ujedno snage omogućiti obučavanju u skladu sa Mehanizmom ZiS EU.

### **3.6. SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DJELATNOST OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**

Ključne opasnosti za područje Općine Travnik nastaju za vrijeme proljeća usljed obilnih padavina i sezonskog topljenja snijega koje uzrokuju poplave, koje su glavni uzročnik za nastanak velikih materijalnih šteta na infrastrukturi i drugim dobrima. Osim toga, Općina je podložna klizanju i odronjavanju tla, visokom snijegu i snježnim nanosima, tuči i ledu kao i povremenim potresima koji prouzokuju velike štete na materijalnim i drugim dobrima. Postoji vrlo ozbiljna ugroženost od mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava za koje je potreban duži vremenski period za njihovo uklanjanje. Procjenom ugroženosti su prepoznate moguće nesreće u odnosu na specifičnost okoliša u zahvatu klizišta, poplava i drugih nesreća. To obavezuje dodatno i konkretno procjenjivanje osjetljivosti i podložnosti na sve opasnosti i rizike tih kritičnih tačaka i objekata prema savremenim standardima o sigurnosti i preduzimanje konkretnih mjera poboljšavanja spremnosti i odgovora na nesreće.

Ova konstatacija stavlja veliki zadatak za Općinu da putem Službi za upravu prati dostignuća u oblastima za koje su zaduženi, da ih kroz zakonsku regulativu ugrade kao obavezu, a odnose se na zaštitu i spašavanje, kao i da u fazi preventivne zaštite preduzmu mjere i zadatke da bi se prirodne i druge nesreće spriječile ili ublažile posljedice.

Sadašnja situacija u Općini uslovljava mogućnosti i dinamiku za razvoj naučno–istraživačkog rada, obzirom na postojanje visokoškolskih ustanova kao i pravnih subjekata koji su od relevantne važnosti za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Također, potrebno je spomenuti neke od subjekata u kojima se obavljaju djelatnosti od izrazitog značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća npr. subjekti iz oblasti zdravstva, veterinarstva, stambenih i komunalnih poslova, vodoprivrede, šumarstva, građevinarstva, vatrogastva, transporta i ekologije.

Na osnovu naprijed navedenog treba imati u vidu da sufinansiranje ili nabavka određenih materijalnih sredstava navedenim subjektima, naročito onim čija je redovna djelatnost vezana za zaštitu i spašavanje, kako bi se u budućnosti utjecalo na smanjenje posljedica od prirodnih i drugih nesreća (npr. bruceloze, Q groznice, ptičije gripe i sl.), po ljude i materijalna dobra.

#### **3.6.1. Osnove donošenja smjernica i obaveza nosioca planiranja**

Osnove za donošenje ovih smjernica sadržane su u:

1. Zakonu o zaštiti i spašavanju
2. Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu

3. Procjeni ugroženosti ljudi i materijalnih dobara
4. Procjeni ugroženosti od požara
5. Strategiji razvoja

Obaveza je svih državnih organa, pravnih lica i nevladinih organizacija i udruženja, da istraživanja za svoje potrebe prilagode tako da uvažavaju naučne nalaze koji upućuju na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od svih oblika ugrožavanja.

Općina Travnik za svoje potrebe može provoditi istraživanja za povećanje stepena prevencije u zaštiti i spašavanju od pojedinih oblika ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara, povećan stepen spremnosti struktura civilne zaštite na izazove i odgovor na prirodnu i drugu nesreću, kao i naznake osnovnih smjernica za postupke u provođenju mjera sanacije nakon prestanka djelovanja prirodne i druge nesreće.

### **3.6.2. Metodologija**

Istraživanja za potrebe zaštite i spašavanja moraju se provoditi u skladu sa zakonskim i drugih pravnim normama, kao i po općevažećoj naučnoj proceduri.

Jedinstvena metodologija podrazumijeva:

- Izradu idejne skice istraživanja;
- Projekt sa svim elementima za potrebe naučnog istraživanja;
- Ciljeve;
- Prostor, objekt i pojavu koja se istražuje;
- Hipoteze, varijabile i indikatore;
- Naučne metode i postupke;
- Kadrovske istraživačke potencijale i njihove reference;
- Vremensko određenje istraživanja;
- Prezentaciju i naučnu verifikaciju rezultata istraživanja i mogućnost njihovog provođenja.

U skladu sa zakonskim propisima i normama preuzimanja pravnih i naučnih obaveza Općina će sklapati ugovore sa institucijama koja se bave naučno-istraživačkim radom u skladu sa potrebama i materijalnim mogućnostima, kao i pribavljati pravo na korištenje već provedenih istraživanja.

### **3.6.3. Projekti istraživačke i razvojne djelatnosti**

Projekte i naučna istraživanja moći će vršiti naučne institucije samostalno ili više njih, visoko školske ustanove, privredni subjekti, nevladine organizacije i udruženja kojim je osnovna djelatnost zaštita i spašavanje, te druga pravna lica.

Potrebno je u sistem zaštite i spašavanja Općine, ukoliko postoje obaveze, ugraditi dostignuta međunarodna naučna istraživanja, istraživačke projekte Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, kantona, Republike Srpske, kao i istraživanja koje su provele općine i druga pravna lica. Također, navedena istraživanja potrebno je primjenjivati u cilju dogradnje i unapređenja sistema zaštite i spašavanja Općine.

Projekti na osnovu zaključaka iz Procjene ugroženosti:

1. Istraživački projekti za zaštitu od poplava usmjereni na uređenje vodotoka i pritoka rijeka na općini, u saradnji sa nadležnim ministarstvima SBK i drugim institucijama;
2. Projekti usmjereni na istraživanje u oblasti seizmoloških i tektonskih kretanja na području općine koja mogu u velikoj mjeri nanijeti štetu po ljude i materijalna dobra;
3. Istraživanje usmjereno na sistemsko rješenje neškodljivog deponovanja komunalnog, klaoničkog, farmaceutskog, građevinskog i drugog otpada i mogućnost reciklaže. Sagledati donošenje urbanističkih i prostornih planova i iznalaženje najboljeg idejnog rješenja lokacije.

Navedeni projekti u skladu sa postojećom Strategijom razvoja, realizovaće se kroz akcijske planove za koje treba obezbijediti određena finasijska sredstva. S obzirom da istraživanja iziskuju veća materijalna i finasijska sredstva, potrebno je što u većoj mjeri bazirati se na već provedena istraživanja, a na osnovu dostupnih i korisnih podataka i uz odgovarajuće analize rješavati zadane projekte.

Naprijed navedene smjernice treba posmatrati kao okvir, koji se može dopunjavati i djelomično mjenjati, obzirom na stanje i prilike u općini, uz osiguranje potrebnih finasijski sredstava za provođenje određenih istraživanja kao i osiguranje sredstava za implementaciju dobijenih rješenja, a sve u cilju osiguranja sigurnog i efikasnog sistema zaštite i spašavanja.

### **3.7. PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA SA IZVORIMA FINANSIRANJA**

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Procjenom ugroženosti Općine Travnik i ovim Programom u Budžetu Općine će se planirati sredstva koja će se koristiti namjenski za finansiranje zaštite i spašavanja, sa akcentom na finansiranje preventivnih mjera, kao i realizaciju strateških pravaca razvoja.

Sredstva za zaštitu i spašavanje mogu se prikupljati iz više izvora i to su namjenska sredstva koja se mogu koristiti isključivo za namjene utvrđene u Zakonom o zaštiti i spašavanju i ovom Programu razvoja, što se detaljnije razrađuje godišnjim planovima.

### 3.7.1. Izvori finansiranja

Sredstva potrebna za realizaciju obaveza Općine Travnik definisanih Zakonom o zaštiti i spašavanju, Programa razvoja i godišnjim planovima za prikupljanja i korištenja sredstava zaštite i spašavanja, osigurat će se iz:

- budžeta Federacije BiH, Srednjobosanskog kantona i Općine;
- sredstava pravnih lica;
- osiguranja;
- dobrovoljnih priloga;
- međunarodnih pomoći - donacija;
- ostalih izvora predviđenim Zakonom o zaštiti i spašavanju i drugim zakonskim propisima.

Sredstva od posebne naknade ostvarena na osnovu člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju, nisu i ne mogu biti jedina sredstva za sveukupne namjenske potrebe zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, te je s toga potrebno koristiti i druge izvore finansiranja mjera zaštite i spašavanja (vidjeti član 179. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Način korištenja ovih sredstava detaljnije se razrađuje godišnjim planovima prikupljanja i korištenja sredstava zaštite i spašavanja, a petogodišnja projekcija prikazana je u sljedećoj tabeli s mogućnošću iz opravdanih razloga izmjene preraspodjele sredstava predviđenih Odlukom o načinu prikupljanja i korištenja sredstava od posebne naknade za zaštitu i spašavanje:

R. br.	NAMJENA	PROCENAT	
		God. priliv	Tekući priliv(godišnji)
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Finansiranje hitnih mjera ZiS koje se moraju provoditi na spašavanju ugroženih ljudi i mat.dobara u toku djelovanja prirodne ili druge nesreće</li><li>- Pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica prirodnih i drugih nesreća, nakon procjene šteta i organizacija minimalnih komunalnih uslova</li><li>- Fin. i isplata naknade za rad i neophodne troškove izlaska na teren komisije za procjenu šteta i provođenja obuke</li><li>- Pomoć drugim općinama</li></ul>	40%	20%
2.	Preventivne mjere ZiS, utvrđene u programskim i planskim dokumentima. Pod uslovom da je glavovina sredstava osigurana u budžetu Općine	ne veća od 20%	20%

3.	Opremanje struktura CZ	najmanje 30%	do 50%
4.	Obuka struktura CZ	5%	do 5%
5.	Isplata naknade za rad čl. Štaba za vrijeme kada Štab poduzima mjere iz čl. 108,134 i 175 Zakona o ZiS	do 5%	do 5%

Sredstva za zaštitu i spašavanje, koja će se obezbijediti kroz budžete Općine, procentualnom raspodjelom sredstava posebne naknade za ZiS Srednjobosanskog kantona i Federacije BiH i implementirati na području općine Travnik u planiranom petogodišnjem periodu, iskazana su u sljedećoj tabeli:

### Projekcija prihoda za period 2026-2030. godine

R. br.	Prihodi budžet Općine	2026. godina	2027. godina	2028. godina	2029. godina	2030. godina
1.	Posebna naknada za ZiS od prir. i dr. nesreća	440.000	455.000	470.000	485.000	485.000
2.	Izdavanja za ZiS 1% budžeta Općine i sufinansiranje projekta	210.000	220.000	230.000	250.000	230.000
3.	Naknada za izgradnju skloništa i održavanje skloništa	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>663.000</b>	<b>689.000</b>	<b>714.000</b>	<b>749.000</b>	<b>729.000</b>

Naprijed navedeni iznosi od 2026-2030. godine predstavljaju planirani prihode koji ne uključuju akumulaciju sredstva iz prethodnih godina koja se prenose s 31.12. tekuće godine u narednu budžetsku godinu. Naprijed navedeno biće prikazano kroz godišnje budžete i planove utroška sredstava Službe za CZ i dijelom sredstvima budžeta planirana kroz nadležne službe, što uključuje i sredstva viših nivoa vlasti i dodjeljenih međunarodnih i drugih sredstava za realizaciju projekata u planiranom periodu.

O korištenju sredstava od posebne naknade za finansiranje mjera ZiS, na prijedlog Službe CZ-e odlučuje OŠCZ-e na način da za svaki pojedinačan utrošak donosi odluku na osnovu godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade.

Niže planirana projekcija rashoda kroz razvojne projekte predstavlja okvirnu projekciju podložnu izmjenama projekata od strane nosilaca istih.

## Projekcija rashoda za period 2026-2030. godine

Stratešk i ciljevi	PROJEKTI/MJERE	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO	
1. Jačanje i izgradnja jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja	1.1. Donošenje i ažuriranje odgovarajućih procjena i planova	5.000	3.000	1.000	0	5.000	14.000	
	1.2. Razvijanjem postojećih kapaciteta i izgradnja novih kapaciteta za postizanje pripravnosti/spremnosti u odgovoru na prirodnu ili drugu nesreću	10.000	10.000	10.000	0,0	0,00	30.000	
	1.3. Jačanje dobrovoljnih vatrogasnih društava	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
	1.4. Integriranje postojećih komunikacijskih resursa	0	3.000	3.000	0	0	6.000	
	1.5. Osnivanje dimljačarske službe	3.000	0	0	0	0	3.000	
	1.6. Program osposobljavanja za zaštitu i spašavanje obuhvata	0	30.000	10.000	10.000	0	50.000	
	1.7. Poboljšanje teritorijalne otpornosti i otpornosti zajednice kroz provedbu Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	240.000	
	Ukupno strateški cilj 1.							393.000
	2. Opremanje struktura CZ	2.1. Općinski operativni centar	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	90.000
2.2. Općinski štab CZ		50.000	100.000	30.000	0	0	180.000	
2.3. Službe ZiS		0	30.000	20.000	20.000	0	70.000	
2.4. Povjerenici CZ		10.000	10.000	0	0	0	20.000	
2.5. Jedinica opće namjene		5.000	2.000	5.000	0	0	12.000	
2.6. Profesionalna vatrogasna jedinica		300.000	300.000	200.000	200.000	100.000	1.100.000	
2.7. Mjesne zajednice		0	30.000	30.000	30.000	10.000	100.000	
2.8. Pravna lica		30.000	10.000	0	0	0	40.000	
Ukupno strateški cilj 2.							1.612.000	
3. Preventivne mjere	3.1. Preventivne mjere iz oblasti ZIS i ZZPIV	300.000	500.000	500.000	500.000	300.000	2.100.000	
	3.2. Ostale preventivne	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	

	mjere	0					
	3.3. SECAP-održiva energija i borbu protiv klimatskih promjena	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	3.4. Program zaštite od potresa	40.000	50.000	50.000	20.000	10.000	170.000
	3.5. Program zaštite izvorišta i vodotoka	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
	3.6. Program zaštite od klizanja tla	80.000	100.000	50.000	20.000	30.000	280.000
	3.7. Program zaštite od mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Ukupno za 3. strateški cilj					3.520.000

**Općinsko vijeće usvojilo Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Travnik za period 2026-2030. godine Odlukom broj: 01-1-04-28-4-33/26 od 18.02. 2026. godine.**



U skladu sa članom 65. stav 2. tačka 2) i 68. stav 1. tačka 2) Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/11) a u vezi s članom 5. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu ("Službene novine Općine Travnik", broj: 24/23) i članom 91. Statuta Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05 - Prečišćeni tekst), na prijedlog Načelnika Općine, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18.02. 2026. godine, **d o n o s i**

## **O D L U K U**

### **o ažuriranju Plana zaštite od požara na području općine Travnik**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom usvaja se ažuriranje Plan zaštite od požara na području općine Travnik.

#### **Član 2.**

Ažurirani Plan zaštite od požara na području općine Travnik s priložima čini sastavni dio ove Odluke i čuva se u Službi za civilnu zaštitu.

#### **Član 3.**

Obavezuje se Služba za civilnu zaštitu da dostavi izvod iz Plana zaštite od požara na području općine Travnik javnim preduzećima, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove Odluke.

#### **Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj: 01-1-04-28-4-34/26  
Datum: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, s.r.***



Sukladno članku 65. stavak 2. točka 2) i 68. stavak 1. točka 2) Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/11) a u vezi s člankom 5. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastvu ("Službene novine Općine Travnik", broj: 24/23) i članku 91. Statuta Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05 - Pročišćeni tekst), na prijedlog Načelnika Općine, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18. 2. 2026. godine, **d o n o s i**

## **O D L U K U**

### **o ažuriranju Plana zaštite od požara na području općine Travnik**

#### **Članak 1.**

Ovom Odlukom usvaja se ažuriranje Plan zaštite od požara na području općine Travnik.

#### **Članak 2.**

Ažurirani Plan zaštite od požara na području općine Travnik s priložima čini sastavni dio ove Odluke i čuva se u Službi za civilnu zaštitu.

#### **Članak 3.**

Obvezuje se Služba za civilnu zaštitu da dostavi izvod iz Plana zaštite od požara na području općine Travnik javnim poduzećima, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove Odluke.

#### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj: 01-1-04-28-4-34/26  
Nadnevak: 18. 2. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDATELJICA  
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, v.r.***

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Srednjobosanski kanton  
**OPĆINA TRAVNIK**



# **PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE TRAVNIK**

**Februar 2026.**



**VATROSISTEMI**

ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU

Safeta Zajke 115, 71000 SARAJEVO

tel. +387 33 780 130 fax. +387 33 780 131

e-mail: [info@vatrosistemi.ba](mailto:info@vatrosistemi.ba)

web: [www.vatrosistemi.ba](http://www.vatrosistemi.ba)

ID: 4200117260007

PDV: 200117260007

**Vatrosistemi d.o.o**

**Datum: 02.06.2025.**

**Broj: 059-01-VS/25**

**Općina Travnik**

**Datum: 09.12.2025.**

**Broj: 08-04-1-36-23/25**

# **P L A N ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE TRAVNIK**

**Naručilac: Općina Travnik**

**Područje: Teritorija Općine Travnik**

**Adresa: Konatur bb, Travnik**

**Sarajevo, februar 2026. godine**



Na osnovu člana 172. stava 3. Zakona o zaštiti, i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 22. stav 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09), Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine FBiH“, broj: 87/11) i Odluke br. 08-40-3-36-116/25-3 o prihvatanju ponude br. 25-0100-000987 o usluzi ažuriranja Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara za područje Općine Travnik, direktor Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo imenuje radni tim:

**a) Zaposlenici Vatrosistema:**

1. Amra Šantić, mr. građevine,  
rukovodilac izrade plana \_\_\_\_\_
2. Momčilo Urta, dipl. ing. elektrotehnike \_\_\_\_\_
3. Irma Huseinović, mr. dipl. ing. hemije \_\_\_\_\_
4. Adnan Mesihović, BA ing. mašinstva \_\_\_\_\_
5. Omer Dervišbegović, dipl. rpp. \_\_\_\_\_

Ovaj plan rađen je u 4 (četiri) identična primjerka od kojih su 3 (tri) dostavljena naručiocu, a jedan je zadržan u arhivi Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo.

**DIREKTOR**

\_\_\_\_\_  
Berin Mesihović, dipl. ing. mašinstva



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON: SARAJEVO  
Općinski sud u Sarajevu

065-0-RegZ-23-005711  
Datum: 05.06.2023. godine

Na temelju odredbe člana 78. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 27/05, 68/05 i 43/09.63/14), dana 05.06.2023.godine izdaje se:

### AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

U sudskom registru ovog suda upisan je subjekt upisa sa sljedećim podacima

Matični broj subjekta upisa: 65-01-0527-12 (stari broj 1-22867)  
JIB: 4200117260007  
Carinski broj:  
Firma: "VATROSISTEMI" d.o.o. za servisiranje i popravak protivpožarnih uređaja Sarajevo  
Skrraćena oznaka firme: "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo  
Sjedište: ul. Safeta Zajke broj 115, Sarajevo, Sarajevo-Novigrad

#### Osnivači subjekta upisa

Prezime i ime	Adresa
MESIHOVIĆ BERIN	Semira Frašte broj 19/3, Sarajevo

#### KAPITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital:	31.950,00
Uplaćeni kapital:	10.000,00

#### UDIO OSNIVAČA U KAPITALU

Osnivač	Ugovoreni kapital	Procenat
MESIHOVIĆ BERIN	31.950,00	100 %

Strana 1/3



**DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu**

Šifra	Naziv
02.40	Pomoćne usluge u šumarstvu
18.12	Ostalo štampanje
18.13	Usluge pripreme za štampu i objavljivanje
25.11	Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
25.29	Proizvodnja ostalih metalnih eisterni, rezervoara i sličnih posuda
25.50	Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.61	Površinska obrada i prevlačenje metala
25.62	Mašinska obrada metala
33.11	Popravak proizvoda od metala
33.12	Popravak mašina
33.14	Popravak električne opreme
33.20	Instaliranje industrijskih mašina i opreme
35.23	Trgovina plinom distribucijskom mrežom
39.00	Djelatnosti sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom
41.10	Organizacija izvođenja građevinskih projekata
41.20	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.21	Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove
43.11	Uklanjanje građevina
43.12	Pripremni radovi na gradilištu
43.21	Elektroinstalacijski radovi
43.22	Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.29	Ostali građevinski instalacijski radovi
43.31	Fasadni i štukatorski radovi
43.32	Ugradnja stolarije
43.33	Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34	Bojenje i staklarski radovi
43.39	Ostali završni građevinski radovi
43.91	Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
43.99	Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
46.42	Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.51	Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
46.52	Trgovina na veliko električnim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
46.69	Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71	Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
46.74	Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
46.75	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.77	Trgovina na veliko ostacima i otpacima
46.90	Nespecijalizirana trgovina na veliko
47.71	Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
47.72	Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama
47.78	Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
58.19	Ostala izdavačka djelatnost
61.20	Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.30	Djelatnosti satelitske telekomunikacije
62.02	Savjetovanje u vezi s računarima



62.09	Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računarima
68.20	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
70.20	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11	Arhitektonske djelatnosti
71.12	Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
71.20	Tehničko ispitivanje i analiza
74.90	Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n.
80.20	Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema
85.10	Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
85.59	Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
85.60	Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

**DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu**

- Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti
- Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti
- Konsignaciona prodaja strane i domaće robe

**LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA**

MESHOVIĆ BERIN, direktor

bez ograničenja





Broj: UPI/03-19-2-32/22  
Sarajevo, 30.3.2022. godine

Federalno ministarstvo prostornog uređenja postupajući po zahtjevu pravnog lica "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Safeta Zajke broj 115, Sarajevo - Novi Grad, u postupku izdavanja rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, a na osnovi člana 37. stav (2) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), člana 13. Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/13 i 104/18), člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98 i 48/99), i mišljenja Federalne uprave civilne zaštite, broj: 05-02-2-59/2022 od 22.3.2022. godine, donosi

#### RJEŠENJE

- UTVRĐUJE SE da, "VATROSISTEMI" d.o.o. za servisiranje i popravak protivpožarnih uređaja Sarajevo (skraćena oznaka firme: "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo), sa sjedištem na adresi Safeta Zajke broj 115, Sarajevo - Novi Grad, ispunjava uslove za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, i to:
  - izrada procjene ugroženosti od požara,
  - izrada plana zaštite od požara,
  - izrada elaborata zaštite od požara,
  - izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
  - izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
  - izrada općih akta zaštite od požara,
  - izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,
  - izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
- Imenuju se stručne osobe koje su odgovorne za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1) ovoga rješenja, i to:
  - Senad Cerić, bachelor - inž.građ.,
  - Mirza Pašić, dipl.inž.maš.,
  - Momčilo Urta, dipl.inž.el.,
  - Irma Huseinović, dipl.inž.hem.,
  - Amra Tipur, bachelor građevinarstva.
- Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1) ovog rješenja daje se na period od 4 (četiri) godina.
- Pravno lice iz tačke 1) ovoga rješenja dužno je u roku od 8 dana od dana nastale bilo kakve promjene zatražiti izmjenu rješenja ako su se naknadno promijenili podaci na osnovu kojih je izdato rješenje.
- Pravno lice iz tačke 1) ovoga rješenja dužno je podnijeti zahtjev za izdavanje klauzule pravosnažnosti 30 dana nakon prijema rješenja.



## O b r a z l o ž e n j e

Dana 25.1.2022. godine, pravno lice "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo podnijelo je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od požara propisanih odredbama člana 6. stav (1) i to za sljedeće tač., 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 8), Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/13 i 104/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članom 5. Pravilnika., propisano je da Stručne poslove iz oblasti zaštite od požara koji su utvrđeni članom 6. tač. 1) do 9) pravilnika, može obavljati i izdavati odgovarajuća dokumenta i isprave, pravno lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. da u stalnom radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenika, koji ima završen sedmi stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sljedećih struka:
  - građevinarstva ili arhitekture,
  - mašinstva,
  - elektrotehnike ili hemije ili zaštite od požara ili tehnologije ili fizike ili rudarstva ili šumarstva ili sigurnosti.
2. da zaposlenici iz tačke 1) ovog člana, imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci i zaključene ugovore o radu sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, od kojih zaposlenici struka utvrđenih:
  - u tački 1) alineja 1., 2. i zaposlenici iz alineje 3. ovog člana koji su elektrotehničke struke, moraju imati položen stručni ispit u struci iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, u skladu sa propisima koji uređuju polaganje tog ispita,
  - u tački 1) alineja 3. ovog člana, koji neposredno obavljaju stručne poslove iz člana 6. stav (1) tačka 5) ovog pravilnika, moraju imati položen stručni ispit iz oblasti protiveksplozijske zaštite, prema važećim propisima u Bosni i Hercegovini.
3. da posjeduje poslovni i laboratorijski prostor koji ispunjava odgovarajuće građevinske, tehničke i druge uvjete potrebne za obavljanje stručnih poslova u okviru registrovane djelatnosti.

Članom 6. Pravilnika., propisani su poslovi iz oblasti zaštite od požara, i to:

1. izrada procjene ugroženosti od požara,
2. izrada plana zaštite od požara,
3. izrada elaborata zaštite od požara,
4. izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
5. izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6. izrada općih akta zaštite od požara,
7. izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,
8. izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine,
9. laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim



bosanskohercegovačkim, evropskim, međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

Članom 12. stav (2) Pravilnika., propisano je da Federalno ministarstvo dostavlja spis predmeta pravnog lica Federalnoj upravi civilne zaštite, radi pribavljanja mišljenja.

U skladu sa odredbama člana 37. stav (2) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09) i člana 12. Pravilnika., Federalno ministarstvo je pribavilo mišljenje Federalne uprave civilne zaštite broj: 05-02-2-59/2022 od 22.3.2022. godine, u kojem stoji da pravno lice ispunjava sve propisane uslove za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara utvrđene članom 6. stav (1) tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 8) Pravilnika.

Slijedom naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema istog.



Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Federalna uprava civilne zaštite,  
ulica Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo - Ilidža,
3. Evidenciji i
4. a/a.



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
MINISTRY OF SPATIAL PLANNING OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: UPI/03-19-2-32/22  
Sarajevo, 17.2.2025. godine.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, postupajući po zahtjevu firme "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Safeta Zajke broj 115, Sarajevo - Novi Grad, u postupku izmjene rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, broj: UPI/03-19-2-32/22 od 30.3.2022. godine, a na osnovi člana 15. Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/13 i 104/18), te člana 200. i 262. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), d o n o s i

#### R J E Š E N J E o izmjeni rješenja

1. U alineji 1. tački 2) dispozitiva rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: UPI/03-19-2-32/22 od 30.3.2022. godine, iza riječi "Mirza Pašić, dipl.inž.maš.," dodaju se riječi "Adnan Mesihović, bachelor inž.maš.,".
2. Ova ispravka proizvodi pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima navedeno rješenje koje se mijenja.
3. Ostale tačke rješenja ostaju nepromjenjene.
4. Ovo rješenje se prilaže izvorniku rješenja i čini njegov sastavni dio.
5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

Pravno lice "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo, obratilo se dana 29.11.2024. godine, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), zahtjevom u postupku izmjene osnovnog rješenja, broj: UPI/03-19-2-32/22 od 30.3.2022. godine, kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara.

Članom 5. Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/13 i 104/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisano je da Stručne poslove iz oblasti zaštite od požara koji su utvrđeni članom 6. tač. 1. do 9. Pravilnika, može obavljati i izdavati odgovarajuća dokumenta i isprave, pravno lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. da u stalnom radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenika, koji ima završen sedmi stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sljedećih struka:
  - građevinarstva ili arhitekture,
  - mašinstva,
  - elektrotehnike ili hemije ili zaštite od požara ili tehnologije ili fizike ili rudarstva ili šumarstva ili sigurnosti.



2. da zaposlenici iz tačke 1. ovog člana, imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci i zaključene ugovore o radu sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, od kojih zaposlenici struka utvrđenih:
- u tački 1) alineja 1., 2. i zaposlenici iz alineje 3. ovog člana koji su elektrotehničke struke, moraju imati položen stručni ispit u struci iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, u skladu sa propisima koji uređuju polaganje tog ispita,
  - u tački 1) alineja 3. ovog člana, koji neposredno obavljaju stručne poslove iz člana 6. stav 1. tačka 5) Pravilnika, moraju imati položen stručni ispit iz oblasti protiveksplozijske zaštite, prema važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

3. da posjeduje poslovni i laboratorijski prostor koji ispunjava odgovarajuće građevinske, tehničke i druge uvjete potrebne za obavljanje stručnih poslova u okviru registrovane djelatnosti.

Pravno lice je u postupku utvrđivanja i dokazivanja uslova iz člana 5. Pravilnika u svrhu ishodovanja rješenja, prijavilo i dostavilo dokaz o stručnoj osposobljenosti za lica, i to:

- Mirza Pašić, dipl.inž.maš.,
- Momčilo Urta, dipl.inž.el.,
- Irma Huseinović, dipl.inž.hem., Ivana Gelineo, dipl.inž.hem.,
- Amra Tipur, bachelor građevinarstva.

Gore pomenuta lica odgovorna za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara pobrojana su u tački 2) dispozitiva rješenja.

Zahtjevom, broj: 056-31-VS/24 od 27.11.2024. godine, firma obavještava Federalno ministarstvo da u stalnom radnom odnosu ima dodatno stručno lice pod imenom "Adnan Mesihović, bachelor inž.maš.," za koje dostavlja dokaz o stručnoj osposobljenosti.

S tim u vezi, podnosilac zahtjeva traži da se dodatno lice doda u tačku 2) dispozitiva rješenja u dijelu stručnih osoba odgovornih za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara.

U skladu sa odredbama člana 37. stav (2) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), Federalno ministarstvo je pribavilo mišljenje Federalne uprave civilne zaštite, broj: 05-02-2-59/22 od 4.12.2025. godine, u kojem se navodi da je dokumentacija koju je pravno lice dostavilo za dodatno lice u skladu sa Pravilnikom te da se može izvršiti izmjena osnovnog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostaviti:

- ① Naslovu,
2. Federalna uprava civilne zaštite, sa sjedištem na adresi Vitomira Lukića broj 10, 71000 Sarajevo,
3. Evidenciji i
4. a/a.





## LEGISLATIVA I DRUGA DOKUMENTACIJA

### Zakoni:

- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“ broj: 64/09 );
- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03 i 22/06);
- Zakon o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02).
- Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);
- Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova („Sl.list BiH br. 39/89 i 36/90);
- Zakon o zaštiti na radu („Službeni list F BiH“, broj: 79/20);

### Uredbe:

- Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/11).

### Pravilnici:

- Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara ("Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/11);
- Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu ("Službene novine Federacije BiH“, broj: 86/11);
- Pravilnik za zaštitu visokih objekata od ("Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/11);
- Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja ("Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/11);
- Pravilnik o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službene novine Federacije BiH“, broj: 87/11);
- Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima („Sl.list SFRJ“, br. 13/68);
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl.list SFRJ“, br. 53/88);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta („Sl.list SFRJ“ br. 62/73);
- Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protueksplozijsku zaštitu („Sl.list SFRJ“ br. 18/81, 31/82. 4/87);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara („Sl.list SFRJ“ br. 24/87);
- Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte za radne i pomoćne prostorije („Sl.list SRBiH“ br. 5/88);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 74/90),
- Pravilnik o organizaciji, uvjetima i načinu funkcioniranja Operativno-komunikacijskog centara Bosne i Hercegovine - 112 („Službeni glasnik BiH“, broj: 56/09).
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/12).



### Odluke:

- Okvirne lične i materijalne formacije štabova, jedinica i povjerenika civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja (direktor Federalne uprave civilne zaštite, broj 01-02/2-187/07, od 15.05.2007. godine).
- Odluka o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/04 i 58/06).
- Okvirne lične i materijalne formacije štabova, jedinica i povjerenika civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja (direktor Federalne uprave civilne zaštite, broj 01-02/2-187/07, od 15.05.2007. godine)

### Literatura:

- Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Travnik, Istraživačko razvojni centar IRC d.o.o. Istočno Sarajevo, august 2021.god.
- Plan zaštite od požara za područje Općine Travnik, Istraživačko razvojni centar IRC d.o.o. Istočno Sarajevo, august 2021.god.
- Strategija razvoja Općine Travnik 2022 - 2027.
- Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Općine Travnik, Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik, 2025. godina.
- Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine Travnik, Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik, 2025. godina.
- Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Travnik 2003 - 2020., IPSA INSTITUT, 2016.god.
- Taktika gašenja požara, Inž.Blagoje Ilić, Vatrogasni savez Srbije;
- Zaštita od požara i eksplozije, Dr.Dragoljub Stojanović, Sarajevo 1988.;
- Hemijske štetnosti, Gordana Delez,dipl.inž., Vlasta Obuljen,dipl.inž., Zagreb 1973.;
- Požarna karakterizacija materijala i elemenata građevinskih konstrukcija, Dr.Esad Hadžiselimović,dipl.fiz.; Nikola Klent,dipl.inž.maš.,Sarajevo 1991.;
- Marinović, Električni uređaji i instalacije za eksplozivnu atmosferu plinova i para, Zagreb, 1991.;
- Karaba, Priručnik za protiveksplozijsku zaštitu električnih uređaja, opreme i instalacija, Građevinska knjiga, Beograd, 1986.;
- Tehnički priručnik „Rade Končar“, Zagreb, 1980;
- Marijan, E. Mileusnić, M. Matasović, V. Obuljen, T. Slavić, J. Škorja, I. Zulfikarpašić: Protueksplozijska zaštita električnih uređaja, ZOPE 76, Zagreb;
- S-Bilten, Bilteni komisije za ispitivanje S uređaja, Zagreb;
- P.A. Kittle: Flammability of plastics and polymers used as alternate daily covers,



## SPISAK SKRAĆENICA

<b>BiH</b>	Bosna i Hercegovina
<b>FBiH</b>	Federacija Bosne i Hercegovine
<b>RS</b>	Republika Srpska
<b>SBK</b>	Srednjobosanski kanton
<b>ZIS</b>	Zaštita i spašavanje
<b>MUP</b>	Ministarstvo unutrašnjih poslova
<b>CZ</b>	Civilna zaštita
<b>FUCZ</b>	Federalna uprava civilne zaštite
<b>OŠCZ</b>	Općinski štab civilne zaštite
<b>KŠCZ</b>	Kantonalni štab civilne zaštite
<b>FŠCZ</b>	Federalni štab civilne zaštite
<b>OCCZ</b>	Operativni centar civilne zaštite
<b>PVJ</b>	Profesionalna vatrogasna jedinica
<b>DVD</b>	Dobrovoljno vatrogasno društvo
<b>FHMZ</b>	Federalni hidrometeorološki zavod
<b>MTS</b>	Materijalno - tehnička sredstva
<b>NUS</b>	Neeksplozivno ubojno sredstvo
<b>TUN</b>	Tim civilne zaštite za uništavanje NUS-a
<b>USAR</b>	Tim civilne zaštite za traganja i spašavanja iz ruševina
<b>OS BIH</b>	Oružane snage Bosne i Hercegovine
<b>GSS</b>	Gorska služba spašavanja
<b>CK</b>	Crveni križ/krst
<b>PU1</b>	Građevine visokih zahtjeva sa aspekta požarne ugroženosti
<b>PU2</b>	Građevine srednjih zahtjeva sa aspekta požarne ugroženosti
<b>PU3</b>	Građevine niskih zahtjeva sa aspekta požarne ugroženosti



## SADRŽAJ

<b>1 UVOD .....</b>	<b>17</b>
<b>2 TEKSTUALNI DIO PLANA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciju gašenja požara .....	18
2.2 Sistem subordiniranja i zapovjedanja u akcijama gašenja većih požara.....	19
2.3 Sistem rukovođenja u akcijama gašenja većih požara .....	21
2.4 Način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara .....	23
2.5 Uključivanje komunalnih preduzeća u akciju gašenja požara .....	25
2.6 Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara ..	25
2.7 Uključivanje službi ili preduzeća te odgovornih osoba za osiguranje hrane i vode u akciju gašenja požara.....	26
2.8 Način zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama na gašenju požara .....	27
2.9 Način uključivanja Oružanih snaga u gašenju požara .....	27
2.9.1 Opće odredbe .....	27
2.9.2 Uslovi potrebni za angažovanje snaga .....	28
2.9.3 Faze angažovanja .....	28
2.10 Slučajevi kada se s nastalim požarom upoznaje općinski načelnik, te predsjedavajući općinskog vijeća i druge osobe zadužene za zaštitu od požara u tijelima lokalne uprave.....	29
2.11 Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne jedinice susjednih i drugih općina i gradova.....	29
2.12 Slučajevi kada se vatrogasne jedinice upućuju kao ispomoć u gašenju požara susjednim i drugim općinama.....	30
2.13 Načini i slučajevi upotrebe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju ljudi .....	31
2.14 Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera ....	31
2.15 Građevina u kojima su sadržane radioaktivne eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari .....	35
2.16 Obaveze vatrogasnih jedinica za sačinjavanje taktičko-operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uz vršenje periodičnog uvježbavanja i provjere učinkovitosti .....	35
2.17 Zadaci Operativnog centra civilne zaštite .....	36
2.18 Način dojave požara i postupak odgovornih osoba po primljenoj obavijesti o nastanku požara .....	37
2.19 Sredstva za javno obavještavanje građana o nastanku požara i njihova upotrebljivost .....	38
2.20 Dojavljivanje požara.....	38
<b>3 MJERE ZA POSTIZANJE POTREBNOG NIVOA ZAŠTITE OD POŽARA.....</b>	<b>40</b>
3.1 Izgradnje i rekonstrukcije puteva i prilaza neophodnih za uspješno provođenje akcija gašenja požara i bezbjednu evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara .....	40



3.2	Mjere u pogledu: Izgradnje ili rekonstrukcije objekata i sistema i osiguranje vode ili drugih sredstava za gašenje požara .....	41
3.3	Rekonstrukcija ili zamjena pojedinih uređaja, postrojenja, instalacija koji zbog svoje istrošenosti i prekapacitiranosti predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno širenje požara.....	42
3.4	Potpuno definiranje formacijskog sistema i tehničke opremljenosti vatrogasnih jedinica, uz racionalizaciju postojećih vatrogasnih jedinica na području općine s ciljem postizanja optimalne osposobljenosti i iskorištenosti opreme i sredstava namijenjenih gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.....	42
3.5	Periodične akcije uređenja naselja i objekata.....	53
3.6	Popis pravnih lica i odgovornih lica za provedbu plana zaštite od požara pravnih osoba iz prve i druge kategorije ugroženosti od požara.....	53
3.7	Planovi pravnih osoba čije su građevine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara .....	55
<b>4</b>	<b>MJERE OBEZBJEĐENJA IZVRŠENJA PLANA .....</b>	<b>56</b>
4.1	Obrazovna djelatnost.....	56
4.2	Finansiranje zaštite od požara .....	57
4.3	Nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara .....	58
4.4	Mjere obezbjeđenja izvršenja plana .....	59
4.5	Odgovornost za „Organizovanje“, „Provođenje“ i „Staranje“ zaštite od požara .....	60
<b>5</b>	<b>NAČIN IZRADE, USKLAĐIVANJA, AŽURIRANJA I ČUVANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA.....</b>	<b>64</b>
5.1	Način izrade Plana zaštite od požara.....	64
5.2	Usklađivanje Plana zaštite od požara .....	64
5.3	Ažuriranje Plana zaštite od požara .....	64
5.4	Čuvanje Plana zaštite od požara .....	64
<b>6</b>	<b>GRAFIČKI PRILOZI.....</b>	<b>65</b>



## 1 UVOD

---

Plan zaštite od požara za područje Općine Travnik (u daljem tekstu: Plan zaštite od požara) rađen je u skladu sa Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/11). Osnovni dokument na osnovu kojeg je rađen Plan zaštite od požara je Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Travnik.

Pored navedene uredbe, Plan zaštite od požara izrađen je i na osnovu:

- Člana 22. stav 1., 2. i 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09);
- Tačke 2. Metodologije za izradu procjene ugroženosti od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/11), kao temeljnog dokumenta za izradu plana zaštite od požara općine;
- Procjene ugroženosti od požara (koja je sastavni dio jedinstvene procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća) u skladu sa Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara.

Plan zaštite od požara sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

Tekstualnim dijelom plana uređen je način postupanja vatrogasnih jedinica i drugih učesnika u akciji gašenja požara.

Izrada grafičkog dijela Plana zaštite od požara vršena je u skladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH o sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono - tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/10), a u vezi sa Članom 35. Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara.

U grafičkom dijelu Plana zaštite od požara korišteni su simboli, oznake i boje prema važećim propisima, s tim da se simboli, oznake i boje nisu koristili u nekim dijelovima zbog uticaja na prepoznatljivost tehnološkog postrojenja, odnosno instalacije i zbog umanjena prepoznatljivosti vatrogasnih simbola i oznaka na planu zaštite od požara.

Grafički dio plana zaštite od požara izrađuje se na obrascima formata A4 ili A3, u mjerilu u kojem je prikaz pregledan. Ako se na jednom listu ne može prikazati građevina, postrojenje ili prostor, izrađuje se i pregledni dio grafičkog plana na posebnom listu.

Prema članu 67. Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/11), propisano je da Plan zaštite od požara podliježe obavezi ažuriranja jednom u toku kalendarske godine ili na osnovu novonastalih promjena koje su važne za zaštitu od požara.



## **2 TEKSTUALNI DIO PLANA**

---

### **2.1 Sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciju gašenja požara**

Na teritoriji Općine Travnik vatrogasne intervencije vrši Profesionalna vatrogasna jedinica Travnik (u daljem tekstu: PVJ Travnik).

Na teritoriji Općine Travnik formirana su 4 dobrovoljna vatrogasna društva (u daljem tekstu DVD), i to:

- DVD Bila,
- DVD „Bruneji-Vlašić“,
- DVD „Sebešić“,
- DVD Turbe.

U momentu primanja dojave o pojavi požara na teritoriji Općine Travnik, od strane dispečerskog centra, dežurni starješina PVJ Travnik dužan je odmah organizirati izlazak jedinice na mjesto požara i pristupiti njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Kada je na mjestu intervencije prva počela da interveniše dobrovoljna vatrogasna jedinica vatrogasnog društva ili pravnog lica, akcijom rukovodi rukovodilac akcije gašenja požara, odnosno komandir navedene jedinice do dolaska PVJ Travnik, kada rukovođenje intervencijom preuzima rukovodilac akcije gašenja požara ili starješina PVJ Travnik.

Ukoliko je na mjestu požara prva počela intervenciju interventna jedinica PVJ Travnik, akcijom gašenja požara rukovodi rukovodilac akcije gašenja požara te jedinice. Ukoliko je za gašenje požara potrebno angažovati kompletnu PVJ Travnik, rukovođenje akcijom gašenja požara preuzima starješina PVJ Travnik koji vrši raspored jedinice, određuje pravce djelovanja i taktiku gašenja požara.

DVD koja dolazi kao ispomoć PVJ Travnik, stavlja se na raspolaganje rukovodiocu akcije gašenja požara. Dolaskom na mjesto požara, starješina vatrogasne jedinice koja je došla kao ispomoć, javlja se rukovodiocu akcije gašenja požara, kojeg upoznaje sa ljudskim i materijalnim resursima kojima raspolaže. Rukovodilac akcije gašenja požara raspoređuje pristiglu jedinicu prema vlastitom planu gašenja požara, određujući joj pravac i smjer dejstva.

Starješina pristigle vatrogasne jedinice potčinjava se rukovodiocu akcije gašenja požara i dužan je izvršavati sva njegova naređenja sve dok se požar potpuno ne ugasi ili jedinica bude zamjenjena. Ukoliko se radi o vatrogasnim jedinicama pristiglim kao ispomoć iz drugih općina postupak je sljedeći:

Vatrogasna jedinica koja dolazi kao ispomoć na područje Općine Travnik, stavlja se na raspolaganje PVJ Travnik. Starješina prispjele vatrogasne jedinice dužan je upoznati starješinu PVJ Travnik sa kojim snagama i sredstvima je došao kao ispomoć. Starješina PVJ Travnik prispjelu jedinicu sa vodičem upućuje na mjesto požara. Dolaskom na požarište, starješina vatrogasne jedinice koja je došla kao ispomoć, javlja se rukovodiocu akcije gašenja požara, kojeg također upoznaje sa ljudskim i materijalnim resursima kojima raspolaže. Starješina jedinice koja je došla kao ispomoć potčinjava se rukovodiocu akcije gašenja požara i izvršava sva njegova naređenja. Pravac djelovanja jedinice, odmor, zamjenu i sve ostale



aktivnosti vezane za pristiglu jedinicu određuje rukovodilac akcije gašenja požarom od momenta podčinjavanja jedinice do potpunog gašenja požara.

Taktičko sadejstvo svih vatrogasnih jedinica koje su pristigle na mjesto požara sa vlastitom vatrogasnom jedinicom, ostvaruje se pod komandom starješine PVJ Travnik ili rukovodioca akcijom gašenja koji samostalno odlučuje o svim elementima akcije gašenja i niko nema pravo da se miješa u njegov rad.

Ako rukovodioc akcijom gašenja požara, kod velikih i katastrofalnih požara nije u stanju da sam ostvaruje potpunu koordinaciju rada svih jedinica koje učestvuju u akciji gašenja požara, o tome obavještava Općinski štab civilne zaštite Općine Travnik (u daljem tekstu OŠCZ). U koordinaciji sa OŠCZ formira se operativni štab za gašenje požara kao i komandni punkt za to tijelo. Operativni štab ima zadatak da obezbijedi ljudske i materijalne kapacitete za gašenje požara u skladu sa planom koji je donio rukovodilac akcije gašenja požara, eventualnu zdravstvenu pomoć, evakuacije, te kompletno logističko obezbjeđenje akcije gašenja požara.

U sastav operativnog štaba ulaze:

- Rukovodilac akcija gašenja;
- Predstavnici OŠCZ;
- Stručna lica elektrodistribucije, vodovoda, zdravstva, policije i drugih službi čije prisustvo može doprinijeti uspješnom gašenju požara.

## **2.2 Sistem subordiniranja i zapovjedanja u akcijama gašenja većih požara**

Osnovne i druge snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti su:

- PVJ Travnik koju osniva općina i ona predstavlja osnovne snage za zaštitu od požara,
- dobrovoljne vatrogasne jedinice koje osnivaju dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne jedinice pravnih lica koje predstavljaju dopunske snage za zaštitu od požara,
- jedinice i povjerenici civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja, organi uprave civilne zaštite, štabovi civilne zaštite,
- druge službe zaštite i spašavanja po potrebi, kao i pravna lica koja raspolažu vatrogasnim vozilima i drugim MTS-om,
- operativni centar civilne zaštite općine koji osigurava komunikacijsko - informacijsku podršku štabu civilne zaštite i drugim organima koji rukovode akcijama zaštite na području ugroženom od požara.

Brojnost vatrogasnih jedinica na području Općine Travnik:

- Jedna profesionalna vatrogasna jedinice - trenutno uposlenih 22 vatrogasaca.
- Četiri dobrovoljna vatrogasna društva:
  - DVD Turbe – 35 vatrogasaca (14 lica nema položen ispit za dobrovoljnog vatrogasca)
  - DVD „Sebešić“ – 6 vatrogasaca
  - DVD Bruneji – Vlašić - 5 vatrogasaca (svi vatrogasci imaju položen ispit za dobrovoljnog vatrogasca)
  - DVD BILA – 15 vatrogasaca (15 lica nema položen ispit za dobrovoljnog vatrogasca)



Dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama koje su formirane u vatrogasnim društvima i vatrogasnom jedinicom u pravnim licima, rukovodi komandir jedinice. Komandire jedinica imenuje nadležni organ određen aktom vatrogasnog društva, odnosno pravnog lica u sporazumu sa starješinom profesionalne vatrogasne jedinice općine.

Sistem rukovođenja i komandovanja vatrogasnim jedinicama uređen je tako da najvećom jedinicom po formaciji zapovjeda starješina koji je najveći po rangju.

Starješina jedinice – brigade, čete, voda i odjeljenja (zavisno o formaciji vatrogasne jedinice na određenom području) podređen je rukovodiocu službe civilne zaštite ili rukovodiocu drugog organa u čijem sastavu se nalazi vatrogasna jedinica. U situacijama velikih požara ili drugih prirodnih nesreća, starješina vatrogasne jedinice koji rukovodi akcijom gašenja požara i zaštitom i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara direktno je podređen nadležnom Štabu civilne zaštite čija naređenja je obavezan izvršavati.

Starješini jedinice - brigade odgovorni su:

- zamjenik starješine jedinice – brigade
- starješine jedinice – čete
- zamjenik starješine – jedinice čete
- starješina dispečerskog centra
- svi profesionalni vatrogasci i druga lica zaposlena u vatrogasnoj brigadi

Starješini jedinice – čete odgovorni su:

- zamjenik starješine čete,
- starješina jedinice – voda
- zamjenik starješine jedinice – voda
- svi profesionalni vatrogasci i druga lica zaposlena u vatrogasnoj četi.

Starješini jedinice – voda odgovorni su:

- starješina jedinice – odjeljenja
- starješina grupe.
- svi profesionalni vatrogasci i druga lica zaposlena u vatrogasnom vodu.

Starješini jedinice – odjeljenja odgovorni su:

- starješina grupe
- svi profesionalni vatrogasci u grupi.

Kada u akcijama gašenja požara pored profesionalnih vatrogasnih jedinica učestvuju i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica, akcijom gašenja požara rukovodi starješina profesionalne vatrogasne jedinice, a svi ostali su mu podređeni i moraju izvršavati njegova naređenja.

Radi što efikasnijeg i nesmetanog gašenja požara, rukovodilac akcije gašenja požara u obavljanju vatrogasne intervencije ima ovlaštenje da:

- zabrani pristup nepozvanim licima, kao i saobraćaj preko i pored mjesta intervencije,
- pozove policiju da osigura lice mjesta,
- naredi evakuaciju ljudi i materijalnih dobara sa ugroženog područja,



- naredi prekid dovoda električne energije i gasa,
- naredi djelimično ili potpuno rušenje objekata preko kojih bi se požar mogao proširiti,
- preusmjeri dovod vode na mjesto gašenja požara,
- naredi korištenje vode iz bunara, cisterni i rezervoara koja se može koristiti za gašenje požara bez obzira kome bunari i cisterne pripadaju,
- naredi korištenje vozila pravnih lica, državnih organa i pojedinaca za prevoz nastradalih do najbliže zdravstvene ustanove,
- nasilno otvori zaključani objekat koji nije zahvaćen požarom, ako doprinosi uspješnosti intervencije,
- naredi licima koja stanuju ili su se zatekla u neposrednoj blizini intervencije da pruže pomoć u intervenciji.

Sve navedene mjere, rukovodilac akcije gašenja požara naređuje rješenjem ili usmeno. Ukoliko je izdata usmena naredba, pisano rješenje mora uslijediti u roku od 24 sata. Iste ove mjere može narediti i inspektor za vatrogastvo. U situacijama proglašenja prirodne ili druge nesreće od požara za područje općine, akcijama zaštite i spašavanja rukovodi OŠCZ.

### **2.3 Sistem rukovođenja u akcijama gašenja većih požara**

Shodno odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), vatrogasna jedinica ili ispostava te jedinice, čim dobije dojavu o pojavi požara na njenom području, starješina te jedinice, odnosno ispostave, dužan je odmah samoinicijativno organizirati izlazak jedinice, odnosno ispostave na mjesto požara i pristupiti njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, bez obzira na to o čijim se ljudskim životima i materijalnim dobrima radi.

Akcijom gašenja požara odnosno vatrogasnom intervencijom rukovodi rukovodilac akcije gašenja požara čija je jedinica prva počela gasiti požar.

Kada je na mjestu intervencije prva počela da interveniše dobrovoljna vatrogasna jedinica vatrogasnog društva, akcijom rukovodi rukovodilac akcije gašenja požara te jedinice do dolaska profesionalne vatrogasne jedinice, kada rukovođenje intervencijom preuzima rukovodilac akcije gašenja požara profesionalne vatrogasne jedinice.

Ako starješina vatrogasne jedinice koji rukovodi akcijom gašenja požara ocijeni da angažiranom jedinicom, sredstvima i opremom, nije u mogućnosti uspješno završiti intervenciju, o tome odmah izvještava rukovodioca Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik.

Rukovodilac Službe za civilnu zaštitu dužan je odmah na osnovu raspoloživih podataka odlučiti o angažiranju profesionalne vatrogasne jedinice ili dobrovoljnih vatrogasnih jedinica sa područja općine na gašenju požara koje nisu angažirane na gašenju požara.

Ako prethodno angažirane vatrogasne jedinice nisu dovoljne za izvršenje vatrogasne intervencije, u tom slučaju rukovodilac Službe za civilnu zaštitu dužan je odmah narediti angažiranje odgovarajućih snaga civilne zaštite, ako te snage mogu pomoći u gašenju požara i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara, te istovremeno vrši aktiviranje OŠCZ radi rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na području ugroženom požarom i odlučivanja o angažiranju odgovarajućih snaga i sredstava na gašenju požara.

U navedenim uslovima OŠCZ ovlašten je da poduzme slijedeće mjere:



1. naredi svim vatrogasnim jedinicama (profesionalnim i dobrovoljnim jedinicama i jedinicama pravnih lica), kao i svim jedinicama i povjerenicima civilne zaštite i službama zaštite i spašavanja i službama zaštite od požara koje pripadaju općini učešće u gašenju požara i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara,
2. naredi pravnim licima, državnim organima, drugim institucijama, samostalnim radnjama i građanima da stave na raspolaganje alat, prevozna, tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i za spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, kao i njihovo učešće u gašenju požara,
3. naredi svim psiho - fizički sposobnim građanima sa područja općine, starijim od 18 godina da učestvuju u obavljanju pomoćnih poslova na gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom,
4. naredi evakuaciju stanovništva i materijalnih dobara sa ugroženog područja.

Vatrogasne jedinice, pravna lica, državni organi, druge institucije i samostalne radnje i građani dužni su postupiti po naredbi OŠCZ.

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti svojim snagama i sredstvima, pa je potrebna pomoć kantona, upućuje se zahtjev za pomoć direktoru Kantonalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: KUCZ). Zahtjev se razmatra i donosi na sjednici OŠCZ, a podnosi ga općinski načelnik. Rukovodilac KUCZ dužan je odmah narediti angažiranje PVJ sa teritorije kantona, kao i dobrovoljne vatrogasne jedinice iz vatrogasnih društava formiranih na nivou kantona radi učešća u gašenju požara.

Ako angažirane jedinice nisu dovoljne za efikasno izvršenje vatrogasne intervencije, u tom slučaju KUCZ dužna je da naredi angažiranje odgovarajućih jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja koje pripadaju kantonu, ako njihovo učešće može pomoći u gašenju požara i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara i istovremeno aktivira Kantonalni štab civilne zaštite (u daljem tekstu: KŠCZ), koji preuzima rukovođenje aktivnostima na području ugroženom požarom i prema potrebi.

KŠCZ naređuje angažiranje odgovarajućih snaga i sredstava predviđenih u toj zakonskoj odredbi, na učešću u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Realizaciju mjera koje naredi KŠCZ provode starješine vatrogasnih jedinica, državni organi i pravna lica na koje se naredba štaba odnosi, a koordinaciju predviđenih aktivnosti osigurava član KŠCZ zadužen za zaštitu od požara i vatrogastvo.

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima koje se angažiraju na ovaj način, pa je potrebna pomoć drugih kantona, u tom slučaju komandant KŠCZ podnosi zahtjev za pomoć Federalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: FUCZ). FUCZ će, na osnovu primljenog zahtjeva, a skladu sa svojim ovlašćenjima, narediti angažiranje odgovarajućih federalnih službi zaštite i spašavanja i specijaliziranih jedinica civilne zaštite kojima raspolaže ta uprava, ako njihovo učešće može pomoći u gašenju požara i istovremeno aktivirati Federalni štab civilne zaštite (u daljem tekstu: FŠCZ).

FŠCZ će prvo narediti angažiranje profesionalnih i drugih vatrogasnih jedinica iz kantona, općina i grada koji nisu ugroženi požarom, da se angažiraju na gašenju požara u kantonu koji traži pomoć, a ukoliko nisu dovoljne te jedinice, onda prema potrebi štaba može narediti angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite i drugih snaga i sredstava i to na način da se prvo angažiraju profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica koje su formirane u općini, gradu i kantonu, a kada nisu dovoljne te jedinice, vrši se



angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja koje su formirane u općini, gradu, kantonu i Federaciji BiH.

Vatrogasne jedinice, pravna lica, državni organi i druge institucije i građani dužni su postupiti po naredbi organa uprave civilne zaštite, odnosno štaba civilne zaštite, u odnosu na mjere koje budu utvrđene u naredbi organa uprave civilne zaštite, odnosno štaba civilne zaštite o njihovom angažiranju na gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području.

Aktivirani štabovi civilne zaštite u vršenju navedenih aktivnosti koriste ovlaštenja iz člana 95. Zakona, kao i sva druga ovlaštenja koja su za štab civilne zaštite utvrđena u Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i funkcioniraju sve dok se ne završi vatrogasna intervencija.

Starješine vatrogasnih jedinica koje su, prema čl. 94. i 96. ovog Zakona, angažirane na gašenju požara, dužni su postupiti po naredbama organa uprave civilne zaštite, odnosno štaba civilne zaštite koje su donešene na osnovu tih odredaba i osigurati provođenje tih naredbi na terenu koje se odnose na te jedinice.

Kod gašenja požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu, na zaštićenim područjima i objektima i u drugim slučajevima kada je potrebno posebno stručno poznavanje tehnoloških postupaka i opasnosti karakterističnim za navedene postupke (minirana i druga područja), rukovodilac akcije gašenja požara dužan je ostvariti saradnju sa licem koje je stručno za taj tehnološki postupak i tako osigurati sigurnost i uspješno gašenje požara, s tim da se gašenje požara u šumama i na šumskom zemljištu vrši na način predviđen Zakonom.

Ukoliko je došlo do požara na terenu kontaminiranom minsko – eksplozivnim (MES) sredstvima ili se sumnja da bi na tom području mogla postojati MES i NUS-a postupa se na sljedeći način. Neophodno je putem OŠCZ dostaviti zahtjev KUCZ za angažovanje TUN tima na ugroženom području. Sve daljnje radnje na gašenju požara, rukovodilac akcije gašenja požara će koordinirati sa vođom TUN tima.

Požari na miniranom području po pravilu se ne smiju gasiti sa zemlje osim u konsultacijama sa vođom TUN tima. Uvijek treba nastojati da se sa sigurne udaljenosti nastoji spriječiti širenje požara izvan miniranog područja stvaranjem požarnih prepreka ili na drugi adekvatan način. Ukoliko se radi o požaru koji se desio na nepristupačnom miniranom području, za gašenje je neophodno angažovati helikoptere Oružanih snaga BiH (u daljem tekstu: OS BiH) ili druga sredstva za gašenje požara iz vazduha. Angažovanje vrši se na način i po proceduri opisanoj u poglavlju o angažovanju OS BiH.

#### **2.4 Način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara**

Rukovodilac akcije gašenja požara ima ovlasti da naredi isključenje energenata. Ako je za akciju gašenja požara, koja traje u toku radnog vremena, potrebno isključenje električne energije, rukovodilac akcije gašenja požara zahtjev podnosi sredstvima veze dežurnom u operativnom centru koji zahtjev prosljeđuje dežurnom dispečeru kompanije "Elektroprivreda BiH" ili JP Elektroprivreda BiH – podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik.

Sve radnje koje poduzima dežurni u operativnom centru evidentira u dnevnik dežurstva. Ukoliko je potrebno isključenje električne energije izvan radnog vremena, rukovodilac akcije



gašenja požara (ukoliko mu tehničke mogućnosti sredstava veze kojima raspolaže to omogućuju) direktno poziva dežurnog dispečera kompanije "Elektroprenos BiH" ili JP Elektroprivreda BiH - podružnica „Elektrodistribucija“ Travnik i istom saopštava svoj zahtjev. Ukoliko nema tehničkih mogućnosti za direktan kontakt, zahtjev proslijeđuje dežurnom vatrogasne jedinice koji zahtjev proslijeđuje dežurnom dispečeru.

Dežurni vatrogasne jedinice u odgovarajuće evidencije mora da zavede sve radnje koje je poduzeo, zahtjev za isključenje, vrijeme, područje, ime i prezime rukovaoca akcije gašenja požara, kao i personalne podatke dežurnog dispečera. Isto tako, treba evidentirati vrijeme kad je odobreno isključenje energenta, na kojem području i o istom obavjestiti rukovaoca gašenja požara.

Područje Općine Travnik se električnom energijom napaja iz elektroprenosnih objekata TS 110/35/10 kV „Travnik 1“ i TS 110/10 kV „Travnik 2“ koje su dvostrano napojene preko 110kV dalekovoda iz pravca Jajca i Zenice.

Objekat trafostanice TS 110/35/10kV „Travnik 1“ je opremljen transformatorima snaga 40MVA i 20MVA, a TS „Travnik 2“ jednim transformatorom snage 20MVA. Oba ova elektroprenosna objekta su u daljinskom nadzoru i upravljanju od strane RDC u Sarajevu sa prikazom uklopnih stanja i u DCU Travnik. Srednjenaponska distributivna mreža u Općini Travnik sastoji se od nadzemnih i podzemnih 35kV, 20kV i 10kV vodova napojenih iz pomenute dvije elektroprenosne trafostanice.

Daljinski nadzor i upravljanje srednjenaponskom i niskonaponskom mrežom vrši se putem dispečerskog centra upravljanja Travnik (DCU Travnik) u onim elektroenergetskim objektima čija oprema je instalisanim kapacitetima telemetrija uvedena u sistem daljinskog nadzora i upravljanja (u daljem tekstu: SDNiU) JP Elektroprivreda BiH – ED Travnik. Za ostale objekte i mreži upravljanje se vrši iz DCU Travnik upućivanjem ovlaštenih ekipa i osoblja na vršenje manipulacija rasklopnom opremom i uređajima.

Informacije o stanju uklopne opreme za objekte koji su telemetrirani i koji su uvedeni u SDNiU su kontinualne i dispečer u DCU Travnik ima kontinualan nadzor u njihov pogon i ispravnost, te je u mogućnosti daljinskom komandom da trenutno izvrši njihovo isključenje.

Za ostale dijelove mreže, rasklopne aparate i uređaje ne postoji daljinski nadzor i upravljanje nego se manipulacije vrše manuelno putem ekipa ED Travnik kojima DCU uputi nalog.

Iz 35kV postrojenja TS Travnik I putem 35kV nadzemnih vodova vrši se napajanje trafostanica:

1. TS 35/10kV Travnik (Plava voda) - nije uvedena u SDNiU, ali postoji stalno prisustvo ekipa u PJD Travnik i/ili DC Travnik koji mogu fizičkom intervencijom izvršiti radnju manipulacije rasklopnom opremom.
2. TS 35/10kV Turbe - uvedena u SDNiU,
3. TS 35/10kV Mehurić - uvedena u SDNiU,
4. TS 35/20kV Harambašina voda - uvedena u SDNiU.

Objektima 35/xkV trafostanica koje su u sistemu daljinskog nadzora i upravljanja putem SCADA sistema lociranog u dispečerskom centru upravlja se iz DCU Travnik.

Iz navedenih distributivnih 35/xkV trafostanica izveden je razvod 20kV i 10kV vodova (dalekovoda) na koje su priključene distributivne trafostanice 10(20)/0,4kV.



Distributivne TS (trafostanice koje napajaju široku potrošnju) i njima pripadajuće niskonaponske mreže nisu uvedene u SDNiU i njima se upravlja manuelno putem ovlaštenih ekipa.

Duž srednjenaponskih vodova na karakterističnim lokacijama ugrađeni su linijski rastavljači kojima se vrši isključenje pojedinih dionica voda radi vanrednih i redovnih aktivnosti i potreba. Linijski rastavljači instalirani su i ispred distributivnih TS, kao mjesta na kojim se TS odvajaju (isključuju) sa mreže. Dio linijskih rastavljača (13 komada) je proteklih 10 godina opremljen dodatnim funkcijama, te su transformisani utzv. udinske linijske rastavljače koji su pozicionirani na magistralnim dionicama 10 i 20kV dalekovoda na mjestima na kojima se dalekovodi mogu sekcionirati na poddionice koje imaju učestale kvarove, teške terenske uslove i sl. i kojima se daljinski upravlja putem SCADA iz DCU Travnik čime je ubrzan proces lociranja mjesta kvara i uspostavljanja napajanja ispravnih dijelova dalekovoda.

Na području Općine Travnik ne postoje elektroenergetski objekti namjenski zaposjednuti stalnom posadom. Osoblje DCU Travnik (dežurni dispečer) je prisutan 24h u prostorijama DCU Travnik na Plavoj Vodi i oni su po potrebi dostupni za vršenje radnji manipulacija rasklopnom opremom u odsustvu u TS 35/10kV Travnik koja je u istom građevinskom objektu bivše HE na Plavoj vodi.

## 2.5 Uključivanje komunalnih preduzeća u akciju gašenja požara

U slučaju požara većih razmjera na području Općine Travnik u akciju gašenja požara se uključuju se i komunalna preduzeća koja se stavljaju na raspolaganje OŠCZ i PVJ Travnik sa svojim materijalno - tehničkim sredstvima. Na području Općine Travnik djeluju komunalna preduzeća:

Ustanova	Adresa	Kontakt broj
JKP „Bašbunar „ d.o.o.	Kalibunar 3a	030/511-122
JKP „Trebišnjica „ d.o.o.	Nova Bila	030/707-812
SRC „Vlašić „ d.o.o.	Kulina Bana bb	030/511-120

Tabela 1.: Kontakt telefoni komunalnih preduzeća

## 2.6 Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara

Ukoliko ima saznanja da ima povrijeđenih ljudi rukovodilac akcije gašenja požara, preko dispečerskog centra odmah zove hitnu pomoć na mjesto požara. Na području Općine Travnik djeluju JU Bolnica Travnik, JU Dom Zdravlja Travnik i Hrvatska bolnica fra Mato Nikolić Nova Bila. Rukovodilac akcije gašenja požara poziva stručnu medicinsku pomoć na brojeve prikazane u tabeli. Navedeni domovi zdravlja su smješteni na adresama koje su također prikazane u tabeli.

Ustanova	Adresa	Kontakt broj	Zaduženja
JU Bolnica	Kalibunar bb.	Tel: 030/519-100 Fax: 030/511-775	Obavlja sekundarnu zdravstvenu zaštitu
JU Dom Zdravlja	Vezirska 1.	Tel: 030/518-138 Fax: 030/540-981	Obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu



Ustanova	Adresa	Kontakt broj	Zaduženja
Hrvatska bolnica fra Mato Nikolić	Nova Bila bb.	Tel: 030/708-556 Fax: 030/707-421	Obavlja sekundarnu zdravstvenu zaštitu

Tabela 2.: Kontakt telefoni uključenih službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciji gašenja požara

U slučaju velikih šumskih požara ili požara na farmama i mogućnosti širenja zaraznih bolesti sa životinja na čovjeka u akciju se trebaju uključiti i veterinarske stanice/ambulante. Na području Općine Travnik formirane su 4 veterinarske stanice.

Ustanova	Adresa	Kontakt broj
JP Veterinarska stanica	Aleja konzula 9.	Tel: 030/517-512 Fax: 030/517-512 Mob: 061/754-161
Veterinarska stanica GREEN COOP Karakaš Mithat	Mehurić bb.	Mob: 061/161-991
Veterinarska stanica DR. SALKIĆ Salkić Alen	Bašbunar 32c.	Mob: 061/154-590
„Dr. Vets 4 pets“	Donje Putičevo 134.	Mob. 061/613-755

Tabela 3.: Prikaz Veterinarskih stanica/ambulant na području općine Travnik

## 2.7 Uključivanje službi ili preduzeća te odgovornih osoba za osiguranje hrane i vode u akciju gašenja požara

U slučaju izbijanja požara većih razmjera odnosno proglašenja prirodne i druge nesreće aktivira se OŠCZ koji rukovodi akcijom otklanjanja opasnosti, obezbjeđuje hranu i vodu u akciji gašenja požara, za potrebe gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara angažuje organizacije i preduzeća da stave na raspolaganje potreban broj ljudi, alata, prevoznih, tehničkih i drugih sredstava, traži pomoć sa viših nivoa (SBK, FBiH) ili pomoć Oružanih snaga BiH.

Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba vatrogasaca hranom i vodom. Preuzimanje i dopremu hrane i vode vrše vatrogasne jedinice ličnim snagama i sredstvima.

Adresa	Kontakt telefon	Zaduženja	Kontakt osoba
<b>Crveni Križ Općine Travnik</b>			
Erika Bradisa bb.	Tel: 030/518-567 Mob: 066/315-660	Obezbjeđuje hranu, vodu te druge namirnice potrebne za gasitelje te službe zaštite i spašavanja u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.	Danijel Čekarić
<b>MDD HO Merhamet</b>			
Erika Bradisa Zvijezda 3.	030/512-690 067/1222-962	Obezbjeđuje hranu, odjeću, deke, organizira podjelu istih, posjeduje magacine za skladištenja manjih količina hrane i robe.	Elisa Hrustanović



Adresa	Kontakt telefon	Zaduženja	Kontakt osoba
<b>Caritas Travničkog dekanata</b>			
Bosanska 97.	030/512-300 030/511-295 061/475-779	Obezbjeduje hranu, odjeću, deke, organizira podjelu istih, posjeduje magacine za skladištenja manjih količina hrane i robe.	Župni ured Travnik

Tabela 4.: Službe koje mogu biti angažovane u slučaju većih požara

## 2.8 Način zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama na gašenju požara

PVJ Travnik sa postojećim brojem vatrogasaca i MTS-om kojim raspolaže u stanju je intervenirati i ugasiti većinu požara na području Općine Travnik bez traženja pomoći od drugih općina. U situaciji katastrofalnih požara ili u situacijama nesreća prouzrokovanih požarom, kada bi na gašenju požara bilo potrebno angažovanje kompletne organizacije PVJ Travnik sa ljudstvom i MTS-a neprekidno duže od osam sati, potrebno je osigurati adekvatnu zamjenu na samom požarištu kako se ne bi prekidao kontinuitet u gašenju požara.

Zamjena vatrogasne jedinice novom vatrogasnom jedinicom vrši se i u sljedećim situacijama:

- U slučaju ozlijeđivanja pripadnika jedinice tokom akcije gašenja požara ili u putu do požarišta;
- U slučaju trovanja gasovima na požarištu ili eksplozija mina;
- U slučaju umora vatrogasaca.

Zamjena vatrogasnih jedinica angažovanih na gašenju požara obavlja se na mjestu vatrogasne intervencije. Zamjenu vatrogasnih jedinica novim vrši rukovodilac akcije gašenja požara na način da vrši postepeno uvođenje pripadnika nove jedinice vodeći računa o opremi i vozilima koja koriste.

## 2.9 Način uključivanja Oružanih snaga u gašenju požara

### 2.9.1 Opće odredbe

Savremeni principi organizacije i misija oružanih snaga pretpostavlja i obavezuje oružane snage svake države da u svojim misijama i kroz odgovarajuće procedure utvrde nivoe i načine pružanja pomoći civilnim vlastima u prirodnim i drugim nesrećama.

Angažovanje OS BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće vrši se u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službene novine BiH", broj: 88/05), Okvirnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini i Zakonom o sudjelovanju pripadnika OS BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službene novine BiH", broj 14/05).

OS BiH se u reagiranju na prirodne ili druge nesreće u pravilu angažuju na pružanju trenutne i kratkoročne pomoći civilnim organima, i to:

- pomoć na terenu izvođenja odgovora na prirodne ili druge nesreće,
- pomoć u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara,



- pomoć u izvršenju humanitarne operacije odgovora na prirodne ili druge nesreće.<sup>1</sup>

## 2.9.2 Uslovi potrebni za angažovanje snaga

OS BiH se mogu angažovati u skladu sa standardnim operativnim procedurama angažovanja OS BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće (broj 06-04-3-3229/10 od 09.07.2010. godine, Ministarstvo Odbrane BiH) i (broj 09-04-1-5034-17/10 od 15.07.2010. godine, Ministarstvo Sigurnosti BiH).

Da bi se uopće mogle angažovati OS BiH u akcijama zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području FBiH, neophodno je da se ispune sljedeći uslovi:

- da je na određenom području FBiH nastala neka od prirodnih nepogoda ili druga nesreća većih razmjera,
- da snage i sredstva civilne zaštite i druge snage i sredstva koja su angažovana na zaštiti ljudi i materijalnih dobara nisu dovoljna da osiguraju efikasnu zaštitu i spašavanje na ugroženom području,
- da će se angažovanjem OS BiH smanjiti posljedice prirodne ili druge nesreće.

## 2.9.3 Faze angažovanja

OS BiH se mogu angažirati u sljedećim fazama organizacije i odgovora na prirodne ili druge nesreće:

- faza upozoravanja,
- faza uzbunjivanja i angažiranja resursa pomoći,
- faza procjena i izvođenja operacija,
- faza prestanka angažmana snaga pomoći.<sup>2</sup>

Zahtjev za angažovanje oružanih snaga za potrebe Općine Travnik podnosi OŠCZ ka KŠCZ, nakon čega KŠCZ prosljeđuje zahtjev Vladi Federacije BiH ili FŠCZ. Premijer vlade Federacije BiH, odnosno Komandant FŠCZ, zahtjev za pomoć dostavlja Ministarstvu sigurnosti BiH na propisanom obrascu. Nakon što razmotri zahtjev, Ministar sigurnosti BiH podnosi zahtjev Ministru odbrane BiH.<sup>3</sup>

Ministar odbrane BiH na bazi zaprimljenog zahtjeva, traži od Predsjedništva BiH ovlaštenje za angažovanje OS BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće. Po dobijanju ovlaštenja izdaje naređenje za angažovanje oružanih snaga. Za sve vrijeme angažovanja pripadnika i jedinica OS BiH, istima komanduje nadređeni starješina. Ministarstvo sigurnosti BiH utvrđuje odgovarajući civilni organ kojem će biti odgovorni angažovani pripadnici i jedinice OS BiH za vrijeme angažovanja u akcijama gašenja požara.

<sup>1</sup> Standardne operativne procedure angažiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge nesreće, 2010. godine, član 5. stav 2.

<sup>2</sup> Standardne operativne procedure angažiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge nesreće, 2010. godine, član 8.

<sup>3</sup> Standardne operativne procedure angažiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge nesreće, 2010. godine, član 11.



## **2.10 Slučajevi kada se s nastalim požarom upoznaje općinski načelnik, te predsjedavajući općinskog vijeća i druge osobe zadužene za zaštitu od požara u tijelima lokalne uprave**

Operativni centar CZ nadležan je za prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području Općine Travnik, te da navedene podatke i informacije dostavlja nadležnim organima. Kada dobije informaciju od operativnog centra civilne zaštite, rukovodilac Službe za civilnu zaštitu će upoznat općinskog načelnika, predsjedavajućeg općinskog vijeća i druge osobe zadužene za zaštitu i spašavanje od požara u tijelima lokalne uprave:

- u slučaju požara i/ili eksplozije i druge opasne situacije, u kojoj je došlo do stradanja više osoba,
- u slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno ometa proizvodni proces u privrednim subjektima i/ili kada je usljed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenih objekata za stanovanje većeg broja lica,
- u slučajevima kada je potrebno angažovati dodatne snage sa područja drugih općina ili kantona, te ih uključiti u gašenje požara,
- u slučaju kada se za potrebe gašenja požara mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći,
- u slučaju kada treba poslati snage općinske vatrogasne jedinice u ispomoć drugim općinama ili kantonima.

Informacije obavezno treba da sadrže sljedeće podatke:

- vrijeme nastanka požara,
- područje na kojem se požar pojavio,
- uzrok nastanka,
- koje su snage i sredstva angažovana prilikom lokaliziranja i gašenja požara,
- posljedice koje se odnose na ljudske žrtve,
- poduzete mjere na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara,
- lokacije evakuisanog stanovništva (njihov broj) sa područja ugroženog požarom,
- broj ugroženih objekata ili veličina ugroženih površina (šuma, voćnjaka i sl.),
- posljedice nastale na materijalnim dobrima (stambenim, komunalnim, privrednim i infrastrukturnim objektima),
- potrebna pomoć u snagama i sredstvima.

## **2.11 Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne jedinice susjednih i drugih općina i gradova**

PVJ Travnik u momentu dobijanja dojava o požaru na području općine, dežurni vatrogasne jedinice dužan je odmah organizovati izlazak jedinice na mjesto požara i pristupiti njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara bez obzira o čijim životima i materijalnim dobrima se radi.

Ako starješina vatrogasne jedinice koji rukovodi akcijom gašenja požara procjeni da angažiranom jedinicom, sredstvima i opremom, nije u mogućnosti uspješno završiti intervenciju o tome odmah izvještava rukovodioca općinske službe civilne zaštite.

Rukovodilac te službe dužan je odmah na osnovu raspoloživih podataka odlučiti o angažiranju



općinske profesionalne vatrogasne jedinice ili ispostave zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice kantona i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica sa područja općine na gašenju požara koje nisu angažirane na gašenju požara.

Ako angažirane vatrogasne jedinice nisu dovoljne za izvršenje vatrogasne intervencije, u tom slučaju rukovodilac službe civilne zaštite dužan je odmah poduzeti sljedeće:

- angažira snage i sredstva civilne zaštite općine i općinskih organa uprave i u dogovoru sa starješinom vatrogasne jedinice nalaže im izvršavanje odabranih mjera zaštite i spašavanja;
- aktivira općinski štab civilne zaštite sazivanjem vanredne sjednice na kojoj se vrši procjena situacije, odabir snaga i sredstava civilne zaštite i općinskih organa uprave i nalaže im izvršavanje odabranih mjera zaštite i spašavanja.

OŠCZ ovlašten je da poduzme sljedeće mjere:

- Da naredi svim jedinicama i povjerenicima civilne zaštite, kao i službama zaštite i spašavanja koje pripadaju općini učesće u spašavanju ljudi i materijalnih dobara i gašenju požara;
- Da naredi pravnim licima, općinskim službama i institucijama, samostalnim radnjama i građanima da stave na raspolaganje alat, prevozna i sva druga sredstva neophodna za akciju zaštite i spašavanja i gašenja požara;
- Da naredi svim sposobnim građanima sa područja općine starijim od 18 godina da učestvuju u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i pomognu gašenju požara.

Ukoliko sve naprijed poduzete mjere nisu dovoljne da se zaustavi širenje i ugasi požar, OŠCZ može zatražiti pomoć u vatrogasnim jedinicama od susjednih i drugih općina ili gradova. Obim pomoći u ljudstvu, vozilima i opremi koju je neophodno tražiti od susjednih općina koordinira se sa rukovodiocem akcije gašenja požara, odnosno starješinom PVJ Travnik. OŠCZ zatražit će pomoć u vatrogasnim jedinicama od susjednih općina ukoliko je došlo do povrijeđivanja pripadnika PVJ Travnik prilikom izlaska ili u toku vatrogasne intervencije, te u situaciji ukoliko je došlo do premora pripadnika PVJ Travnik u akciji gašenja većih požara i treba ih zamjeniti svježim snagama kako se akcija gašenja ne bi prekidala.

Ukoliko je neophodno zatražiti pomoć za akcije gašenja požara od Općine Kneževo iz Republike Srpske ona se traži po procedurama dogovorenim u međuopćinskom

„Sporazumu o međusobnoj saradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite“ broj 01-34-16-667/11/05.2-81-23/11 koji su 2011. godine potpisali načelnici ove dvije općine.

## **2.12 Slučajevi kada se vatrogasne jedinice upućuju kao ispomoć u gašenju požara susjednim i drugim općinama**

Po odobrenju OŠCZ, vatrogasna jedinica može se poslati kao pomoć u akciju gašenja požara u susjednim općinama pod uslovima utvrđenim posebnim aktom ili na osnovu sporazuma potpisanim sa konkretnom općinom ukoliko je takav sporazum potpisan. Kao ispomoć može se poslati jedna trećina vatrogasne jedinice i jedna cisterna, pri čemu se vodi računa da na području općine ostane dovoljan broj vatrogasaca i opreme u slučaju požara. O broju ljudi, vozila i opreme koji se šalju kao ispomoć susjednim općinama uvijek treba konsultovati starješinu PVJ Travnik.



Odlukom o upućivanju vatrogasne jedinice kao pomoć drugoj općini treba definisati formaciju jedinice koja se upućuje, broj vozila, materijalna sredstva, vrijeme na koje se upućuje, ko snosi troškove goriva, maziva, eventualno oštećenih ili izgubljenih dijelova opreme, dnevnice za vatrogasce i sva druga pitanja za koja nalogodavac smatra da ih je potrebno regulisati.

Ukoliko općina nije u stanju pružiti traženu pomoć, nadležni organ je dužan donijeti odgovarajući akt o nemogućnosti pružanja pomoći, s kratkim obrazloženjem i sa istim upoznati općinu koja je tražila pomoć, ali i KUCZ.

### **2.13 Načini i slučajevi upotrebe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju ljudi**

Slučajevi u kojima se tretira upotreba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je PVJ Travnik i/ili DVD pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih preduzeća ili općinskih službi, a naročito kod intervencija na sljedećim objektima ili u sljedećim situacijama:

- složene saobraćajne nesreće kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipanje kolovoza,
- nezgode ili nesreće u saobraćaju kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini,
- kod urušavanja objekata,
- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
- kod utvrđivanja prisutnosti otrova i nagrizajućih tvari,
- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava,
- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari,
- kod požara otvorenog prostora ako je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovodilac stručnih službi preduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem Operativnog centra civilne zaštite, a zahtjev riješava Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik u konsultaciji sa komadantom OŠCZ

### **2.14 Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera**

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije zaštite od požara i provođenja mjera zaštite od požara (član 29. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, "Sl.novine F BiH" br. 64/09) sve građevine razvrstavaju se u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara u zavisnosti od namjene građevine, zastupljenog tehničko-tehnološkog procesa, vrste i količine materijala koji se u njima proizvode, prerađuju, prodaju ili skladište, veličine ili spratnosti građevine, lokacije građevine te vrste materijala koji su upotrebljeni za izgradnju građevine.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u saradnji sa FUCZ, određuje kategorije i propisuje uslove, osnove i kriterije za razvrstavanje građevine u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara.

U sljedećim tabelama dat je prikaz objekata koji su rizični sa aspekta zaštite od požara i na kojima se može očekivati požar većih razmjera: lokacije na kojima su skladištene veće količine



zapaljivih tečnosti, plinova, zapaljivih materija, te drugih opasnih materija, obrazovne institucije, transformatorske stanice, medicinske ustanove i javni otvoreni sportski tereni i sl.

### Pravna lica

<b>Benzinske pumpe</b>			
<b>Rb.</b>	<b>Naziv građevine</b>	<b>Lokacije</b>	<b>Djelatnost</b>
1.	HIFA-BENZ d.o.o. Tešanj Podružnica Travnik	Putičevo bb	Nafta i naftni derivati
2.	TDIZEL d.o.o. Novi Travnik PJ Travnik	Trenica bb	Nafta i naftni derivati
3.	OVNAK d.o.o. Vitez PJ BP Ovnak Oil Travnik	Ovnak bb, Han Bila	Nafta i naftni derivati
4.	BEST d.o.o. Travnik PJ Benzinska pumpa Travnik	Donje Putičevo bb	Nafta i naftni derivati
5.	ECOTOK d.o.o. Travnik	Donje Putičevo 106/a	Nafta i naftni derivati
6.	ENERGOPETROL d.d. Sarajevo Podružnica Travnik	Šehida bb	Nafta i naftni derivati
7.	ABA d.o.o. Travnik (bivša ECOVAL d.o.o. Travnik)	Aleja Konzula bb	Nafta i naftni derivati
8.	BAREL d.o.o. Nova Bila, Travnik	Nova Bila bb	Nafta i naftni derivati
9.	IGO BENZ d.o.o. Travnik	Vrelo bb, Turbe	Nafta i naftni derivati
10.	HOLDINA d.o.o. Sarajevo Podružnica Travnik	Bosanska bb, Turbe	Nafta i naftni derivati
11.	HOLDINA d.o.o. Sarajevo Podružnica Travnik	Kalibunar bb	Nafta i naftni derivati
12.	ESKIMO S 2 d.o.o. Travnik	Mehurići bb	Nafta i naftni derivati
13.	AJAN d.o.o. Travnik	Han Bila 11a	Nafta i naftni derivati
14.	ABA d.o.o. Travnik	Kalibunar bb	Nafta i naftni derivati
15.	MLM PETROL d.o.o. Travnik	Nova Bila bb	Nafta i naftni derivati
16.	TIOIL d.o.o. Stara Bila, Vitez Poslovna jedinica „TIOIL TD“	Dolac na Lašvi bb	Nafta i naftni derivati
17.	TIOIL d.o.o. Vitez Poslovna jedinica „TIOIL-Gospino vrelo“	Gospino vrelo bb	Nafta i naftni derivati
18.	HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo Podružnica Turbe	Vrilo bb	Nafta i naftni derivati
19.	TRON d.o.o. Travnik TRON PETROL	Donje Putičevo	Nafta i naftni derivati
20.	VLAŠIĆ-PETROL	Mudrike bb	Nafta i naftni derivati
<b>Proizvodnja obuće</b>			
21.	"OLIP"d.o.o. Travnik	Tvornička bb	Proizvodnja kožne obuće i galanterije
22.	"MAGUBA" d.o.o. Travnik	Lagerska bb	Proizvodnja obuće
23.	"ZVRKO" d.o.o. Travnik	Bazen bb Turbe	Proizvodnja obuće
24.	"PANAD" d.o.o. Travnik	Bazen bb Turbe	Proizvodnja obuće
25.	Obučarska radnja "LIF"	Kalibunar - Duge luke	Proizvodnja obuće
26.	"ICARUS BH" d.o.o. Travnik	Tvornička bb	Proizvodnja obuće
27.	"KEGI" d.o.o. Travnik	Polje S.Gavrančića, Dolac na Lašvi	Proizvodnja obuće
28.	"KROJIX" d.o.o. Travnik	Polje S.Gavrančića, Dolac na Lašvi	Proizvodnja obuće
29.	"BOA" d.o.o. Travnik	Dolac na Lašvi	Proizvodnja obuće
30.	"OLIP BOSNA" d.o.o. Travnik	Tvornička bb	Proizvodnja obuće
<b>Ostalo</b>			
31.	"GS-TMT" d.o.o. Travnik	Slimena bb	Metalna industrija
32.	Tvornica šibica Dolac d.o.o. Dolac na Lašvi	Dolac na Lašvi bb	Tvornica šibica



<b>Benzinske pumpe</b>			
<b>Rb.</b>	<b>Naziv građevine</b>	<b>Lokacije</b>	<b>Djelatnost</b>
33.	Javni objekti i mjesta okupljanja većeg broja ljudi	-	-
34.	Zgrade kolektivnog stanovanja	-	-

Tabela 5.: Pregled lokacija na kojima se može očekivati požar većih razmjera

### Obdaništa i vrtići

<b>Rb.</b>	<b>Naziv ustanove</b>	<b>Adresa ustanove</b>	<b>Odgovorno lice</b>	<b>Kontakt</b>
1.	JU Obdanište "Travnik"	Lukačka bb, Travnik	Jasmin Hrnjić	061/143-800
2.	Dječiji vrtić „Dani“, Nova Bila	Nova Bila bb, Travnik	Topalović Svjetlana	030/708-060
3.	PPU „Snježna pahuljica“	Meljanac bb, Travnik	Lejla Adžaić	061/871-467
4.	PPU GS - KIDS	Polje bb, Travnik	Suada Zvrko	062/774-642
5.	PPU „Nedžm“	Polje Slavka Gavrančića bb, Travnik	Adnana Lendo - Jusić	061/535-024
6.	PPU „Liliput“	Kalibunar bb, Travnik	Alma Memić – Lihtner	063/697-367
7.	PPU „Mravko travko“	Rizaha Hercegovca br. 13, Travnik	Šaban Zukić	061/105-960
8.	PPU „o. Anto Gabrić“	Školska 1, Travnik	Ivana Strukar	061/185-171

Tabela 6.: Obdaništa i vrtići

### Osnovne škole

<b>Rb.</b>	<b>Naziv ustanove</b>	<b>Broj učenika</b>
1.	Osnovna škola „Travnik“	860
2.	Osnovna škola „Kalibunar“	229
3.	Osnovna škola „Turbe“, Turbe	780
4.	Područna škola „Bijelo Bučje“	84
5.	Područna škola „Goleš“	37
6.	Područna škola „Vlahovići“	33
7.	Osnovna škola „Karaula“, Karaula	289
8.	Područna škola „Gradina“	12
9.	Područna škola „Hamamdžići“	28
10.	Osnovna škola „Dolac“, Dolac na Lašvi	290
11.	Osnovna škola „Vitovlje“, Vitovlje	158
12.	Osnovna škola „Guča Gora“, Guča Gora	294
13.	Područna škola „Maline“	54
14.	Osnovna škola „Han Bila“, Han Bila	238
15.	Područna škola „Rudnik“	236
16.	Područna škola „Čukle“	100
17.	Osnovna škola „Mehurići“, Mehurići	657
18.	Područna škola „Dub“	79
19.	Područna škola „Višnjevo“	56
20.	Područna škola „Gluha Bukovica“	43
21.	Područna škola „Zagrađe“	43
22.	Osnovna škola „Nova Bila“ Nova Bila	528
23.	Specijalno odjeljenje	5
24.	Područna škola „Grahovčići“	14
25.	Katolički školski centar „Petar Barbarić“	237
<b>Ukupno</b>		<b>5.384</b>

Tabela 7.: Osnovnoškolske ustanove



### Srednje škole

Rb.	Naziv ustanove	Broj učenika	Adresa ustanove	Kontakt
1.	Mješovita srednja škola „Travnik“	591	/	030/518-481
2.	Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola „Travnik“ M	607	/	030/541-621
3.	Mješovita srednja tehnička škola „Travnik“	100	/	030/510-280
4.	KŠC „Petar Barbarić“ srednja škola	135	/	030/511-845
5.	Srednja mješovita škola „Nova Bila“	280	/	030/707-486
6.	Elći Ibrahim Pašina Medresa „Travnik“	430	/	030/511-126
<b>Ukupno</b>		<b>2.143</b>		

Tabela 8.: Srednjoškolske ustanove

### Visokoobrazovne ustanove

Rb.	Naziv ustanove	Broj studenata	Adresa ustanove	Kontakt
1.	Sveučilište „Vitez“ Travnik	/	UI Školska 23	030/509-761
2.	Univerzitet „Travnik“ u Travniku	1,651	UI Aleja konzula 5.	030/517-757
3.	Internacionalni univerzitet Travnik	2000	UI Bunar bb -Dolac	030/540-586
<b>Ukupno</b>		<b>4.499</b>		

Tabela 9.: Visokoobrazovne ustanove

### Zdravstvene ustanove

Rb.	Naziv ustanove	Broj zaposlenika	Adresa ustanove	Kontakt
1.	JU Bolnica Travnik	350	Travnik , Kalibunar bb	030/519-100
2.	JU Apoteka Travnik	24	Travnik Prnjavor 24	030/511-825
3.	JU Dom Zdravlja	207	Travnik, Vezirska 1	030/518-138
4.	JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu	82	Travnik, Bašbunar bb	030/511-553
5.	Hrvatska Bolnica Fra Mato Nikolić	261	Nova Bila	030/708-556
<b>Ukupno</b>		<b>924</b>		

Tabela 10.: Zdravstvene ustanove

### Sportske ustanove

Rb.	Naziv ustanove	Adresa	Kontakt
1.	Lovačko društvo „Vlašić“	UI Bosanska 63	061/799-790
2.	Klub dizača tegova „Travnik“	UI Školska 3	061/158-469
3.	Šahovski klub „Travnik“	UI Rizaha Hercegovca bb	061/372-372
4.	Stonoteniserski klub „Borac“ Travnik	UI Pirota bb	061/341-147
5.	Teniserski klub „Travnik“	UI Školska bb	030/511-197
6.	Nogometni klub „Nova Bila“	UI Nova Bila pp 10	063/473-296
7.	Fudbalsko udruženje „Bubamara“	UI Stanična bb	062/116-344
8.	Fudbalski klub „Lašva“ Dolac-Slimena	UI Dolac na Lašvi bb	061/966-179
9.	Nogometni klub „Travnik“	UI Bosanska bb	030/511-787
10.	Nogometni klub „Vlašić“ Turbe	UI Aleja 3/A	061/106-274
11.	Ženski nogometni klub „Travnik“	UI Kalibuna bb	061/132-983
12.	Rukometni klub „Nova Bila“	UI Nova Bila bb	062/432-844
13.	Košarkaški klub „Travnik“	UI Konatur bb	061/185-851
14.	Udruženje sportom protiv droge	UI Bosanska 161	061/783-900
15.	Skijaški klub „Karaula“	UI Karaula bb	061/154-543
16.	Karate klub „Mehurić“	UI Mehurići bb	061/340-310



Rb.	Naziv ustanove	Adresa	Kontakt
17	Karate klub „Travnik“	UI Erika Brandisa III/B	061/307-094
18	Judo klub IPON	OŠ Paklarevo i OŠ Ovčarevo	030/531-765
19	Judo klub „Travnik“	UI Školska bb	061/105-871
20	Judo klub „Nova Bila“	UI Sarajevsaka bb Nova Bila	061/793-800
21	Judo klub „Kalbunar“	UI Derviš ef. Korkuta s3/	030/514-720
22	Rukometni klub „Borac“ Travnik	UI Školska bb	030/511-059
23	Ženski rukometni klub „Travnik“	UI Fatmić br. 9	061/798-015
24	Karate klub „Salko Čurić“	UI Slimena bb	061/763-977
25	Sportski savez općine Travnik	UI Fatmić br 9	030/512-200
26	Omladinski šahovski klub „64“ Travnik	UI Rizaha Hercegovca bb	061/187-357
27	Nogometni klub „Karaula“	J Donje Krčevine bb Karaula	030/535-606
28	Nogometni klub „Gorica „ Guća Gora	UI Guća Gora bb	061/427-157
29	Futbalski klub "Rudar" Han Bila	Han bila bb	-
30	Košarkaški klub "Bersellum" Turbe	Bosanska bb	061/768-318
31.	Karate klub "Vezir" Turbe	Aleja bb	-
32	Ženski nogometni klub "ROSA BRANDIS"	Hadži Ali-bega Hasanpašića bb.	-
33	Klub sportskih ribolovaca Travnik	Vezirska 1.	-
34	rađana sportskih ribolovaca Bila" Han Bila	Han Bila bb	061/426-634
35	Taekwondo klub "Kwon"	Travnik	061/351-888

Tabela 11.: Sportske ustanove

## 2.15 Građevina u kojima su sadržane radioaktivne eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari

Na području Općine Travnik nije zabilježeno ni jedno mjesto niti građevina u kojoj se skladišti radioaktivni materijal. Međutim na području Općine nailazimo na građevine u kojima su uskladištene veće količine eksplozivnih i zapaljivih materijala kao što su benzinske pumpe i sl.

Rb.	Naziv građevine	Broj telefona	Vrsta zapaljive materije
<b>Benzinske pumpe</b>			
1.	Energopetrol d.o.o.	030/511-595	Nafta i naftni derivati
2.	Holdina d.o.o.	062/901-645	Nafta i naftni derivati
3.	Holdina d.o.o.	061/786-630	Nafta i naftni derivati
4.	DANI d.o.o.	063/641-474	Nafta i naftni derivati
5.	MLM PETROL	061/992-870	Nafta i naftni derivati
6.	Vlašić petrol d.o.o.	062/326-677	Nafta i naftni derivati
7.	Hifa-benz	030/518-492	Nafta i naftni derivati
8.	T-Dizel	030/515-669	Nafta i naftni derivati
9.	Ovnač Oil	030/713-121	Nafta i naftni derivati
10.	Best d.o.o.	030/540-896	Nafta i naftni derivati
11.	Ecotok d.o.o.	030/708-036	Nafta i naftni derivati
12.	Ecoval d.o.o.	030/540-896	Nafta i naftni derivati
13.	Barel d.o.o.	030/708-162	Nafta i naftni derivati
14.	Igo-Benz	030/532-231	Nafta i naftni derivati
15.	Ina d.o.o.	030/611-453	Nafta i naftni derivati
16.	Eskimo S2	030/564-472	Nafta i naftni derivati
17.	Ajan d.o.o.	030/562-448	Nafta i naftni derivati

Tabela 12.: Pregled lokacija na kojima su skladištene veće količine zapaljivih tečnosti, plinova, zapaljivih materija te drugih opasnih materija



## **2.16 Obaveze vatrogasnih jedinica za sačinjavanje taktičko-operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uz vršenje periodičnog uvježbavanja i provjere učinkovitosti**

U cilju unapređenja ukupne zaštite od požara na području Općine Travnik, a posebno gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, neophodno je obezbijediti stalno praćenje i analizu svih požara na području općine, a posebno sa stanovišta:

- mjesta nastanka požara,
- uzroka nastanka požara,
- visinu materijalne štete,
- uspješnost intervencija vatrogasnih jedinica, posebno sa stanovišta brzine intervencije, te adekvatnog angažovanja ljudstva i upotrebe adekvatne tehnike i sredstava za gašenje požara i dr.

Postojeća vatrogasna jedinica bi uz primjenu navedenih planova vršila taktičke vježbe, te bila upoznata sa svim osnovnim elementima (kako ulazima, izlazima, mogućnostima prilaza objektu vatrogasnim vozilima itd.) koji su bitni za uspješno taktičko dejstvo vatrogasaca.

Pored toga, kroz upoznavanje sa opasnostima u objektima, prisutnim gorivim materijama u tehnologiji rada i konstrukciji objekata, mogu se pravilno odrediti adekvatna sredstva za gašenje požara, odnosno sa kojim tipom vatrogasnih vozila je neophodno izaći na mjesto ugroženo požarom. Kroz navedene vježbe se mogu uočiti nedostaci vatrogasnih jedinica, kojima će se kroz naredne vježbe posvetiti posebna pažnja, a sve u cilju poboljšanja postojećeg stanja.

## **2.17 Zadaci Operativnog centra civilne zaštite**

Zadaci Operativnog centra civilne zaštite Općine Travnik su da:

- Vršiti prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području općine i te podatke i informacije dostavlja nadležnim službama općine i Kantonalnom operativnom centru CZ, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru CZ.
- Prenosi naredbe Federalnog, Kantonalnog i Općinskog štaba civilne zaštite u vrijeme kada ti štabovi rukovode akcijama zaštite i spašavanja na području općine;
- Prima, priprema i šalje izvještaje nadležnim organima i Kantonalnom operativnom centru CZ o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u toku sprovođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju na području općine;
- Prenosi saopćenja javnim medijima o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojima raspolaže;
- Ostvaruje stalni kontakt sa operativnim centrima CZ susjednih općina/gradova sa Kantonalnim operativnim centrom CZ u vezi međusobnog dostavljanja potrebnih podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama i postupima po nalogima i zahtjevima Kantonalnog operativnog centra CZ;
- Vršiti i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području općine koje se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost tog centra.

Zadatke i poslove OC CZ Općine Travnik provodi uposlenik OC – Stručni saradnik u općinskom operativnom centru – operater u radnom vremenu od 07:00h do 15:30h.



Ukoliko se na području Općine Travnik proglasi nesreća ili postoji opasnost od nastanka nesreće uzrokovane požarom, Služba za civilnu zaštitu imenovala je dodatne operativce kako bi OC bio aktivan od 0–24 h, sve dok nadležni organ ne ukine stanje nesreće uzrokovane požarom. Naredbu za neprekidni rad, kao i prestanak rada OC donosi OŠCZ. Sjedište OC je u zgradi Općine Travnik.

Na osnovu dostavljenih podataka od osmatračke mreže, operativni centar vrši otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća.

Osmatračku mrežu čine:

- Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik
- KUCZ;
- Policijski službenici i osoblje;
- PVJ Travnik;
- DVD;
- Šumarija;
- Građani;
- Zdravstvene službe (hitna pomoć) i zdravstvene ustanove;
- Veterinarska služba;
- Elektrodistribucija;
- Televizijske i radio stanice koja djeluje na teritoriji Općine Travnik;
- Profesionalna lica koja rade na obezbjeđenju objekata i dr.
- Federalni hidrometeorološki zavod;
- Federalni seizmološki zavod.

Svi podaci od strane osmatračke mreže se prikupljaju i obrađuju u operativnom centru, u cilju blagovremenog obavještanja i uzbuñivanja, odnosno sprječavanja opasnosti po ljude i materijalna dobra.

Svaki dan subjekti osmatračke mreže mogu slati informacije od značaja za operativni centar na telefon 030/518-135 odnosno 121.

## **2.18 Način dojave požara i postupak odgovornih osoba po primljenoj obavijesti o nastanku požara**

Kada dođe do nastanka požara na području Općine Travnik, ovisno o mjestu njegovog nastanka, gašenju pristupaju:

- građani u skladu sa obavezama utvrđenim u Zakonu o zaštiti i spašavanju, kroz ličnu i uzajamnu zaštitu,
- uposlenici organa uprave u skladu sa procedurama utvrđenim kroz obuku o zaštiti od požara,
- uposlenici pravnog lica u skladu sa procedurama utvrđenim kroz obuku o zaštiti od požara
- profesionalna i dobrovoljna vatrogasna jedinica u skladu sa vlastitim taktičko-operativnim planovima djelovanja.

Sve aktivnosti moraju biti usklađene sa Planovima zaštite od požara Srednjobosanskog kantona, Planom zaštite od požara Općine Travnik i Planovima zaštite od požara pravnih lica.



## **2.19 Sredstva za javno obavještanje građana o nastanku požara i njihova upotrebljivost**

Sredstva koja se koriste za javno obavještanje građana o nastanku požara na području Općine Travnik su zvučne sirene, koje zavijajućim tonom u trajanju od 90 sekundi obavještauju građane o nastanku požara.

Na području Općine Travnik instalirana je jedna sirena za javno uzbunjivanje (Pavian Telegrafija LCU11) koja je postavljena na krovu zgrade općine, te pokriva uži dio grada, dok ostatak općine nije pokriven ovom vrstom sistema za uzbunjivanje.

Radi blagovremenog sklanjanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara vrši se uzbunjivanje emitovanjem znakova za uzbunjivanje, utvrđenih u Pravilniku o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara CZ. Znacima za uzbunjivanje građani se blagovremeno upozoravaju da prijeti nastanak ili je već nastala određena opasnost, kako bi odmah po saznanju na emitirani signal mogli poduzeti odgovarajuće radnje i postupke u cilju zaštite od moguće opasnosti po njihov život, zdravlje i imovinu.

Znaci za uzbunjivanje građana, za slučaj prirodnih i drugih nesreća su:

- opća opasnost,
- prestanak opasnosti.

Obavještanje građana o uočenim opasnostima može se provoditi putem radio i TV stanica koje su dužne određene izvještaje objaviti odmah, odnosno prekinuti emitiranje programa kako bi se izvještaji koje daje OCCZ brzo prenijeli građanima.

## **2.20 Dojavljivanje požara**

Dojava požara se vrši telefonom i to pozivom na broj PVJ: 123 ili 030/511-246

Dojava požara može se izvršiti i putem operativnog OCCZ na broj 030/518-135 ili 121, PU Travnik na broj 122 ili putem kantonalnog operativnog centra na broj 030/509-930. Bez obzira koji pravni subjekt zaprima dojavu o požaru, pozivaoca ne smije prekidati i preusmjeravati da ponovo poziva drugi broj, nego mora zaprimiti dojavu i proslijediti je najbližoj vatrogasnoj jedinici.

Kod dojave požara potrebno je po mogućnosti saopćiti:

- gdje je izbio požar,
- šta gori i u kojem obimu,
- šta se nalazi u objektu ili prostoru koji gori i
- broj telefona sa kojeg se vrši dojava.

Dežurni vatrogasac koji prima dojavu požara, dužan je provjeriti vjerodostojnost iste prije uzbunjivanja vatrogasne jedinice. Po primljenoj obavjesti o nastanku požara i provjeri vjerodostojnosti informacije, dežurni vatrogasac odmah vrši uzbunjivanje vatrogasne jedinice. Starješina interventne vatrogasne jedinice koja je izašla na mjesto požara ili rukovodilac akcijom gašenja vrši brzu procjenu nastale situacije, donosi odluku o potrebama u ljudstvu i tehnicima pristupa gašenju požara.

Dežurni održava stalnu vezu sa starješinom jedinice upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem procjene istog poduzima radnje neophodne za



uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

Ukoliko se radi o požaru koji ugrožava ljude ili njihova materijalna dobra ili imovinu pravnih subjekata o istom je dužan obavjestiti dežurnog u policijskoj stanici. Isto će postupiti u svim slučajevima kada je za nesmetano odvijanje vatrogasne intervencije neophodno obezbjediti lice mjesta, obustaviti saobraćaj ili preduzeti druge mjere i radnje iz nadležnosti MUP-a koje mogu doprinijeti nesmetanom gašenju požara.

Ukoliko dojavu o požaru zaprima dežurni u policijskoj stanici ili dežurni u operativnom centru civilne zaštite, od pozivaoca će uzeti što više podataka o nastalom požaru i informaciju promptno proslijediti najbližoj vatrogasnoj jedinici. Ukoliko iz bilo kojeg razloga nije u stanju uspostaviti vezu sa dežurnim u vatrogasnoj jedinici, mora pozvati starješinu vatrogasne jedinice i proslijediti mu informaciju o požaru i upoznati ga o nemogućnosti uspostave veze sa dežurnim u vatrogasnoj jedinici. Ukoliko nije u mogućnosti uspostaviti vezu ni sa starješinom vatrogasne jedinice, obavjestit će rukovodioca Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik koji odlučuje o daljnjim koracima.



### **3 MJERE ZA POSTIZANJE POTREBNOG NIVOVA ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **3.1 Izgradnje i rekonstrukcije puteva i prilaza neophodnih za uspješno provođenje akcija gašenja požara i bezbjednu evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara**

Za efikasnu i uspješnu intervenciju vatrogasnih jedinica bitan preduslov jeste prohodnost puteva i prilaza do objekata koji su požarno ugroženi.

U urbanom dijelu Općine Travnik saobraćajnice uglavnom zadovoljavaju propisane uslove sa aspekta projektovane širine za prolaz vatrogasnih vozila. Veliki problem predstavljaju naselja gdje nije moguć pristup vatrogasnim vozilima i ulice koje svojim gabaritima i konfiguracijom otežavaju pristup vatrogasnim vozilima. Stoga su mjere za osiguranje vode i drugih sredstava za gašenje požara dobrim dijelom obuhvaćene u okviru mjera za izgradnju i rekonstrukciju cesta i prilaza neophodnih za uspješno provođenje akcija gašenja požara i sigurnu evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Najugroženija su gusto izgrađena naselja, bez kvalitetno uređenih saobraćajnica, požarnih puteva i sl. što je naročito izraženo u selima: Donje Osoje, Gornje Osoje, Stari Grad, Ilovača, Skok, Kokošari, Bojna, Višnjevo, Dub, Jezerci, Skomorje, Zagrađe, Gluha Bukovica, zaseoci Do i Ćosići, Vlahovići, Kazići, Ganići, Kundići, Krčevine, Hamandžići, Babanovac i Galica u zimskim uvjetima, Pulac, Suhi Dol, Kljaci, Bjelo Bučje, Varošluk, Baščeluci, Bojna, stambeni blokovi u gradskom području, te naselja koja su smještena u blizini šumsko – poljoprivrednih površina (Ponir, Gradina, Dedići, Sažići, Mudrike i manja naselja smještena na obroncima planine Vilenica).

Pravilnikom o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/12), definisano je da:

- Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivost i dr.) omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dođu do ugrožene građevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara;
- Vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine, a omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina predviđenih za operativni rad vatrogasnih vozila na spašavanju osoba i gašenju požara;
- Površine za operativni rad ili manevrisanje su čvrste površine koje su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama;
- Ravni vatrogasni prilaz predviđen za jednosmjerno kretanje vatrogasnih vozila treba biti širine najmanje 3 m;
- Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s vanjskim zidovima građevine, treba biti najmanje: 5,5 m za građevine visine do 40 m i 7 m za građevine visine iznad 40 m.
- Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid građevine treba biti najmanje 5,5 m, njena dužina minimalno 11 m, a udaljenost od zida najviše 1 m;
- Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao vatrogasni pristup, treba biti takva da podnese osovinsko opterećenje od najmanje 10t.



Objektima požarne ugroženosti PU1 i PU2 obezbjediti adekvatan manipulativni prostor sa dvije duže strane građevine za djelovanje vatrogasnih jedinica.

Pri izvođenju komunalnih radova na rekonstrukciji i izgradnji cesta i prilaza, neophodno je da se obavijesti PVJ Travnik.

Može se konstatovati da je na području Općine Travnik stanje sa prohodnošću puteva za pristup vatrogasnim vozilima nezadovoljavajuće, te da izgradnje i rekonstrukcije puteva i prilaza mora biti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama „Službene novine Federacije BiH“, br. 70/12)

### **3.2 Mjere u pogledu: Izgradnje ili rekonstrukcije objekata i sistema i osiguranje vode ili drugih sredstava za gašenje požara**

U cilju poboljšanja funkcionalnosti hidrantske mreže i prevencije početnog gašenja i širenja požara preporučuje se:

- Postojeće hidrantske instalacije koje nezadovoljavaju propise i pravila prakse, odnosno važeći Pravilnici o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list FBiH“, br. 87/11), staviti u funkciju na području cijele općine. Javna preduzeća ili druga pravna lica koja upravljaju vodovodnom mrežom dužna su stalno održavati u ispravnom stanju hidrantsku mrežu;
- Redovno vršiti periodične preglede ispravnosti hidrantske mreže;
- Redovno izvještavati PVJ Travnik o ispravnosti hidrantske mreže;
- Sve ulične hidrante propisno označiti propisanim oznakama;
- Izraditi grafički pregled hidrantske mreže na terenu, tj. mapu hidrantske mreže i dostaviti je Službi za civilnu zaštitu, te redovno ažurirati mapu u slučaju izmjena;
- Redovno čišćenje snijega sa uličnih hidranata;
- Izvedbom nove vodovodne mreže obavezno izvesti i potreban broj hidranta, kako u urbanim tako i u ruralnim dijelovima;
- Brigu o vodosnabdijevanju, kako svih građana tako i privrednih subjekata na području općine Travnik, vode tri komunalna preduzeća: Javno komunalno preduzeće „Bašbunar“, Javno komunalno preduzeće „Trebišnjica“ i Sportsko- rekreacijski centar „Vlašić“, isti su dužni vršiti redovnu kontrolu ispravnosti uličnih hidranata, najmanje dva puta godišnje u tačno utvrđene termine i o tome voditi evidenciju. Nakon obavljene kontrole sve eventualno zatrpene hidrante kao i neispravne hidrante u što kraćem roku osposobiti za normalan rad;
- Na rijeci Lašvi ukoliko u saradnji sa PVJ Travnik pronaći najpogodniji lokalitet, zbog izgradnje pristupnih puteva za vatrogasna vozila, kako bi se iste mogle koristiti kao izvori požarne vode u slučaju većih požara na području općine;
- Potrebno je da vlasnici građevina i prostora i upravitelji objekata na području općine stave u funkciju hidrantsku mrežu u objektima kojima upravljaju, te da se obezbijedi dovoljan broj aparata za početno gašenje požara.
- Sva javna preduzeća na području općine dužna su održavati strukturu i dobra kojima upravljaju na način propisan Zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima, te pridržavati se važećih standarda iz djelokruga svog rada.

Općina Travnik treba insistirati na provedbi propisanih mjera zaštite od požara putem



nadležnih inspekcijskih službi, te nastojati da odgovarajući subjekti ubrzaju i usklade svoje djelatnosti sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 64/09), odgovarajućim podzakonskim propisima i važećim standardima.

Gore navedene mjere potrebno je raditi u skladu sa finansijskim mogućnostima, s tim da mjere koje ne zahtijevaju velike materijalne troškove se smatraju kao prioritetne i bilo bi ih potrebno uraditi najkasnije za 6 mjeseci od dana donošenja ovog Plana.

### **3.3 Rekonstrukcija ili zamjena pojedinih uređaja, postrojenja, instalacija koji zbog svoje istrošenosti i prekapacitiranosti predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno širenje požara**

Prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu javno preduzeće ili drugo pravno lice koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrežom, dužno je pri izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj odnosno vodovodnoj mreži za potrebe gašenja požara.

Javna preduzeća ili druga pravna lica dužna su stalno održavati u ispravnom stanju hidrantsku mrežu, o čemu moraju voditi odgovarajuću evidenciju i o tome izvještavati nadležnu vatrogasnu jedinicu.

Vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata dužni su održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, gasne, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta koji mogu prouzrokovati nastajanje i širenje požara, u skladu sa tehničkim normativima i uputstvima proizvođača, o čemu moraju voditi evidenciju i posjedovati odgovarajuću dokumentaciju (ako se ne može utvrditi vlasnik, sve obaveze preuzima korisnik prostora ili građevine).

Sva javna preduzeća na području općine moraju se brinuti o održavanju svoje infrastrukture da ne bi predstavljali opasnost od nastanka požara.

### **3.4 Potpuno definiranje formacijskog sistema i tehničke opremljenosti vatrogasnih jedinica, uz racionalizaciju postojećih vatrogasnih jedinica na području općine s ciljem postizanja optimalne osposobljenosti i iskorištenosti opreme i sredstava namijenjenih gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara**

Općina Travnik je odgovoran za organizaciju i provođenje mjera protivpožarne zaštite na području općine, kao i za organizovanje vatrogasne jedinice. Općina Travnik je obavezana osigurati kadrovske, materijalne, tehničke i druge uslove za uspješno funkcionisanje jedinice na cijelom području općine.

Na teritoriji Općine Travnik formirana je jedna profesionalna vatrogasna jedinica i 4 dobrovoljne vatrogasne jedinice koje su odgovorne za zaštitu od požara na području Općine Travnik.

Rb.	Vatrogasne jedinice	Broj vatrogasaca
1.	PVJ Travnik	22
2.	DVD Turbe	35
3.	DVD „Sebešić“	6
4.	DVD Bruneji – Vlašić	5
5.	DVD BILA	15

Tabela 13.: Vatrogasne jedinice



## Materijalno - tehnička sredstva PVJ Travnik:

### Vozila

Rb.	Naziv	Kol.
<b>Lokacija - radionica</b>		
1.	Putničko vozilo Volkswagen golf, god.proizvodnje 2004, AA limuzina, , CCM 1968, 55 KW	1
2.	Teretno vozilo Steyr Puch AG, god.proizvodnje 1985, SG – radno - vatrogasno, nosivost 5300, CCM 6500, 154 KW.n.d.n.14000	1
3.	Teretno vozilo Steyr-puch/590, god.proizvodnje 1974, SG – radno - vatrogasno, nosivost 3615, CCM 5976, 81 KW, n.d.n. 8500	1
4.	Teretno vozilo Steyr 590.132, god.proizvodnje 1979, SG – radno - vatrogasno, nosivost 3900, CCM 5976, 97 KW.n.d.n. 9000	1
5.	Teretno vozilo Stayer Daimler puch 791.170, god.proizvodnje 1981, SG – radno-vatrogasno, nosivost 6428, CCM 6592, 143 KW, n.d.n. 14000	1
6.	Teretno vozilo Mitsubishi L200 Pick up, god.proizvodnje 1993, SG – radno - vatrogasno, nosivost 1005, CCM 2477, 64 KW,n.dn.2625	1
7.	Teretno vozilo Magirus-deutz 170 D12 F, god.proizvodnje 1979, SG – radno - ljestve, nosivost 1180, CCM 8424, 129 KW.n.d.n. 13000	1
8.	Teretno vozilo Mercedes Unimog, god.proizvodnje 2007, SG – radno - vatrogasno, nosivost6110, CCM 4249, 130 KW,n.dn.12 500	1
9.	Teretno vozilo MAN, god.proizvodnje2009, SG – radno - vatrogasno, nosivost 7500, CCM 11280, 107 KW, n.d.n. 13700	1
10.	Teretno vozilo Mercedes – benz model: 111, 7B31 125 KW, godina proizvodnje 1992, nosivost: 1640, registrovanih mjesta: 9.	1

### Oprema, alati i sredstva za gašenje požara

Rb.	Naziv	Kol.
<b>Lokacija - radionica</b>		
1.	Šarafciger	1
2.	CO <sub>2</sub> aparat za varenje	1
3.	Ključ okasti 10 mm	1
4.	Ključ okasti 8 mm	1
5.	Gedora 19 mm	1
6.	Gedora 22 mm	1
7.	Gedora 10 mm	1
8.	Gedora 24 mm	1
9.	Račva unior	1
10.	Brusilica velika MATRIX	1
11.	Šprica za lakiranje	1
12.	Ključ vilasti razni	7
13.	Ključ cjevasti razni	6
14.	Imbus ključ razni	3
15.	Ključ za dizne	1
16.	Set imbusa	1
17.	Montirač	1
18.	Crijevo usisno fi 110	2
19.	Mazalica	1
20.	Ključ okasti	3
21.	Ventilator FI 30	1
22.	Mornarske ljestve	1
23.	Trimer donacija	1
24.	Brusilica mala Makita	1



Rb.	Naziv	Kol.
25.	Bušilica Metabo	1
26.	Vatrogasna pumpa Wacker 1200-1600 l/min.	1
27.	Ormarić metalni za alat	1
28.	Bank metalni	1
29.	Crijevo usisno fi 110 1,6 met.	15
30.	Metalna stalaža	1
31.	Kompresor Erba komplet	1
32.	Vatrogasna pumpa Mini chiemsee elektro	1
33.	Vatrogasna pumpa Rozenbauer 600-800 l/min	2
34.	Uskočni jastuk	1
35.	Šlep štanga	1
36.	Vatrogasna pumpa honda 200-400 l/min.	1
37.	Vatrogasna pumpa honda 400-600 l/min.	2
38.	Usisno crijevo fi 52	6
39.	Kompresor 2,2 KW- za punjenje IZO aparata	1
40.	Produžni kabl - novi	1
41.	Motorna kosa trimer Sthil	1
<b>Lokacija - servis</b>		
42.	Pumpa za pretakanje CO <sub>2</sub>	1
43.	Konjić za punjenje CO <sub>2</sub>	1
44.	Radni bank	1
45.	Šaraftuk - otpis	1
46.	Brusilica stolna	1
47.	Vaga Inox	1
48.	Vaga Inox sa postoljem	1
49.	Set alata u metalnom kovčegu	1
50.	Stalaža metalna	1
51.	Pumpa za punjenje pod stalnim pritiskom	1
52.	Manometar za punjenje	1
53.	Presjek PP aparata S-6	1
54.	Boca CO <sub>2</sub> -30	7
55.	Uređaj za punjenje praha	1
56.	Moment ključ stabilni	1
57.	Uređaj za čišćenje boca	1
58.	Visokotlačna pumpa za ispitivanje CO <sub>2</sub>	1
59.	Uređaj za ispitivanje ventila	1
60.	Paralelni škrip	1
61.	Uređaj za ispitivanje pritiska u hidran.mreži	1
62.	Kombinerke	1
63.	Špicange	1
64.	Cvikcange	1
65.	Šarafciger razni	5
66.	Vilasti ključevi razni	10
67.	Okasti ključevi razni	2
68.	Vilasto-okasti ključevi razni	4
69.	Ključ za pastor aparat	1
70.	Uređaj za pjeskarenje	1
71.	Lopata	1
72.	Kutija metalna za alat	1
73.	Manometar za duvanje guma	1
74.	Kompjuter -kom. monitor i cent. jed. - otpis	1
75.	Printer Samsung	1
76.	Zumba sa brojevima	1
77.	Zumba sa slovima	1



Rb.	Naziv	Kol.
<b>Oprema za vozače</b>		
78.	Produžni kablovi za paljenje novi	1
79.	Produžni kablovi za paljenje stari	1
80.	Ispravljač za punjenje akumulatora neispr.	1
81.	Starter za paljenje	1
82.	Čekić	3
83.	Set alata u PVC kovčegu	1
84.	Mjerač jačine antifrizu	1
85.	Ruski Ključ	1
<b>Popis vozila i opreme u vozilima</b>		
86.	Vozilo Golf V	1
87.	Dizalica za auto	1
88.	Prva pomoć	1
89.	Florescentni prsluk	1
90.	Šlep sajla	1
91.	Trokut sigurnosni	1
92.	Lanci za snijeg	1
93.	Razdjelnica dvodjelna	1
94.	Top stabilna mlaznica	1
95.	Vozilo Stayer tehničko	1
96.	Mlaznica obična	2
97.	Crijevo usisno fi 110	2
98.	Hidrantski nastavak dvodjelni Fi 75	1
99.	Pumpa električna	1
100.	Lopata sa drškom špicasta	1
101.	Kramp	1
102.	Sjekira	1
103.	Prelazna spojka fi 75/52	1
104.	Vile	1
105.	Hidraulične makaze	2
106.	Hidrantski ključ	2
107.	Potisno crijevo FI 75	1
108.	Potisno crijevo FI 52	4
109.	Ključ ABC	2
110.	Hidraulična kliješta	2
111.	Vozilo Mercedes L409 tehničko	1
112.	Vozilo Magirus deutz automehantičke ljestve	1
113.	Prsluk reflektujući	3
114.	Reflektor okrugli	1
115.	Lanci za snijeg	1
116.	PP aparat S-9	1
117.	Konopac 30 m	1
118.	Motorna pila marke Sthil	1
119.	Podmetač za gume	1
120.	Grablje	1
121.	Vozilo MAN	1
122.	Usisno korpa fi75 - magacin	1
123.	Potisno crijevo fi 75 B	3
124.	Potisno crijevo fi 52 C	5
125.	Ključ hidrantski	2
126.	Lanci	1
127.	Crijevo za duvanje guma	1
128.	Mlaznica obična sa zasunom	1
129.	Mlaznica obična	1



Rb.	Naziv	Kol.
130.	Ublaživač pritiska	1
131.	Dubokosrkač - magacin	1
132.	Hidrantski nastavak jednodjelni	1
133.	Razdjelnica trodjelna	1
134.	Prelazna spojka 75/52	1
135.	Povesci za crijeva	3
136.	Hidrantski nastavak dvodjelni	1
137.	Sabirnica BCC - magacin	1
138.	Ključ ABC	1
139.	Podmetač za gume	3
140.	Prelazna spojka 110/75 - magacin	1
141.	Mlaznica obična sa zasunom	1
142.	Prelazna spojka - nova	1
143.	Usisna korpa fi 110 - magacin	1
144.	Vozilo Mitsubishi Pick up	1
145.	Aparat PP S - 6	1
146.	Trokut	1
147.	Prva pomoć	1
148.	Rezervna guma	1
149.	Dizalica	1
150.	Lanci dupli	4
151.	Visokotlačni modul	1
152.	Vozilo Stayer navalni	1
153.	Usisno crijevo fi110 A	4
154.	Potisno crijevo fi 75 B	5
155.	Potisno crijevo fi 52 C	10
156.	Lopata velika crvena	1
157.	Lopata mala crvena	1
158.	Aparat PP S-9	2
159.	Capin	1
160.	Mlaznica turbo	1
161.	Hidrantski nastavak jednodjelni fi 52	1
162.	Pjenilo	25
163.	Vatrogasna mlaznica fi 52	1
164.	Razdjelnica dvodjelna	1
165.	Prelazna spojka 75/52	2
166.	Izolirajući aparat	3
167.	Mlaznica monsun za zasunom	1
168.	Dimnjačarski komplet	1
169.	Vatrogasna mlaznica fi 25	1
170.	Mješač pjene 200l/min	1
171.	Pjenilo (kanistar)	1
172.	Sabirnica 110/75	1
173.	Naprtnjača Valfirest - stare	3
174.	Usisna korpa fi 110	1
175.	Ljestve AL 4 metra	1
176.	Čaklje	1
177.	Ključ ABC	2
178.	Hidraulične makaze komplet -gorivo	1
179.	Mlaznica za pjenu	2
180.	Podmetač za gume	2
181.	Prelazna spojka 110/75	1
182.	Nosila	1
183.	Mlaznica obična	1



Rb.	Naziv	Kol.
184.	Izolacioni aparat solas	3
185.	Lanci	1
186.	Radio stanica	1
187.	Dizalica	1
188.	Ljestve trodjelne	1
189.	Metla 40 cm	1
190.	Vile	1
191.	Kramp	1
192.	Grablje	1
193.	Motorna Pila Husqvarna	1
194.	Ručna pila	1
195.	Sajla	2
196.	Španer	1
197.	Traka za španer	1
198.	Čekić	1
199.	Sjekira	1
200.	Agregat	1
201.	Mla. Tft. Mješač pjene Pro pak	1
202.	Roscvajgle	1
203.	Pajser	1
204.	Kliješta za armaturu	1
205.	Hidrantski nastavak dvodjelni fi75	1
206.	Hidrantski ključ	1
207.	Mlaznica za pjenu	1
208.	Prelazna spojka za brzogaseće crijevo	1
209.	Aku bušilica	1
210.	Aku brusilica	1
211.	Aparat CO <sub>2</sub> -5	1
212.	Metlanica	3
213.	Mlaznica obična sa zasunom	1
214.	Mlaznica univezalna	2
215.	Prelazna spojka fi 52/25	1
216.	Hidrantski ključ ( nadzemni ) crveni	1
217.	Konopac	2
218.	Benziski brusni parač Sthil	1
219.	Dijamantna brusna ploča za rezanje	1
220.	Vatrogasno crijevo fi 25	5
221.	Ljestve aluminijske 3 m.	1
222.	Set alata za održavanje vozila	1
223.	Motorna pila Sthil	1
224.	Naprtnjača 20L - nove	2
225.	Lanac za sječju lima - mot.pila Sthil	1
226.	Alat orao	1
227.	Vozilo Stayer jurišni	1
228.	Hidrantski ključ	1
229.	Potisno crijevo fi 75 B	5
230.	Potisno crijevo fi 52 C	5
231.	Lopata mala crvena	1
232.	Lopata velika crvena	1
233.	Aparat PP S-9	2
234.	Konopac	2
235.	Mlaznica obična	1
236.	Hidrantski nastavak jednodjelni fi 52	1
237.	Sabirnica fi52/75	1



Rb.	Naziv	Kol.
238.	Mlaznica obična sa zasunom	1
239.	Razdjelnica trodjelna	1
240.	Prelazna spojka 75/52	2
241.	Izolirajući aparat	2
242.	Boca za izolirajući aparat	1
243.	Prelazna spojka 52 brzogaseče	1
244.	Ljestve trodjelne aluminijske	1
245.	Međumješalica	1
246.	Pjenilo (kanistar)	10
247.	Ključ nadzemnog hidranta	1
248.	Naprtnjača Valfirest	3
249.	Usisna korpa fi 110	1
250.	Hidrantski nastavak jednodjelni fi 75	1
251.	Mlaznica univerzalna	2
252.	Ključ ABC	2
253.	Kliješta za sječu armature	1
254.	Mlaznica za pjenu	3
255.	PP aparat CO <sub>2</sub> -5	1
256.	Prelazna spojka 110/75	1
257.	Nosila	1
258.	Usisno crijevo	4
259.	Traka za španer	1
260.	Metlanica	3
261.	Čaklja	2
262.	Penjačko uže 50 m	1
263.	Set alata za održavanje vozila	1
264.	Macola	1
265.	Pajser	1
266.	Kanta za vodu OTPIS	1
267.	Sajla za šlepanje	1
268.	Roscange	1
269.	Vile	1
270.	Četka 40 cm	1
271.	Grablje	1
272.	Mlazica obična sa zasunom	1
273.	Prelazna spojka	1
274.	Turbo mlaznica	1
275.	Naprtnjača Valfirest	2
276.	Vozilo Stayer jurišni - 02	1
277.	Hidrantski ključ	2
278.	Potisno crijevo fi 75 B	3
279.	Potisno crijevo fi 52 C	4
280.	Lopata velika	1
281.	Reflektor sa postoljem	2
282.	Aparat PP S-9	2
283.	Sajla za šlepanje	1
284.	Mlaznica univerzalna	1
285.	Hidrantski nastavak dvodjelni	1
286.	Sabirnica B/2C	1
287.	Ublaživač udara	1
288.	Razdjelnica trodjelna	1
289.	Prelazna spojka 75/52	1
290.	Podmetač za gume	1
291.	Hidraulične makaze - komplet	1



Rb.	Naziv	Kol.
292.	Prelazna spojka 52 brzogaseče	1
293.	Ljestve jednodjelne 4 m	1
294.	Produžni kabl	1
295.	Agregat Honda GC 160	1
296.	Ključ za motornu pilu	1
297.	Naprtnjača - nova	5
298.	Sjekira velika	1
299.	Sjekira mala	1
300.	Lanci	2
301.	Konopac	1
302.	Motorna pila Husqvarna	1
303.	Mlaznica obična	1
304.	Kramp	1
305.	Metlanica	4
306.	Čaklje	2
307.	Pajser	2
308.	Alat komplet	1
309.	Vozilo Suzuki	1
310.	Dizalica	1
311.	Trokut	1
312.	Prva pomoć	1
313.	Rezervna guma	1
314.	Vozilo Mercedes Unimog U400	1
<b>Lokacija - spremište</b>		
315.	Produžni kabl za punjače	4
316.	Metalni sto - garaža	2
317.	Agregat 5 KW	1
318.	Lopata za snijeg plastična	1
319.	Grablje metalne	2
320.	Metlanice bez drške	3
321.	Profesionalna ručna led lampa	4
322.	Budak	1
323.	Lopata za snijeg metalna	3
324.	Ručna radio stanica (136 -174 MHZ) ICOM	5
325.	Kolica TOMDAR	1
326.	Ručna radio stanica ICOM	5
327.	Aparatura za pranje crijeva	1
328.	Agregat za hidraulične makaze	2
329.	Hidraulične makaze - stare	1
330.	Hidraulična kliješta - stara	2
331.	Aparat S-9 sa vanjskom bocom- eksponat	2
332.	Hvataljka za pse	1
333.	Turbogenerator	1
334.	Šator štabski	1
335.	Boce za aparat disajnih organa	5
336.	Aparat za zaštitu disajnih organa	2
337.	Kramp	1
338.	Ručna radio stanica UV - 5 R	11
339.	Grablje metalne	2
340.	Kolica transportna za stepenice	1
341.	Cisterna 500 lit.	1
342.	Pumpa za pranje visokim pritikom Karcher	1
343.	Borer za metal i drvo raznih veličina	1
344.	Motorna pumpa Honda	1



Rb.	Naziv	Kol.
345.	Visokotlačni modul	1
346.	Hvataljka za zmije	1
347.	Intervencijska odjela - nova-izdata na revers	20
348.	Vreća za spavanje - revers	14
349.	Pjenilo	75
350.	Odjelo za ulazak u vatru	2
351.	Ribarske čizme	3
352.	Čizme gumene	10
353.	Gumene čizme stare	4
354.	Navlakače	7
355.	Pjenilo	150
356.	Panika sijalica	2
<b>Lokacija - magacin</b>		
357.	Drveni ormar	2
358.	Bank radni	1
359.	Potisno crijevo FI 75 B	10
360.	Potisno crijevo FI 52 C	15
361.	Ključ hidrantski	6
362.	Stalaža metalna velika	1
363.	Capin	1
364.	Peč plinska	1
365.	Čuskija	1
366.	Reflektor veliki sa stalkom	1
367.	Reflektor par - Travnik	1
368.	Mlaznica obična fi 52	8
369.	Razdjelnica trodjelna	1
370.	Trodjelna razdjelnica	1
371.	Ključ ABC	5
372.	Hidrantski ključ univerzalni	2
373.	Ljestve zglobne	1
374.	Karaoke zvučnik	1
375.	Usisna korpa fi 75	1
376.	Vatrogasna sjekirica	6
377.	Termalna kamera Flir	1
378.	Visokotlačno crijevo za makaze	2
379.	Usisna korpa fi 110	3
380.	Opasač elektro	1
381.	Maska za dišni aparat	3
382.	Metla 60 cm bez drške	1
383.	Metalni bonsek	1
384.	Šljem vatrogasni	5
385.	Ventilator FI 30	1
386.	Baterija punjiva - revers	20
387.	Ručna pila za drvo	1
388.	Plastična kanta	4
389.	Prelazna spojka 75/52	4
390.	Hidrantski nastavak fi 52 jednodjelni - Trz	2

Tabela 14.: MTS PVJ Travnik

PVJ Travnik je opremljena u skladu sa Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/12) u formaciji vatrogasnog voda.

Bitno je naglasiti da PVJ Travnik nije opremljena potrebnim kadrovskim kapacitetima u skladu



sa Uredbom o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/11). Potrebno je imenovati starješinu PVJ Travnik.

### MTS DVD Turbe

Dobrovoljno vatrogasno društvo Turbe raspolaže sljedećim materijalno-tehničkim sredstvima:

Rb.	Naziv	kom
1.	Vatrogasno navalno vozilo FAP 16/20	1
2.	Vatrogasno navalno vozilo Mercedes 1428	1
3.	Auto prikolica za pumpu	1
4.	Vatrogasna pumpa 1500 l/min	1
5.	Vatrogasna pumpa „Honda“ 1000 l/min	1
6.	Vatrogasna pumpa „Honda“ 1000 l/min	1
7.	Vatrogasna pumpa „Rozenbauer“	1
8.	Naprtnjača	10
9.	Ljestve trodjelne	1
10.	Ljestve kukače	2
11.	Hidrantski nastavak	3
12.	Hidrantski ključ	3
13.	Potisno crijevo „B“ fi 75	10
14.	Potisno crijevo „C“ fi 52	7
15.	Razdjelnica trodjelna	2
16.	Razdjelnica dvodjelna	2
17.	Sabirnica fi 75/52	2
18.	Mlaznice razne	10
19.	Međumješalica	2
20.	Metlanice, lopate, čaklje, grablje, sjekira, gramp	komp
21.	Prelazna spojka fi75/52	5
22.	Prelazna spojka fi110/75	2
23.	Ribarske čizme	2
24.	Komplet usisni vod fi 110	2
25.	Vatrogasni šljem	25
26.	Vatrogasno odijelo	25
27.	Vatrogasne čizme	25
28.	Vatrogasni opasač	20
29.	Motorola	5
30.	Izolirajući aparat	10
31.	Oprema za spasavanje povrijeđene osobe	1
32.	Vatrogasne lampe -profi	3
33.	PP aparat „S“9;“S“6 i CO <sub>2</sub>	2+2+1
34.	Pjenilo	300 lit
35.	Vatrogasna pumpa 220V muljara	1
36.	Ručna-mehanička sirena za uzbunu	1

Tabela 15.: MTS DVD Turbe

DVD jedinica nije opremljena u skladu sa Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/12).



### MTS DVD Bruneji – Vlašić

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bruneji – Vlašić raspolaže sljedećim materijalno-tehničkim sredstvima:

Rb.	Naziv	kom
1.	Vatrogasno vozilo za hitne intervencije Iveco Daily 35.10 Turbo, Tip: 3IA1 10C, 1997. godina, 76 KW.	1
2.	Vatrogasno navalno vozilo	1
3.	Vatrogasno navalno – nije u ispravnom stanju	1
4.	Crijevo „B“	4
5.	Crijevo „C“	4
6.	Razdjelnica	1
7.	Mlaznice	3
8.	Makaze	1
9.	Ljestve tipa Ehram ALM 22, godina proizvodnje 1982, broja šasije 821/292	1

Tabela 16.: MTS DVD Bruneji – Vlašić

DVD jedinica nije opremljena u skladu sa Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/12).

### MTS DVD „Sebešić“

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sebešić“ raspolaže sljedećim materijalno - tehničkim sredstvima:

Rb.	Naziv	kom
1.	Vatrogasno vozilo	1

Tabela 17.: MTS DVD „Sebešić“

### MTS DVD BILA

Dobrovoljno vatrogasno društvo BILA raspolaže sljedećim materijalno - tehničkim sredstvima:

Rb.	Naziv	kom
2.	Radna vatrogasna jakna	6
3.	Radne vatrogasne hlače	10
4.	Vatrogasna kaciga	10

Tabela 18.: MTS DVD BILA

DVD jedinica nije opremljena u skladu sa Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/12).

Sve vatrogasne jedinice moraju biti opremljene MTS-om i kadrovskim kapacitetima na osnovu Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/12) i Uredbe o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice



pravnih lica („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/11). Potrebno je da se postojeća dobrovoljna vatrogasna društva opreme potrebnim MTS-om i da imaju formacijski potreban broj vatrogasaca.

### **3.5 Periodične akcije uređenja naselja i objekata**

Periodične akcije uređenja naselja i objekata (čišćenje tavana, podruma i drugih mjesta od zapaljivih otpadnih tvari), te sezonski radovi (uređenje zemljišta i spaljivanje otpadaka) se trebaju provoditi najmanje jednom godišnje u saradnji sa nadležnim javnim preduzećem koje se bavi odvozom otpada kako bi se preventivno djelovalo u smislu zaštite od požara, o čemu se izvještava nadležni općinski organ CZ.

Preporučuje se donijeti odluku o formiranju dimnjačarske službe koja će kontrolisati sljedeće mjere:

- ispravnost izvedbe dimovodnih kanala, u odnosu na njihovu građevinsku izvedbu, održavanje i sigurnost od požara,
- čišćenje dimnjaka i dovođenje istog u funkcionalno stanje,
- spaljivanje dimnjaka.

Ako se utvrdi, da je dimnjak nepropisno izveden ili postoji opasnost od požara, dimnjačar je dužan vlasniku ili korisniku zgrade ili stana predati pismeni zahtjev za uklanjanje utvrđenih nedostataka. Prilikom sljedećeg obilaska odnosno čišćenja dimnjaka, dimnjačar je dužan provjeriti da li su uklonjeni ranije utvrđeni nedostaci.

### **3.6 Popis pravnih lica i odgovornih lica za provedbu plana zaštite od požara pravnih osoba iz prve i druge kategorije ugroženosti od požara**

Zaštita od požara se organizira i provodi u svim stambenim i drugim zgradama i objektima i na svim prostorima koji se smatraju građevinama prema članu 36. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07 i 32/08) i Uredbi o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/07 i 51/08) koji prema procjeni ugroženosti od požara mogu biti izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Te građevine i prostori su:

1. Građevine trajno povezane sa tlom koje se sastoje od građevinskog sklopa ili od građevinskog sklopa i ugrađene opreme, kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom;
2. Saobraćajne, vodoprivredne i energetske građevine i površine sa pripadajućim instalacijama, telekomunikacijske građevine i instalacije, građevine i instalacije komunalne infrastrukture;
3. Proizvodne i druge privredne građevine i postrojenja, skladišta, sajmišta i slične građevine;
4. Objekti na vodnim površinama (ribogojilišta, plutajuće platforme i sl.);
5. Trgovi, javne površine, javne zelene površine, igrališta, sportske građevine, groblja, deponije otpadaka, javne pijace, skloništa i slične građevine.

Zaštita od požara se organizira i provodi i za šume, šumska i poljoprivredna zemljišta i ostale prirodne resurse.



Zaštitu od požara dužni su da organiziraju i provode pravna i fizička lica, državni organi Federacije, kantona, grada i općine i druge institucije koji su vlasnici ili korisnici građevina i prostora šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta. Zaštitu od požara dužni su da organiziraju i provode i građani u svojim stanovima i stambenim zgradama (kućama) i drugim objektima i prostorima koje koriste za svoje potrebe.

Svi objekti koji su priključeni na niskonaponsku mrežu moraju biti zaštićeni osiguračima – sklopkama – nastavljacima ugrađenim na mjestu priključka na niskonaponsku mrežu, a koji zadovoljavaju uslove propisane normom BAS EN 60947-3. Osigurači – sklopke – nastavljaci se mogu ugraditi i na mjestima grananja niskonaponske mreže, čiji će optimalan broj zavisno od konfiguracije mreže, odrediti nadležna elektrodistribucija.

Pravna lica, državni organi i druge institucije dužni su kontinuirano organizirati i provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenika, odnosno državnih službenika i namještenika (u daljem tekstu: zaposlena lica) koji se nalaze u radnom odnosu za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima na kojima se nalaze. Obuka i osposobljavanje obuhvata upoznavanje zaposlenih lica sa svim izvorima opasnosti i načinu provođenja mjera zaštite od požara. Zaposlena lica koja se odrede da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, odnosno lica raspoređena u službi zaštite od požara u pravnom licu, državnom organu i drugoj instituciji moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, po pravilu, tehničkog smjera i položen ispit za protivpožarnu zaštitu. Program i sadržaj programa i način polaganja ispita utvrđuje Federalna uprava civilne zaštite.

Rb.	Naziv pravnog lica	Kontakt broj pravnog lica	Požarna ugroženost	Odgovorno lice
<b>Benzinske pumpe</b>				
1.	Energopetrol d.o.o.	030/511-595	PU 1	Ibrahim Pinjo
2.	Holdina d.o.o.	062/901-645	PU 1	Haris Zolota
3.	Holdina d.o.o.	061/786-630	PU 1	Miralem Šabić
4.	DANI d.o.o.	063/641-474	PU 1	Danijel Andrić
5.	MLM PETROL	061/992-870	PU 1	Mato Biljaka
6.	Vlašić petrol d.o.o.	062/326-677	PU 1	Denis Marjanović
7.	Hifa-benz	030/518-492	PU 1	Fahrudin Ahmetlić
8.	T-Dizel	030/515-669	PU 1	Anita Begić
9.	Ovnač Oil	030/713-121	PU 1	Drago Kafadar
10.	Best d.o.o.	030/540-896	PU 1	Stipo Frančić
11.	Ecotok d.o.o.	030/708-036	PU 1	Predrag Sučić
12.	Ecoval d.o.o.	030/540-896	PU 1	Predrag Sučić
13.	Barel d.o.o.	030/708-162	PU 1	Glavurda Klaudija
14.	Igo-Benz	030/532-231	PU 1	Slavko Sikerić
15.	Ina d.o.o.	030/611-453	PU 1	Amel Leko
16.	Eskimo S2	030/564-472	PU 1	Jašarević
17.	Ajan d.o.o.	030/562-448	PU 1	Osmo Ajanović
<b>Ostala pravna lica</b>				
18.	BONIAN BOSNA d.o.o	030/510-018	PU 1	Abdulahim Maktouf
19.	Maguba d.o.o.	062/868-686	PU 2	Selimović Senada
20.	MEN d.o.o.	-	PU 2	-
21.	Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o.	030/562-400	PU 1	Haris Balić
22.	Palavra d.o.o.	030/707-513	PU 2	Ana Palavra
23.	ALF d.o.o.	030/708-222	PU 2	Željko Topalović
24.	METABO d.o.o.	-	-	-



Rb.	Naziv pravnog lica	Kontakt broj pravnog lica	Požarna ugroženost	Odgovorno lice
25.	NOBIL d.o.o.	030/707-044	PU 2	-
26.	ProMATIC d.o.o.	061/405-089	PU 2	Mirudin Skopljaković
27.	UNIS ENERGETIKA d.o.o.	030/503-012	PU 2	Almir Glamočanin
28.	Standard-Turbe d.o.o.	030/510-740	PU 1	Hadžić Džavid
29.	Invest drvo d.o.o.	030/708-840	PU 2	Miroslav Sučić
30.	Konfekcija Borac d.d.	030/511-914 030/510-141	PU 1	Bakir Hadžijunuzović
31.	Tvornica šibica "Dolac" d.d.	030/515-850 062/238-700	PU 2	Kulagić Haris
32.	Mesna industrija Bajra	030/547-400 030/547-406	PU 1	Haseljić Numo
33.	Tvornica mašina „GS TMT“ d.d.	030/519-300	PU 2	Snježana Kopruner
34.	Remontni zavod Travnik d.d.	030/511-134	PU 1	Eniz Mehić
35.	Vuković d.o.o.	030/530-778	PU 2	Dragun Vuković
36.	Lampex d.o.o.	030/535-769	PU 2	Helda Adnan
37.	"OLIP BOSNA" d.o.o. Travnik	030/510-330	PU 2	-

Tabela 19.: Popis pravnih lica i odgovornih lica za provedbu plana zaštite od požara

### 3.7 Planovi pravnih osoba čije su građevine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara

U zavisnosti od namjene građevine, zastupljenog tehničko - tehnološkog procesa, vrste i količine materijala koji se u njima proizvode, prerađuju, prodaju ili skladište, veličine i spratnosti građevine, lokacije građevine, te vrste materijala koji su upotrijebljeni za izgradnju građevine kako je regulisano članom 29. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, a u cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije zaštite od požara i provođenja mjera zaštite od požara, sve građevine na području Općine Travnik razvrstane su u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara i označene sa PU1, PU2 i PU3.

Sve pravna lica razvrstana u kategoriju PU1 i PU2, dužni su donijeti:

- Pravilnik zaštite od požara u skladu sa članom 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH", broj 64/09);
- Procjenu ugroženosti od požara u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, a u vezi sa Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara ("Službene novine FBiH", broj 8/11); i
- Plan zaštite od požara u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, a u vezi sa Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ("Službene novine FBiH", broj 8/11).
- Pravne osobe vlasnici ili korisnici građevina za javnu upotrebu dužni su najmanje jedanput godišnje održavati trening i simulaciju evakuacije na osnovu procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara.

Sistem zaštite od požara općine je jak onoliko koliko svaki segment društva primjenjuje propisane mjere zaštite od požara u svojoj nadležnosti. Potrebno je da sva pravna lica primjenjuju Zakonom propisane mjere zaštite od požara. Procjene i planovi zaštite od požara pravnih lica su sastavni dio procjene i plana zaštite od požara općine, te se predlaže da Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik traži da joj se dostave kopije dokumenata, a za pravna lica koja ne primjenjuju propisane mjere, obavjestiti nadležne institucije i inspekcijску službu.



## 4 MJERE OBEZBJEĐENJA IZVRŠENJA PLANA

### 4.1 Obrazovna djelatnost

Sistem obrazovanja i propagandne aktivnosti u oblasti zaštite od požara u direktnoj su vezi s razvojem industrijskih i tehničko - tehnoloških dostignuća. Ovo pored standardnih dovodi i do primjene raznovrsnih hemijski vrlo složenih materijala i uređaja, koje uporedo prati povećana opasnost od požara kojoj se sve teže može suprotstaviti ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mjere zaštite u toku izrade, ugradnje i upotrebe određenih materijala.

Zaštita od požara kao djelatnost od posebnog interesa za FBiH, kantone, gradove i općine, ostvaruje se na način predviđen Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, podzakonskim propisima donešenim na osnovu ovog Zakona, te međunarodnim tehničkim normativima i standardima koji važe u BiH, a koji se odnose na mjere zaštite od požara. To obuhvata edukaciju (obuku i poznavanje) zaposlenika i građana svih uzrasta, vaspitno - obrazovne i propagandne aktivnosti, poboljšanje kadrovske strukture, primjenu novih naučnih dostignuća. Ovo je pravo i obaveza svih subjekata koji se u najširem smislu bave ovom oblasti, a dužni su da je vrše u skladu sa zakonom, ovim Planom kao i drugim važećim propisima.

Obrazovna aktivnost prvenstveno obuhvata:

- Stručno obrazovanje rukovodnih kadrova i stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koji obavljaju poslove zaštite od požara i koji su odgovorni za provođenje i unapređenje zaštite od požara u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama;
- Upoznavanje zaposlenika sa opasnostima od požara u vezi sa poslovima i zadacima na koje su raspoređeni, planom evakuacije, kao i sa mjerama i sredstvima za gašenje požara, praktičnom upotrebom aparata, uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara koji su im na raspolaganju, sa obavezama i zadacima o pitanju zaštite od požara i sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara;
- Edukaciju i osposobljavanje stanovništva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Ovakav vid edukacije na pogodan način obezbjeđuje općine;
- Stručno obrazovanje vatrogasnih i drugih kadrova koji profesionalno obavljaju poslove i zadatke u oblasti zaštite od požara;
- Način edukacije i upoznavanja zaposlenika sa opasnostima od požara i sa mjerama zaštite od požara u privrednim društvima i drugim pravnim licima, što se utvrđuje općim aktom u skladu sa članom 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;
- Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara („Službene novine FBiH“, broj 59/10) obavezan je za sve zaposlenike i obuhvata teoretski i praktični dio.

Program edukacije je potrebno prilagođavati promjenama nastalim u organizaciji rada, tehnološkom procesu i propisima o zaštiti od požara.

Pravna lica su dužna da najmanje jednom u dvije godine u skladu sa članom 128. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu vrše provjeru znanja svih zaposlenih u praktičnoj upotrebi aparata, uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara, o čemu mora postojati evidencija.

Stručno osposobljavanje zaposlenika koji rukuju opasnim materijama pri radu i prometu



(rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima, eksplozivnim materijama, rad na elektroenergetskim postrojenjima u uslovima eksplozivnih smjesa i sl.) gdje je posebno značajna primjena Pravilnika o stručnoj spremi i načinu provjere znanja lica koja mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu, vrši se prema utvrđenom programu.

Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su polagati rukovodioci profesionalnih vatrogasnih jedinica, njihovi zamjenici, zaposlenici profesionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom za gašenje požara, kao i rukovodioci dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom u gašenju požara. Program stručnog osposobljavanja za profesionalne vatrogasce, kao i dobrovoljne vatrogasce propisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zbog specifičnosti i značaja pojedinih oblika edukacije iz oblasti zaštite od požara odnosno zbog jedinstvene metodologije (jedinstvene metode, postupci, profili predavača, sadržaji programa, evidencija obrazovanja) za svaki od specifičnih oblika obrazovanja, može se angažovati pravno lice registrovano za oblast zaštite od požara koje raspolaze kadrovima i materijalno-tehničkim sredstvima u skladu sa podzakonskim propisima donešenim na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

#### **4.2 Finansiranje zaštite od požara**

- Sredstva za razvoj i unapređenje zaštite od požara na području općine obezbjeđuju: Općina Travnik, privredna društva i druga pravna lica, samostalne radnje i građani u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu;
- Sredstva za finansiranje redovne djelatnosti vatrogasne jedinice obezbjeđuje općine, kao njen osnivač;
- Sredstva za rad vatrogasne jedinice koju osnivaju privredna društva ili druga pravna lica obezbjeđuje njihov osnivač;
- Sredstva za rad vatrogasnog društva, odnosno njegove dobrovoljne vatrogasne jedinice, obezbjeđuje njegov osnivač, obezbjeđuje se sredstvima donacija i drugih vrsta pomoći fizičkih i pravnih lica kao i sredstvima koja su za njihove potrebe osigurana u budžetu kantona i općine;
- Sredstva koja se dobiju (na nivou općine) od premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila u iznosu od 6% i 1% od naplaćene premije od osiguranja motornih vozila. Od ukupnih sredstava općini pripada 70% i mogu se isključivo koristiti za nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava vatrogasne jedinice, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca i održavanje opreme i sredstava, te izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jedinica. Uslove korištenja ovih sredstava utvrđuje općinski načelnik na prijedlog Službe za civilnu zaštitu.

Obezbjeđena finansijska sredstva koriste se za:

- Nabavku tehničke opreme i sredstava za gašenje požara;
- Održavanje objekata;
- Za izgradnju objekata za smještaj;
- Za obrazovanje vatrogasnih kadrova;
- Propagandnu djelatnost;
- Naučno-istraživačku djelatnost u oblasti zaštite od požara.

Privredna društva i druga pravna lica obezbjeđuju sredstva potrebna za nabavku uređaja, alata i druge opreme za gašenje početnog požara i staraju se o njihovom ispravnom



održavanju, obezbjeđuje sredstva potrebna za obučavanje i upoznavanje radnika sa opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara vezanim za rad na poslovima i radnim zadacima na koje su raspoređeni, praktičnom upotrebom aparata za gašenje početnog požara, kao i sa materijalnom i drugom odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara. Također, obezbjeđuju sredstva i za stručno osposobljavanje zaposlenika koji su kao odgovorna lica u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama odgovorna za „staranje“ o provođenju mjera zaštite od požara.

#### **4.3 Nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara**

Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite od požara vrše federalni i kantonalni organi nadležni za obavljanje poslova inspeksijskog nadzora po osnovu čl. 145-157. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH.

Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK u čijem su djelokrugu i nadležnosti poslovi zaštite od požara vrši nadzor:

- Putem redovnih pregleda tehnološko-proizvodnih i drugih radnih prostorija i objekata koji su izloženi opasnostima od požara u preduzećima, ugostiteljskim, zanatskim i sličnim radnjama lica koja samostalno obavljaju djelatnost;
- Donošenjem rješenja kojima se ima pravo narediti preduzimanje svih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, propisima i aktima donesenim na osnovu Zakona, kao i donošenje mjera u funkciji zaštite od požara propisanim drugim zakonima, te tehničkim propisima i standardima, uključujući i priznata pravila tehničke prakse u situaciji kad ne postoje odgovarajući domaći propisi;
- Uvidom u opća akta i planove privrednih društava i drugih pravnih lica, kojima se utvrđuju mjere i poslovi zaštite od požara i mogućnosti izvršenja poslova i zadataka predviđenih u njihovim sanacionim programima za otklanjanje postojećih nepravilnosti u primjeni mjera i tehničkih normativa zaštite od požara,
- Pregledom tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata i davanje propisane saglasnosti da su mjere i tehnički normativi zaštite od požara predviđeni u toj dokumentaciji, kao i davanjem saglasnosti na projekte za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju saobraćajnica, naselja i urbanih cjelina u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i ovim planom,
- Davanjem saglasnosti na mjere i tehničke normative zaštite od požara u pogledu izbora lokacije objekata, kao i na mjere i tehničke normative zaštite od požara predviđene u tehničkoj dokumentaciji kao uslov za davanje odobrenja za građenje, odnosno kao uslova za davanje naknadne saglasnosti u pogledu izvedenih mjera i tehničkih normativa zaštite od požara za sljedeće:
  - magacine, skladišta i rezervoare za smještaj i držanje zapaljivih tečnosti i gasova,
  - skladišta ili magacine za smještaj i držanje eksplozivnih materija,
  - ostala postrojenja i uređaje za smještaj i upotrebu zapaljivih tečnosti i gasova.
- Davanjem odobrenja za mjesto na kojem će se vršiti utovar, istovar ili pretovar eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova kao i davanjem saglasnosti za izgradnju dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju u tu svrhu rampi i utovarno-istovarnih stanica,
- Davanjem odobrenja za nabavku i prevoz eksplozivnih materija privrednim društvima i



drugim pravnim licima, kao i preduzimanjem bezbjednih materija u prometu i prevozu ovih materija,

- Učešće inspektora za zaštitu od požara i eksplozija u pružanju pomoći u pripremama za izradu prostornog, urbanog i regulacionog plana u pogledu primjene mjera i tehničkih normativa zaštite od požara,
- Donošenjem rješenja kojim se zabranjuje korištenje objekata, dijelova objekata, uređaja i postrojenja ukoliko nisu ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu te ovim Planom, a odnose se na mjere i tehničke normative zaštite od požara,
- Donošenjem rješenja o zabrani korištenja mjesta za utovar, istovar, kao i pretovar eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova koja ne ispunjavaju propisane uslove.
- Upravni nadzor vrše Federalna uprava civilne zaštite, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa članom 142. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH.

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravni nadzor u odnosu na pitanja koja su predviđena članom 143. i 144. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH.

Inspekcijски nadzor vrši Federalna i Kantonalna uprava civilne zaštite, Federalno i Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova, šumarski inspektor u šumama i šumskom zemljištu, poljoprivredni inspektor na poljoprivrednom zemljištu i inspektori na zaštićenim područjima prirodnog i kulturno - historijskog naslijeđa.

#### **4.4 Mjere obezbjeđenja izvršenja plana**

Rukovodilac Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik će odrediti dinamiku sprovođenja mjera i aktivnosti koje su predviđene ovim Planom i predložiti sredstva finansiranja u skladu sa članom 136. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09) koja se osiguravaju u budžetu općine na prijedlog Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik.

Općina finansira:

- Obavljanje poslova zaštite od požara i vatrogastva iz člana 16. i 17. zakona koji su u nadležnosti Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik;
- Organiziranje, pripremanje, materijalno opremanje i stručna obuka i osposobljavanje vatrogasne jedinice koju osniva općina;
- Učešće u saniranju posljedica na području općine koje nastanu požarom ili eksplozijom radi stvaranja neophodnih uslova za život ljudi na nastradalom području od požara, u skladu sa materijalnim mogućnostima općine;
- Pruža pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima osnovanim na području općine za finansiranje određenih poslova iz njihove nadležnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo, a posebno za finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih jedinica osnovanih u tim društvima;



- Plate i druge naknade predviđene zakonom za građane i lica u radnom odnosu za njihovo učešće u gašenju požara kao i naknade za korištenje njihovih prevoznih, tehničkih i drugih sredstava te opreme koja se koristi u gašenju požara po naredbi OŠCZ;
- Druge potrebe u oblasti zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti iz nadležnosti općine.

Finansijska sredstva za finansiranje navedenih zadataka planiraju se i osiguravaju u budžetu općine na prijedlog Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik.

Federacija općini pruža pomoć u finansiranju poslova predviđenih u članu 134. stav 1. tačke 3., 4., 6., 8. i 9., a kanton iz člana 135. stav 1. tačke 3., 4., 6. i 9. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Način finansiranja zaštite od požara i finansiranje vatrogastva regulisano je članom 131. i 132. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i članom 137. do 141. pomenutog zakona.

Pravilnik, procjena i plan zaštite od požara koje donose pravna lica na području Općine Travnik i njihova druga opća akta u oblasti zaštite od požara, moraju biti usklađena sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, Kantonalnim zakonom, Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara i Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara.

Pored korištenja pravnih sredstava pri rješavanju o pravima i interesima pojedinaca i pravnih lica u djelokrugu zaštite od požara, nadležne Općinske službe obavještavat će Općinsko vijeće o stanju i pojavama od značaja za sprovođenje zakonitosti i o uočenim nepravilnostima u radu, kao i o nepridržavanju mjera zaštite od požara, određenih zakonom, drugim propisima i ovim Planom.

Pored mjera zaštite od požara predviđenih ovim Planom, Općinsko vijeće propisuje i druge mjere zaštite od požara, prema mjesnim prilikama i potrebama, kao i mjere za obezbjeđenje provođenja ovog Plana.

#### **4.5 Odgovornost za „Organizovanje“, „Provođenje“ i „Staranje“ zaštite od požara**

Državni organi, pravna lica i druge institucije, dužni su donijeti vlastite Pravilnike zaštite od požara u skladu sa članom 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u kome će regulisati odgovornost za „organizovanje“, „provođenje“ i „staranje“ o mjerama zaštite od požara.



### VAŽNI BROJEVI TELEFONA

ORGANI SIGURNOSTI I ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			
Rb.	Ustanova	Adresa	Broj telefona
1.	Profesionalna vatrogasna jedinica Travnik	Pirota bb, Travnik	123 030/511-246
2.	DVD Turbe	Aleja bb.	030/530-093
3.	DVD „Sebešić“	Nova Bila bb.	063/495-696
4.	DVD Bruneji – Vlašić	Vitovlje bb.	062/065-674
5.	DVD BILA	Han Bila bb.	
6.	Policija	Bosanska 76, Travnik	122 030/511-022 030/511-154
7.	Služba hitne medicinske pomoći	Kalibunar bb	124
8.	Služba za civilnu zaštitu	Konatur bb, Travnik	121

### ZDRAVSTVENE USTANOVE

Rb.	Ustanova	Adresa	Broj telefona
1.	JU Bolnica	Kalibunar bb	030/519-100 Fax:030/511-775
2.	JU Dom Zdravlja	Vezirska 1	030/518-138 Fax:030/540-981
3.	Hrvatska bolnica fra Mato Nikolić	Nova Bila	030/708-556 Fax: 030/707-421

### KOMUNALNA PREDUZEĆA

Rb.	Ustanova	Adresa	Broj telefona
1.	JKP „Bašbunar „ d.o.o.	Kalibunar 3a	030/511-122
2.	JKP „Trebišnjica „ d.o.o.	Nova Bila	030/707-812
3.	SRC „Vlašić „ d.o.o.	Kulina Bana bb	030/511-120

### ŠUMARIJA

Rb.	Šumarija	Adresa	Broj teledona	Upravnik
4.	Šumarija Travnik	Šumarijska bb, Travnik	030/533-633 030/533/634 fax.030/531-634	Fadil Aščić

### PUNKTOVI U ŠUMARIJE TRAVNIK

Rb.	Punkt	Lokacija	Broj telefona	Kontakt osoba
1.	Vitovlje - Jasik	Jasik	030/539-632	dežurni čuvar
2.	Turbe	Turbe	030/531-633 030/530-409 030/530-410	dežurni čuvar
3.	Mehurić	Mehurić	030/564-401	dežurni čuvar



<b>HUMANITARNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>Rb.</b>	<b>Ustanova</b>	<b>Adresa</b>	<b>Broj telefona</b>	<b>Odgovorno lice</b>
1.	Crveni Križ Općine Travnik	Erika Bradisa bb.	030/518-567 066/315-660	Danijel Čekarić
2.	MDD HO Merhamet	Erika Brandisa Zvijezda 3.	030/512-690 067/1222-962	Elisa Hrustanović
3.	Caritas Travničkog dekanata	Bosanska 97.	030/512-300 030/511-295 061/475-779	Župni ured Travnik

<b>OPĆINSKE SLUŽBE</b>				
<b>Rb.</b>	<b>Služba</b>	<b>Pomoćnik načelnika</b>	<b>Adresa stanovanja</b>	<b>Telefon</b>
1.	Služba za zajedničke i komunalne poslove	Suada Karajko	Travnik	030/511-277
2.	Služba za opću upravu i BIZ	Mirjana Lovrinović	Nova Bila bb, Travnik	030/511-827
3.	Služba za urban., građ., katastar i imov.- prav. posl.	Gordan Zec	Donja Mahala bb, Travnik	030/511-166
4.	Služba za inspekcijски nadzor	Ivica Sivonjić	Nova Bila bb, Travnik	030/511-791
5.	Služba za ekonomsko-finansijske poslove	Dario Pranjić	Lukačka bb, Travnik	030/511-630
6.	Služba za obnovu, izbjeg., raselj. lica i stam. poslove	Mato Jozak	Putičevo bb, Travnik	030/511-829
7.	Služba za civilnu zaštitu	Nura Adilović	Školska bb, Travnik	030/511-238
8.	Služba za razvoj, privredu i vanprivredu	Azem Ejubović	Bosanska 103, Travnik	030/511-834

<b>POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE</b>				
<b>Rb.</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Adresa</b>	<b>Područje koje pokriva</b>	<b>Broj telefona</b>
1.	Delić Bilal	Tabić Mahala 23	Ovčarevo, Kalibunar, Centar, Stari Grad, Polje, Slimena, Dolac	062/125-373
2.	Bajo Ivica	Gladnik	Nova bila, Gladnik, Pokrajčići, Donje Putičevo, Guča Gora, Radojčići	063/141-564
3.	Zolota Amel	-	Paklarevo, Runjići, Potkraj, Varošlik, Turbe, Gornja i Donja Trebeuša, Goleš, Bijelo Bučje, Pulac sa okolnim selima i zaseocima	062/053-095
4.	Mehmedović Almedin	Čosići bb.	Karaula, Đelilovac, Sečevo	062/216-059
5.	Melić Hatidža	Vitovlje 18	Vitovlje, Mudrike, Šišava	061/997-382
6.	Arnautović Adisa	Han Bila bb	Han Bila, Rudnik, Čukle, Maline, Mehurić	061/583-385



POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE				
Rb.	Ime i prezime	Adresa	Područje koje pokriva	Broj telefona
7.	Selman Mersud	Suhi Dol bb	Mehurić, Višnjevo, Dub, Zagrađe, Gluha Bukovica, Skomorje	061/997-382

MJESNE ZAJEDNICE			
Rb.	Mjesna zajednica	Ovlašteno lice	Kontakt telefon
1.	Bjelo Bučje-Pulac	Čurić Hazir	062/158-704
2.	Bojna	Konjalić Dženana	061/459-500
3.	Centar	Ganić Jasmin	061/799-792
4.	Čukle	Softić Munib	061/372-936
5.	Dolac	Ivković Muhamed	061/798-050
6.	Dolac na Lašvi	Barić Boris	063/817-610
7.	Dub	Hodžić Selvedin	062/381-935
8.	Gluha Bukovica	Čosić Latif	062/463-469
9.	Goleš	Peco Sejad	061/754-822
10.	Grahovčići	Barbić Zoran	063/289-744
11.	Guča Gora	Petrušić Mato	063/489-340
12.	Han Bila	Kasumović Ismet	062/960-170
13.	Ilovača	Aganović Kenan	061/432-722
14.	Kalibunar	Švraka Jasmin	062/991-749
15.	Karaula	Jusić Amel	061/463-397
16.	Koričani	Nerovčić Mijo	063/692-722
17.	Kraljevice	Križanac Stipo	061/476-980
18.	Maline	Begović Senad	061/605-796
19.	Mehurić	Jašarević Međid	061/620-222
20.	Mosor	Hodžić Zijad	062/596-262
21.	Mudrike	Mehić Mersudin	061/763-899
22.	Nova Bila	Bajo Ivica	063/141-564
23.	Paklarevo	Valjan Tihomir	061/851-417
24.	Pirota	Lovrić Zlatko	063/364-270
25.	Pokrajčići	Čeko Nikola	063/707-246
26.	Potkraj	Malić Ivan	063/877-834
27.	Rudnik	Purić Salih	062/247-857
28.	Šišava	Rac Dragan	061/452-776
29.	Slimena-Polje	Hasičić Muhidin	061/330-043
30.	Stari Grad	Trkić Elmedin	071/719-071
31.	Turbe	Melić Fahrudin	062/554-806
32.	Višnjevo	Osmanović Kadir	062/286-902
33.	Vitovlje	Fazlić Ekrem	061/592-696
34.	Zagrađe	Tahirović Huso	061/426-634



---

## **5 NAČIN IZRADE, USKLAĐIVANJA, AŽURIRANJA I ČUVANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA**

---

### **5.1 Način izrade Plana zaštite od požara**

Plana zaštite od požara za područje Općine Travnik urađen je na osnovu Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Travnik, a po Uredbi o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11).

### **5.2 Usklađivanje Plana zaštite od požara**

Usklađivanje Plana zaštite od požara za područje Općine Travnik vrši se sa Planom zaštite od požara Srednjobosanskog kantona, a na osnovu Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/11).

U cilju rješavanja pitanja usklađivanja planova, dostavljaju se odgovarajući izvodi iz planova Kantona Općinskoj službi za civilnu zaštitu, a Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik dostavlja izvode iz svojih planova javnim preduzećima i drugim pravnim licima radi realizacije utvrđenih zadataka.

### **5.3 Ažuriranje Plana zaštite od požara**

Plan zaštite od požara ažurira se jednom u toku kalendarske godine ili kod promjena koje su važne za zaštitu od požara.

### **5.4 Čuvanje Plana zaštite od požara**

Plan zaštite od požara čuva se u Službi za civilnu zaštitu Općine Travnik zajedno sa Procjenom ugroženosti od požara.



---

## 6 GRAFIČKI PRILOZI

---

1. Administrativni položaj
2. Pregled infrastrukture
3. Pregled šumskog pokrova i namjene površina
4. Pregled netipičnih izvora vode za gašenje požara
5. Pregled hidrantske mreže
6. Pregled šumskih prosjeka
7. Pregled požarnih sektora
8. Zone ugroženosti od požara
9. Vrijeme intervencije vatrogasnih jedinica



## SPISAK TABELA

Tabela 1.: Kontakt telefoni komunalnih preduzeća .....	25
Tabela 2.: Kontakt telefoni uključenih službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciji gašenja požara .....	26
Tabela 3.: Prikaz Veterinarskih stanica/ambulanti na području općine Travnik.....	26
Tabela 4.: Službe koje mogu biti angažovane u slučaju većih požara .....	27
Tabela 5.: Pregled lokacija na kojima se može očekivati požar većih razmjera .....	33
Tabela 6.: Obdaništa i vrtići.....	33
Tabela 7.: Osnovnoškolske ustanove.....	33
Tabela 8.: Srednjoškolske ustanove.....	34
Tabela 9.: Visokoobrazovne ustanove .....	34
Tabela 10.: Zdravstvene ustanove .....	34
Tabela 20.: Sportske ustanove.....	35
Tabela 11.: Pregled lokacija na kojima su skladištene veće količine zapaljivih tečnosti, plinova, zapaljivih materija te drugih opasnih materija.....	35
Tabela 12.: Vatrogasne jedinice .....	42
Tabela 13.: MTS PVJ Travnik .....	50
Tabela 14.: MTS DVD Turbe.....	51
Tabela 15.: MTS DVD Bruneji – Vlašić.....	52
Tabela 16.: MTS DVD „Sebešić“ .....	52
Tabela 17.: MTS DVD BILA .....	52
Tabela 18.: Popis pravnih lica i odgovornih lica za provedbu plana zaštite od požara .....	55



Na osnovu člana 13. Stav 1. tačka 3. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH („Službene novine F BiH”, broj 51/06), člana 91. Statuta Općine Travnik, (Prečišćeni tekst, „Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05), člana 1. Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Travnik, „Službene novine Općine Travnik”, broj 2/07 i u skladu sa Memorandumom o razumijevanju između Općine Travnik i Projekta upravne odgovornosti u BiH, zaključenim dana 15.12.2005. godine, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18.02. 2026. godine, **donosi**

## **ODLUKU**

### **o dopuni Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Travnik za period 2026. - 2028.godine**

#### **Član 1.**

U članu 1. stav 1), Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Travnik za period 2026.-2028.godine („Službene novine Općine Travnik”, broj: 26/25) dodaje se alineja 4 koja glasi;

- Aneks broj 4 – koji sadrži pregled kapitalnih projekata koji će se finansirati u 2026. godine.

#### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik”.

Broj: 01-1-04-28-4-35/26  
Datum: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDAVALA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, s.r.***



Temeljem članka 13. stavak 1. točka 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/06), članka 91. Statuta Općine Travnik, (Pročišćeni tekst, „Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05), članka 1. Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Travnik, „Službene novine Općine Travnik”, broj 2/07 i sukladno Memorandumu o razumijevanju između Općine Travnik i Projekta upravne odgovornosti u BiH, zaključenim dana 15.12. 2005. godine, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18. 2. 2026. godine, **d o n o s i**

## **ODLUKU**

### **o dopuni Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Travnik za period 2026. - 2028.godine**

#### **Članak 1.**

U članku 1. stavak 1), Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Travnik za period 2026. - 2028. godine („Službene novine Općine Travnik”, broj: 26/25) dodaje se alineja 4 koja glasi;

- Aneks broj 4 – koji sadrži pregled kapitalnih projekata koji će se financirati u 2026. godini.

#### **Članak 2.**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik”.

Broj: 01-1-04-28-4-35/26  
Nadnevak: 18. 2. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDATELJICA  
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, v.r.***

## ANEX 4.

### PREGLED KAPITALNIH INVESTICIJA KOJE ĆE SE FINANSIRATI SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE TRAVNIK ZA 2026-2028.g.

R.br.	MJESNA ZAJEDNICA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KM
1.	Centar	Sanacija puta u ulici Poturmahala u Travniku	100.000,00
2.	Guča Gora	Sanacija lokalnog puta Guča Gora - Maljine	40.000,00
3.	Kalibunar	Sanacija lokalnog puta od M5 – Ovčarevo – crkva sv. Mihovila	50.000,00
4.	Maline	Sanacija puta u Malinama prema područnoj školi	100.000,00
5.	Nova Bila	Sanacija lokalnog puta Široka cesta – Nova Bila	110.000,00
6.	Turbe	Sanacija puta Turbe – Karaula (ulica Lagerska)	100.000,00
UKUPNO:			500.000,00

Broj: 01-1-04-28-4-35-1/26  
Datum: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

*Vlatka Lovrinović, s.r.*



Na osnovu člana 91. Statuta Općine Travnik ("Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik", broj: 11/05), Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18.02. 2026. godine,  
**d o n o s i**

## **ODLUKU**

### **o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i postupku dodjele javnih priznanja**

#### **Član 1.**

U Odluci o utvrđivanju i postupku dodjele javnih priznanja ("Službene novine Općine Travnik", broj: 2/06 I 6/13), član 6. Odluke o utvrđivanju i postupku dodjele javnih priznanja (u daljem tekstu Odluka) mijenja se i glasi:

" Grb općine Travnik je stilizirana izvedba grba općine Travnik izrađena od bakra ili sličnog plemenitog metala ekvivalentne ili veće vrijednosti, širine 30cm i visine 40cm.

#### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Općine Travnik".

Broj: 01-1-04-28-4-36/26  
Datum: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, s.r.***



Temeljem članka 91. Statuta Općine Travnik ("Pročišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik", broj: 11/05), Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18. 2. 2026. godine, **d o n o s i**

## **ODLUKU**

### **o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i postupku dodjele javnih priznanja**

#### **Članak 1.**

U Odluci o utvrđivanju i postupku dodjele javnih priznanja ("Službene novine Općine Travnik", broj: 2/06 I 6/13), članak 6. Odluke o utvrđivanju i postupku dodjele javnih priznanja (u daljem tekstu Odluka) mijenja se i glasi:

" Grb općine Travnik je stilizirana izvedba grba Općine Travnik izrađena od bakra ili sličnog plemenitog metala ekvivalentne ili veće vrijednosti, širine 30cm i visine 40cm.

#### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Općine Travnik".

Broj: 01-1-04-28-4-36/26  
Nadnevak: 18. 2. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDATELJICA  
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, v.r.***



Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 2. stav 1. tačka 5. Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala imaju organi Općine Travnik, („Službene novine Općine Travnik“, broj: 5/14), i člana 91. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst - „Službene novine Općine Travnik“, broj:11/05), Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18.02. 2026. godine, **d o n o s i**

## **R J E Š E N J E**

### **o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Stan“ d.o.o. Travnik**

#### **Član 1.**

U Skupštinu JP „Stan“ d.o.o. Travnik, imenuju se:

1. Monika Andrić, predsjednik
2. Adna Islambašić, član
3. Haris Kahvedžić, član

#### **Član 2.**

Mandat predsjednika i članova Skupštine JP „Stan“ d.o.o. Travnik, iz člana 1. ovog Rješenja, traje (4) četiri godine od dana imenovanja.

#### **Član 3.**

Predsjedniku i članovima Skupštine Travnik, pripada nadoknada za rad u skladu sa važećim propisima.

#### **Član 4.**

Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj:01-1-04-28-4-37/26  
Datum: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, s.r.***



Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i članka 2. stavak 1. točka 5. Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u gospodarskim društvima, poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze po osnovu državnog kapitala imaju organi Općine Travnik, („Službene novine Općine Travnik“, broj: 5/14), i članka 91. Statuta Općine Travnik (Pročišćeni tekst - „Službene novine Općine Travnik“, broj:11/05), Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj 18. 2. 2026. godine, **d o n o s i**

## **R J E Š E N J E**

### **o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP „Stan“ do.o. Travnik**

#### **Članak 1.**

U Skupštinu JP „Stan“ d.o.o. Travnik, imenuju se:

1. Monika Andrić, predsjednik
2. Adna Islambašić, član
3. Haris Kahvedžić, član

#### **Članak 2.**

Mandat predsjednika i članova Skupštine JP „Stan“ d.o.o. Travnik, iz članka 1. ovog Rješenja, traje (4) četiri godine od dana imenovanja.

#### **Članak 3.**

Predsjedniku i članovima Skupštine Travnik, pripada nadoknada za rad sukladno važećim propisima.

#### **Članak 4.**

Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Travnik“.

Broj: 01-1-04-28-4-37/26  
Nadnevak: 18. 2. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDATELJICA  
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, v.r.***



Na osnovu člana 6. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05), i člana 250. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), a u vezi sa članom 34. stav 2. tačka 10. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst - „Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj dana 18.02. 2026. godine, daje **s l j e d e ć u**

## U P U T U

### Skupštini JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik

Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora **JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik** podržati i imenovati predsjednika i članove koji su, nakon provedene zakonske procedure, dobili podršku Općinskog vijeća Travnik kao osnivača i vlasnika udjela usvajanjem Preporuke sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata broj: 01-1-04-28-73-19/25-22 od 26.1. 2026.godine,kako slijedi:

1. Lucija Beljan Didak, predsjednik
2. Amer Bektaš, član
3. Alem Susak, član

Broj: 01-1-04-28-4-38/26  
Datum: 18.02. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDAVAJUĆA  
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK**

*Vlatka Lovrinović, s.r.*



Temeljem članka 6. Zakona o javnim poduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05), i članka 250. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), a u vezi sa člankom 34. stavak 2. točka 10. Statuta Općine Travnik (Pročišćeni tekst - „Službene novine Općine Travnik“, broj: 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 18.2. 2026. godine, daje **s l j e d e ć u**

## U P U T U

### Skupštini JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik

Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora **JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik** podržati i imenovati predsjednika i članove koji su, nakon provedene zakonske procedure, dobili potporu Općinskoga vijeća Travnik kao osnivača i vlasnika udjela usvajanjem Preporuke sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata broj: 01-1-04-28-73-19/25-22 od 26.1. 2026.godine, kako slijedi:

1. Lucija Beljan Didak, predsjednik
2. Amer Bektaš, član
3. Alem Susak, član

Broj: 01-1-04-28-4-38/26  
Nadnevak: 18. 2. 2026. godine

**T r a v n i k**

**PREDSJEDATELJICA  
OPĆINSKOGA VIJEĆA TRAVNIK**

***Vlatka Lovrinović, v.r.***

SADRŽAJ	KAZALO
26 Rješenje o raspoređivanju sredstava-JU Biblioteka Travnik-br. 01-11-2-313-2/2026	26 Rješenje o raspoređivanju sredstava-JU Biblioteka Travnik-br. 01-11-2-313-2/2026
27 Rješenje o raspoređivanju sredstava-JU Zavičajni muzej Travnik-br. 01-11-2-313-3/2026	27 Rješenje o raspoređivanju sredstava-JU Zavičajni muzej Travnik-br. 01-11-2-313-3/2026
28 Rješenje o raspoređivanju sredstava-JU Hrvatski kulturni centar Nova Bila-br. 01-11-2-313-4/2026	28 Rješenje o raspoređivanju sredstava-JU Hrvatski kulturni centar Nova Bila-br. 01-11-2-313-4/2026
29 Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka dobivanja koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane	29 Odluka o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka dobivanja koncesije za izgradnju solarne (fotonaponske) elektrane
30 Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije regionalnog puta R-440 Stara Bila – Gluha Bukovica, dionica ulaz u naselje Gluha Bukovica, L= 570,00 m	30 Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije regionalnog puta R-440 Stara Bila – Gluha Bukovica, dionica ulaz u naselje Gluha Bukovica, L= 570,00 m
31 Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026.-2030.	31 Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026.-2030.
32 Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026.- 2030.	32 Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik za period 2026.- 2030.
33 Prijedlog Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara na području općine Travnik	33 Prijedlog Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara na području općine Travnik
34 Plana zaštite od požara na području općine Travnik	34 Plana zaštite od požara na području općine Travnik
35 Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Travnik za period 2026. – 2028. godine	35 Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Travnik za period 2026. – 2028. godine
36 ANEX 4	36 ANEX 4
37 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i postupku dodjele javnih priznanja	37 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i postupku dodjele javnih priznanja
38 Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP “Stan” d.o.o. Travnik	38 Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP “Stan” d.o.o. Travnik
39 Uputa Skupštini JP RV “Plava voda” d.o.o. Travnik	39 Naputak Skupštini JP RV “Plava voda” d.o.o. Travnik

„TEKST NIJE LEKTORIRAN/LEKTORISAN“

Izdavač/nakladnik: Općina Travnik, Konatur bb  
Odgovorni urednik: Amela Hadžijusufović, tajnik/ sekretar Općine - priprema Lidija Gržić telefon: 511-685  
E-mail: amela.hadzijusufovic@opcinatravnik.com.ba ; lidija.grzic@opcinatravnik.com.ba

